დამოუკიდებელი და ზეპარტიული
ASAVALI.GE ASDAS.GE

ასავალ დასავალი

2021 წლის 18 - 24 იანვარი
N 4 1364
ფასი 2 ლარი და 50 თეთრი

აწი „ქართული ოცნების“ ლიდერებსა და წევრებს ორი რამ ევალებათ:

ბიძინასთან არ დარეკონ და ბიძინას გარეშე არ გარეკონ!

2-4

ნუ დაურეკავთ!

კობახიძემ შეიძლება, ულიდეროს მდინარაძეს, ოხანაშვილსა და მათიკაშვილს, მაგრამ როგორ უნდა იყოს

მასზე გაცილებით ავტორიტეტიანი ლიდერების — გიორგი გახარიას, კახი კალაძისა და ირაკლი ღარიბაშვილის ლიდერი?

წასვლა, რომელიც მოსვლაზე მეტია!

მიხეილ ცაგარელი:

მე ვიყავი პირველი, ვინც პოლიტიკიდან წასვლას ვურჩევდი, მაგრამ ეს ნაბიჯი უფრო ადრე უნდა გადაედგა!

„ბატონო ბიძინა, რუხი კარდინალის ფუნქცია უნდა შეინარჩუნოთ!“

16-17

ქართველო ამომრჩეველო,

ნინო ბურჯანაძემ სოფელში ცხოვრება ანომალიად და ფსიქიკურ გადახრად გამოაცხადა!

5-7

დაიმახსოვრე და არ დაგავიწყდეს!

ქართული საბანკო სისტემა მოქალაქეებზე ტოტალურ კონტროლსა და თვალთვალს იწყებს!



12-13

„არა – ფეიკ პანდემიას, საეჭვო ტესტირებას, გენეტიკის დამანგრეველ ვაქცინაციასა და კოვიდაფიორას!“

8-9

საქართველოს კიოკუშინკაი კარატეს ფედერაციის ინსტრუქტორის, მეოთხე დანის მფლობელის, **სენ-სეი კახა კაკაბაძის სენსაციური განცხადება**

სწრაფი გადახდის აპარატებმა სწრაფი გადახდის ფუნქცია დაკარგა!

უკვე აქაც შემოძვრნენ!

გაზეთი გამოდის COVID-19-ის ბიოტექნიკურ-დივერსიული პანდემიის ხანაში

ნუ დაურეკავთ!

დღეის ამას იქით „ქართული ოცნების" ლიდერებსა და წევრებს ორი რამ ევალებათ: ივანიშვილთან არ დარეკონ და ივანიშვილის გარეშე არ გარეკონ!

ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში მოსვლა ეპოქალური მნიშვნელობის მოვლენა იყო და მისი პოლიტიკიდან წასვლაც, ბუნებრივია, ასეთივე მნიშვნელობისაა. ის კი არა, რომ დაფიქრდე, შესაძლოა, საკითხავიც გაგიჩდეს: ივანიშვილის მოსვლა უფრო მნიშვნელოვანი იყო თუ წასვლა უფრო მნიშვნელოვანია?

ბიძინა ივანიშვილმა პოლიტიკაში მოსვლითაც და პოლიტიკიდან წასვლითაც დიდი საქმე გააკეთა!

ბიძინა ივანიშვილმა მოახერხა, რომ ქარაქუცა პარტიები ერთ „ბუდკაში" შეეყარა!

2011 წლის შემოდგომაზე, როცა ბიძინა ივანიშვილმა **პოლიტიკაში მოსვლის** შესახებ განაცხადა, ქართული ოპოზიციური სპექტრი მარტივ მამრავლებად დაშლილი და სრულიად დემორალიზებული იყო. სააკაშვილის რეჟიმთან რამდენიმეწლიანმა უთანასწორო ბრძოლამ, უშედეგოდ დასრულებულმა მრავალათასიანმა საპროტესტო აქციებმა, ოპოზიციის ზოგიერთი ლიდერის უპრინციპობამ და ხელისუფლებასთან ფარულმა შურიმურმა ქართველ ხალხში სრული უიმედობა და აპათია შვა. საზოგადოებაში გაჩნდა განცდა, რომ სააკაშვილის რეჟიმს, რომელიც უკვე ატარებდა ავტორიტარიზმისათვის დამახასიათებელ ყველა ნიშანს და დიქტატურაში გადაბიჯებამდე სულ ცოტაღა აკლდა, ვერავინ და ვეღარაფერი მოერეოდა.

აი, ასეთ დროს გამოჩნდა ქართულ პოლიტიკაში ბიძინა ივანიშვილი და შეძლო ის, რაც მანამდე ყოვლად წარმოუდგენელი ჩანდა — **სააკაშვილის ძალადობრივი რეჟიმი არაძალადობრივი გზით დაამარცხა; საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე სასტიკი და დაუნდობელი სისხლისმსმელები სრულიად უსისხლოდ და მშვიდობიანად ჩამოაშორა ხელისუფლებას.**

ეს მართლაც იყო **ᲧᲕᲔᲚᲐᲖᲔ ᲓᲘᲓᲘ ᲥᲕᲔᲚᲛᲝᲥᲛᲔᲓᲔᲑᲐ,** რაც კი მეცენატ ივანიშვილს საქართველოსა და ქართველი ხალხის სასარგებლოდ გაუწევია.

მან რამდენიმე დღის წინათ სატელევიზიო ინტერვიუში თვითონვე თქვა: **ჩემი ყველაზე დიდი ქველმოქმედება პოლიტიკაში მოსვლა იყოო და მართალიც არის. კაცი, რომელიც მანამდე კერძო ცხოვრებით და, შეიძლება ითქვას, კარჩაკეტილადაც კი ცხოვრობდა, საჯარო სივრცეში არ ჩნდებოდა და მედიას სათოფეზე არ იკარებდა, ქველმოქმედებაში მილიარდებს ხარჯავდა, მაგრამ საზოგადოებას სახეზე ნანახიც არ ჰყავდა, უცებ ჩრდილიდან გამოვიდა, საკუთარი კომფორტის ზონა დატოვა და სასტიკ რეჟიმთან ბრძოლის წინამძღოლობა ითავა.**

ამას კი მართლაც ვერ დაარქმევ სხვა რამეს, **ᲗᲣ ᲐᲠᲐ ᲥᲕᲔᲚᲛᲝᲥᲛᲔᲓᲔᲑᲐᲡ, ᲐᲜᲣ ᲡᲘᲥᲕᲔᲚᲔᲡ,** რაც ქართულ ენაში არის სიმამაცისა და ვაჟკაცობის სინონიმი.

აღარ შემეძლო, შორიდან მეყურებინა, როგორ მეკარგებოდა სამშობლო! — თქვა მაშინ **ᲑᲘᲫᲘᲜᲐ ᲘᲕᲐᲜᲘᲨᲕᲘᲚᲛᲐ,** რომელმაც პოლიტიკაში შემოსვლით დიდი რისკის ქვეშ დააყენა არამარტო საკუთარი თავის, არამედ საკუთარი ოჯახის უსაფრთხოება და სიცოცხლეც კი.

საფრთხე კი მართლაც ძალიან დიდი და რეალური რომ იყო, **ამის მაგალითად ივანიშვილს თუნდაც ის ჰქონდა, როგორ შეეწირა სააკაშვილის უვერაგეს რეჟიმთან ბრძოლას მასავით დიდი შესაძლებლობების მქონე კაცი, მილიარდერი ბიზნესმენი და მეცენატი ᲑᲐᲓᲠᲘ ᲞᲐᲢᲐᲠᲙᲐᲪᲘᲨᲕᲘᲚᲘ.**

თუმცა, ივანიშვილი მაინც **მოვიდა** და გააკეთა ის, რისთვისაც **მოვიდა!**

ამიტომაც იყო ეპოქალური ᲛᲘᲡᲘ ᲛᲝᲡᲕᲚᲐ!!!

მერე კი იყო მოფარფატე ოცნებების მიწაზე დანარცხებისა და იმედების კვდომის პერიოდიც: **სისტემურად არგასამართლებული ნაცრეჟიმი, სისტემურად არაღდგენილი სამართლიანობა, გაცოცხლებული და მოფერიანებული ნაცმოძრაობა, დანაშაულებრივი რეჟიმის მსახურთა ინტეგრაცია „ქართული ოცნების" წიაღში, ე.წ. პორტირებულები, მურუსიძე-ჩინჩალაძეთა აღზევება, უკანა პლანზე გადაწევა და ბოლოს სულაც გარიყვა იმ ხალხის, ვინც წლები და ჯანმრთელობა შეალია სააკაშვილის რეჟიმთან ბრძოლასა და „ოცნების" ხელისუფლებაში მოყვანას, სამაგიეროდ, წინა პლანზე წამოწევა და დაწინაურება იმათი, ვისაც სააკაშვილის რეჟიმის დამარცხებაში მისხალი წვლილი არ შეუტანია და მეტიც, სააკაშვილის რეჟიმის გვერდით იბრძოდა ქართველი ხალხის წინააღმდეგ...**

მოკლედ, ბევრი ცუდი რამ იყო და ეს ყველაფერი ცუდი, ისევე როგორც ყველაფერი კარგი, რაც ბოლო 8 წლის განმავლობაში ქვეყანაში გაკეთებულა, საბოლოო ჯამში, სწორედ ერთი კაცის — ბიძინა ივანიშვილის სახელს დაუკავშირდა.

თუმცა, უფრო სწორი იქნება, ასე ითქვას: **ᲧᲕᲔᲚᲐᲤᲔᲠᲘ ᲙᲐᲠᲒᲘ,** რაც ბოლო 8 წლის განმავლობაში „ქართული ოცნების" ხელისუფლებას გაუკეთებია, ბიძინა ივანიშვილის უშუალო ხელმძღვანელობით თუ არა, მისი უშუალო მონაწილეობით გაკეთდა, ხოლო **ᲧᲕᲔᲚᲐᲤᲔᲠ ᲪᲣᲓᲨᲘ,** რაც „ქართული ოცნების" ხელიდან გამოვიდა, ბიძინა ივანიშვილს, შესაძლოა, მონაწილეობა არც მიუღია, მაგრამ პასუხისმგებლობის დიდი წილი მაინც მასზე მოდიოდა.

ეს ლიდერის ხვედრია და ამაში უცნაური არაფერია.

წასვლა, რომელიც

კვირგვინოსნები

ᲒᲘᲕᲘ ᲡᲘᲮᲐᲠᲣᲚᲘᲫᲔ
მწერალი, მსახიობი

როგორც შევარდნაძეს დაუჩოქეს, ივანიშვილსაც დაუჩოქებენ, დაბრუნდიო!!!

ბიძინა ივანიშვილი კი არ წავიდა, მოვიდა, 100 პროცენტით მოვიდა! ის დროებით გაეცალა ამ საგიჟეთს, სადაც არავინ იცის, ვინ უფრო მეტი გიჟია.

„ᲠᲔᲖᲝᲜᲐᲜᲡᲘ"

ᲙᲐᲮᲘ ᲙᲐᲚᲐᲫᲔ
თბილისის მერი

ბედნიერი ვარ, რომ, როცა პოლიტიკაში კარიერის დაწყება გადავწყვიტე, ამ გზის გავლა ივანიშვილთან ერთად მომიწია და მომეცა საშუალება, არამარტო რეჟიმის დემონტაჟში მიმეღო მონაწილეობა, არამედ — თვისობრივად ახალი პოლიტიკური რეალობის შექმნაშიც.

დიდი მადლობა მას, ვინაიდან ჩემს პოლიტიკოსად ჩამოყალიბებაში დიდი მონაწილეობა აქვს მიღებული.

ბიძინა ივანიშვილს არ სჭირდება ძალაუფლება, ის იყო და რჩება თავისი ქვეყნის რიგით მოქალაქედ და დიდ ქველმოქმედად.

„ᲠᲔᲖᲝᲜᲐᲜᲡᲘ"

ᲐᲕᲗᲐᲜᲓᲘᲚ ᲕᲐᲠᲡᲘᲛᲐᲨᲕᲘᲚᲘ
„თავისუფალი თეატრის" რეჟისორი

ჩემი უამრავი მსახიობი ფიზიკურად გადარჩა იმის გამო, რომ თავის დროზე მათ **ᲑᲘᲫᲘᲜᲐ ᲘᲕᲐᲜᲘᲨᲕᲘᲚᲘᲡ ᲡᲢᲘᲞᲔᲜᲓᲘᲐ** დაენიშნათ.

როდესაც თეატრში მოვედი, ჩემი ხელფასი 90 ლარი იყო. ეს იყო ყველაზე მაღალი ხელფასი. სამწუხაროდ, იმ პერიოდში ორი მსახიობიც კი გარდაგვეცვალა შიმშილისგან. შემდეგ ამ ადამიანმა სტიპენდია დაგვინიშნა და მაშინ ჩვენ გადავრჩით, მთელი თეატრი გადარჩა.

„ᲢᲕ ᲘᲛᲔᲓᲘ"

ᲛᲐᲘᲐ ᲪᲥᲘᲢᲘᲨᲕᲘᲚᲘ
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი

მინდა, მადლობა გადავუხადო **ᲑᲘᲫᲘᲜᲐ ᲘᲕᲐᲜᲘᲨᲕᲘᲚᲡ,** რადგან მან შექმნა შესაძლებლობა, როგორც სიტყვის თავისუფლება, ისე ზოგადად ადამიანის თავისუფლება იყოს ჩვენი მთავარი ღირებულება.

„ᲞᲘᲠᲕᲔᲚᲘ ᲐᲠᲮᲘ"

ნუ დამირეკავთ!

პოლიტიკაში მოსვლით ივანიშვილმა ნაციონალურ მოძრაობას ხელისუფლება წაართვა, პოლიტიკიდან წასვლით კი – მთავარი ოპოზიციური ძალის სტატუსი!

ამიერიდან კი ასე აღარ იქნება.

ამიერიდან ბიძინა ივანიშვილი არათუ „ქართული ოცნების" ლიდერი აღარ არის, არამედ, შესაძლოა, მისი უბრალო მხარდამჭერიც აღარ იყოს. ყოველ შემთხვევაში, მან ასე თქვა: **„არც მხარდამჭერი არ ვიქნები „ქართული ოცნების", ჩემი მაქსიმალური მოქალაქეობრივი აქტიურობა იქნება არჩევნებზე მისვლა და იქ ჩემი პოზიციის დაფიქსირება".**

„ქართული ოცნებისაგან" მაქსიმალური დისტანცირების სურვილი ივანიშვილმა ყველაზე მეტად გამოხატა ერთი უბრალო ფრაზით — **„ნუ დამირეკავთ!"**

— გუნდი გაფრთხილებული მყავს, რომ რჩევების მისაღებად არ დამირეკონ და ნურც იმას დაელოდებიან, რომ შენიშვნების მისაცემად დავურეკავ, ნათქვამი მაქვს — ნურც თავიანთ თავს აკადრებენ, ნურც მე მაკადრებენ და ნუ დამირეკავენ! — განაცხადა „ქართული ოცნების" ყოფილმა თავმჯდომარემ და აწ უკვე ყოფილმა პოლიტიკოსმა **ბიძინა ივანიშვილმა.**

აი, სწორედ ეს არის არსებითი განსხვავება პოლიტიკიდან ბიძინა ივანიშვილის პირველ და მეორე წასვლას შორის.

უფრო სწორად, პირველად ბიძინა ივანიშვილი პოლიტიკიდან არც წასულა, უბრალოდ, პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა დატოვა და მთავრობას ჩამოშორდა, თუმცა, არ დაუმალავს, რომ პოლიტიკურ გუნდს კონსულტაციებს გაუწევდა და რჩევებს მისცემდა. ივანიშვილი ამას აკეთებდა კიდეც და აკეთებდა არამხოლოდ კულუარულად, არამედ საჯაროდაც. მაშინ მან არასამთავრობო ორგანიზაცია **„საზოგადოება 2030"** დააფუძნა და ტელეკომპანია „ჯი-დი-ეს"-ის ეთერში ყოველკვირეულ გადაცემასაც უძღვებოდა, რომელშიც ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს აფასებდა და საკუთარ პოზიციას გამოხატავდა.

ახლა კი ბიძინა ივანიშვილი არათუ საჯარო აქტივობას აღარ აპირებს, არამედ საკუთარი გუნდის წევრებს პოლიტიკურ საკითხებთან დაკავშირებით მასთან დარეკვასაც კი უკრძალავს.

ასე რომ, დღეის ამას იქით „ქართული ოცნების" ლიდერებსა და წევრებს ორი რამ ევალებათ — **ივანიშვილთან არ დარეკონ და ივანიშვილის გარეშე არ გარეკონ!**

გარეკვის საფრთხე კი უბიძინო „ოცნებაში" ნამდვილად დიდია.

პარტიის შიგნით არსებული დაჯგუფებები, რომლებიც ბიძინა ივანიშვილის ლიდერობის პირობებში ერთმანეთს ფარულად ებრძოდნენ, ახლა გავლენების მოსაპოვებლად ღია ბრძოლაზე გადავლენ და ერთმანეთისათვის კვანტის დადებას მოუხშირებენ. ეს გარდაუვალი პროცესია და ყოველთვის ხდება, როცა ერთპიროვნული, ყველაზე ავტორიტეტიანი და გავლენიანი ლიდერი გუნდს ტოვებს.

საერთოდ, ძალაუფლება ისეთი რამეა, შესაძლოა, ძლიერ ადამიანსაც კი **გაარეკინოს,** რისი მაგალითებიც მსოფლიოს პოლიტიკურ ისტორიაში მრავლად გვაქვს, ხოლო სუსტი ადამიანი, რომელსაც, ბედნიერი თუ უბედური შემთხვევის წყალობით, ძალაუფლება ჩაუვარდება ხელში, აუცილებლად **გარეკავს,** რისი მაგალითებიც ასევე მრავლად გვაქვს, მათ შორის, საქართველოს უახლოეს ისტორიაშიც.

ამ კანონზომიერების გათვალისწინებით, ახლა ,,ქართულ ოცნებაში" **გარეკვის** უპირველესი კანდიდატი **ირაკლი კობახიძეა,** რომელმაც 16 იანვარს გამართულ ყრილობაზე პარტიის თავმჯდომარის პოსტზე ბიძინა ივანიშვილი ჩაანაცვლა.

კობახიძემ შეიძლება, ულიდეროს **მდინარაძეს, ოხანაშვილსა და მათიკაშვილს,** მაგრამ ძნელად წარმოსადგენია,

გაგრძელება მე–4 გვერდზე

კობახიძემ შეიძლება, ულიდეროს მდინარაძეს, ოხანაშვილსა და მათიკაშვილს, მაგრამ ძნელად წარმოსადგენია, როგორ უნდა იყოს მასზე გაცილებით ავტორიტეტიანი და პოპულარული ლიდერების — გიორგი გახარიას, კახი კალაძისა და ირაკლი ღარიბაშვილის ლიდერი?

კობახიძის სავარძელში გავრილოვის ჩაჯდომამ საქართველოში ლამის სახელმწიფო გადატრიალება გამოიწვია, ივანიშვილის სავარძელში კობახიძის ჩაჯდომა კი, დიდი ალბათობით, „ქართული ოცნების" შიდაპარტიულ გადატრიალებას გამოიწვევს!

მოსვლაზე მეტია!

კვირგვინოსნები



ბიძინა ივანიშვილი
პარტია „ქართული ოცნების" ყოფილი თავმჯდომარე

მივიღე გადაწყვეტილება, საბოლოოდ დავტოვო პოლიტიკა და სრულად ჩამოვცილდე მართვის სადავეებს, ვთვლი, რომ ჩემი მისია შესრულებულია. **„ქართული ოცნება" ორგანიზაციული და სტრუქტურული თვალსაზრისით, ჩამოყალიბდა ჭეშმარიტად დასავლურ იდეოლოგიაზე დაფუძნებულ, კლასიკურ, ევროპულ პარტიად, რაც იყო ჩემი ოცნება, ერთ-ერთი უმთავრესი მიზანი და ამოცანა.**

არ დავმალავ და გულწრფელად ვიტყვი, პოლიტიკური საქმიანობის დასასრულს, ერთ-ერთი, რაც დარდად მიმყვება, არის ის, რომ ვერ ჩამოყალიბდა სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე ოპოზიცია. დამარცხდნენ ხელისუფლებაში ყოფნის დროს და მარცხდებიან დღესაც, რადგან ხალხი, რომლის სიბრძნეშიც ვერა და ვერ დარწმუნდა საკუთარ შეცდომაში გაჯიუტებული ოპოზიცია, ზუსტად ხედავს განსხვავებას.

გულწრფელი ბოდიში მინდა, მოვუხადო მათ, ვინც მეტს ელოდა ჩვენგან და იმედი გაუცრუვდა. მჯერა, რომ პოლიტიკური ლიდერების მიმართ მიამიტურად და ბრმად ნდობის პრაქტიკაც საბოლოოდ ჩაბარდა წარსულს. ჩვენ მოგვიწია ბოროტებასთან შეჯახება, რომელსაც რამდენიმე ადამიანი ცხრა წლის განმავლობაში მეთოდურად აშენებდა და ამყარებდა. მინდა, მადლობა გადავუხადო ჩემს ოჯახს, რომელმაც გაუგონარი ცილისწამება აიტანა, სალი კლდესავით მედგა გვერდში, ერთი წუთითაც არ დაუყენებია ეჭვქვეშ ჩემი არჩევანის სისწორე. **2012 წელს „ქართულმა ოცნებამ" ომში გაიმარჯვა და იძულებით, საკუთარი მომხრეების სიმრავლით და დემოკრატიული გზით დაათმობინა მოძალადე მმართველ გუნდს წლების განმავლობაში მიტაცებული ხელისუფლება.**

ბოლო საპარლამენტო არჩევნები ისტორიული მნიშვნელობისაა, მან ყველაზე ნათლად აჩვენა, რომ დასრულდა ადამიანების გრძნობებით მანიპულირებისა და ხალხის ნების სხვადასხვა გზით შეცვლის მრავალწლიანი პრაქტიკა. ქართველი საზოგადოება იმდენად მომწიფდა, რომ **ქარაქშუცა პარტიებით** აღარ ჩაანაცვლებს „ქართულ ოცნებას".

ყველაზე დიდი ქველმოქმედება, რაც გამიკეთებია, არის ჩემი პოლიტიკაში მოსვლა, არა ზედმეტი დაგროვილი ფულის ხარჯვა, არამედ პირდაპირი მნიშვნელობით, ჩემი და ჩემი ოჯახის წევრების სიცოცხლის რისკი დავდე სასწორზე. მილიარდ-ნახევარი სრულად მოხმარდება ქველმოქმედებას. სწორედ ეს პროცესი დაიწყო გასული წლის 30-31 დეკემბერს, როდესაც თქვენ მიერ დასახელებული აქტივები გადავიდა ფონდის განკარგულებაში და ეს პროცესი ეტაპ-ეტაპ შეუქცევადად გაგრძელდება. **ჩემი და ჩემი მეუღლის განკარგულებაში რჩება 200 მილიონი დოლარი, რომელიც ამ მილიარდ-ნახევრის მიღმა თავისუფალი სახსრების სახით არსებობდა.** შვილებს ვუტოვებ იმდენს, რომ მათ არ დაკარგონ ახლის შექმნის, საკუთარი თავის სრულად რეალიზებისა და განვითარების მოტივაცია, რაშიც დივიდენდების იმედად ცხოვრება, შესაძლოა, ხელის შემშლელიც კი ყოფილიყო.

„პირველი არხი"

ნუ დაურეკავთ!

დასაწყისი მე-2 გვერდზე

წასვლა, რომელიც მოსვლაზე მეტია!

ეს პოლიტიკა სწორი იყო თუ არასწორი, გამართლებული იყო თუ გაუმართლებელი, დიდი ლუსტრაციის ეფექტი ნამდვილად იქონია და ყველას თავისი სახელი დაარქვა!

როგორ უნდა იყოს მასზე გაცილებით ავტორიტეტიანი და პოპულარული ლიდერების — **გიორგი გახარიას, კახი კალაძისა და ირაკლი ღარიბაშვილის ლიდერი?**

მოკლედ, **კობახიძის სავარძელში გავრილოვის ჩაჯდომამ** საქართველოში ლამის სახელმწიფო გადატრიალება გამოიწვია, **ივანიშვილის სავარძელში კობახიძის ჩაჯდომა** კი, დიდი ალბათობით, ,,ქართული ოცნების“ **შიდაპარტიულ გადატრიალებას** გამოიწვევს!

გარეპარტიული გადატრიალებები კი ივანიშვილის პოლიტიკაში ყოფნამ ისედაც გამოიწვია.

ვგულისხმობთ იმ ოპოზიციურ პარტიებს, რომლებიც ბევრი წვალებისა და ჯახირის შემდეგ იქ აღმოჩნდნენ, სადაც ყოველთვის იყო მათი ბუნებრივი ადგილი — **სააკაშვილის ნაცში!**

აღმოჩნდა, რომ ზოგიერთი ოპოზიციონერი ლიდერი, თავის დროზე, სააკაშვილსა და ნაცმოძრაობას იდეური და ღირებულებითი შეუთავსებლობის გამო კი არ გაემიჯნა, არამედ მხოლოდ იმიტომ, რომ მათგან პოლიტიკური და ფინანსური სარგებელი ვეღარ მიიღო.

გაირკვა ისიც, რომ ზოგიერთი ოპოზიციონერი ლიდერი სააკაშვილსა და ნაცმოძრაობას იდეური და ღირებულებითი შეუთავსებლობის გამო კი არ ებრძოდა, არამედ მხოლოდ იმიტომ, რომ თბილი სავარძელი და პირადი კეთილდღეობა მოეპოვებინა.

დავინახეთ ისიც, რომ ქართული ოპოზიციური სპექტრის დიდ ნაწილს საერთოდ არ გააჩნია იდეები, ღირებულებები, ზნეობრივი მუხრუჭები და თავმოყვარეობა, რომ აღარაფერი ვთქვათ პატრიოტიზმსა და სამშობლოს განცდაზე, რასაც მათთან ახლოსაც არ გაუვლია.

ეს ყველაფერი გამჟღავნდა სწორედ ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში ყოფნის დროს და ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკის წყალობით, რომელსაც მან თავიდანვე დაარქვა კოდური სახელი — **„შუა უნდა გაიკრიფოს!“** ეს პოლიტიკა სწორი იყო თუ არასწორი, გამართლებული იყო თუ გაუმართლებელი, დიდი ლუსტრაციის ეფექტი ნამდვილად იქონია და ყველას თავისი სახელი დაარქვა.

ეს სახელი კი გახლავთ **„ქარაქუცა პარტიები“**!

ბიძინა ივანიშვილმა წასვლისას თქვა — **„ქართულ ოცნებას“ ქარაქუცა პარტიები ვერ ჩაანაცვლებენო!**

იოსებ გრიშაშვილის ქალაქური ლექსიკონი **„ქარაქუცას“** განმარტავს, როგორც მერყევს, ორპირსა და უქნარას. ქართული ოპოზიციური პარტიების დიდი უმრავლესობის მერყეობას, ორპირობასა და უქნარობას რომ ვუყურებთ, მათთვის **„ქარაქუცა“** ზედგამოჭრილი თიკუნია.

ივანიშვილმა მოახერხა, რომ **ქარაქუცა პარტიები** ერთ **„ბუდკაში“** შეეყარა!

საერთოდ, ეს

„ბუდკა“ გამოდგა სპექტაკლის დასაწყისში კედელზე ჩამოკიდებული თოფივით, რომელიც სპექტაკლის დასასრულს აუცილებლად გაისვრის. კერძოდ, პოლიტიკაში მოსვლისას ივანიშვილის მიერ ნახსენები „ბუდკა“ პოლიტიკიდან ივანიშვილის წასვლისას აღმოჩნდა ადგილი, სადაც ქარაქუცა პარტიები პოლიტიკურ და მორალურ ხრწნილებას ეძლევიან.

ყველა დაშვებული და, თქვენ წარმოიდგინეთ, დაუშვებელი მეთოდის გამოყენებაც კი გამართლებული იყო იმისათვის, რომ **სააკაშვილის ნაცმოძრაობა და ბოკერიას ევრონაცმოძრაობა** პარლამენტის მაგივრად **„ბუდკაში“** აღმოჩენილიყვნენ და ასეც მოხდა.

ასე რომ, პოლიტიკაში მოსვლით ივანიშვილმა ნაციონალურ მოძრაობას ხელისუფლება წაართვა, პოლიტიკიდან წასვლით კი — მთავარი ოპოზიციური ძალის სტატუსი!

საქმე ის არის, რომ **პარლამენტში არშესული და „ბუდკაში“ შეკეტილი ნაცმოძრაობა** გამარგინალებისათვის არის განწირული, ჯანსაღ ოპოზიციურ ძალებს კი უნიკალური შანსი და შესაძლებლობა უჩნდებათ, თითქმის თანაბარძალოვან პოლიტიკურ ბრძოლაში დაამარცხონ „ქართული ოცნება“, რომელსაც ივანიშვილის პიროვნული ფაქტორი და ფინანსური რესურსი ზურგს აღარ გაუმაგრებს.

ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, **ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკიდან წასვლა** თუნდაც ამიტომ არის ეპოქალური მნიშვნელობის მოვლენა!

შესაძლოა, ვინმეს სადავოდ მოეჩვენოს, მაგრამ დროისა და კონტექსტის გათვალისწინებით **ეს არის წასვლა, რომელიც მოსვლაზე მეტია!**

ხოლო **მიზანს, რომელიც სიცოცხლეზე მეტია, ბიძინა ივანიშვილმა ჯერ კიდევ 8 წლის წინათ მიაღწია, როცა სამშობლო და მშობელი ხალხი მოძალადე რეჟიმის მარწუხებიდან დაიხსნა.**

ბიძინა ივანიშვილმა პოლიტიკაში მოსვლითაც და პოლიტიკიდან წასვლითაც დიდი საქმე გააკეთა!

ჯაბა ხუბუა

კვირგვინოსნები

მანანა თოქმაჯიშვილი
თბილისის მერიის მედიასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი

2011 წლის ოქტომბერში ჩემი დაბადების დღე ახლოვდებოდა, როდესაც ბატონი ბიძინა ივანიშვილის პირველი ღია წერილი გამოქვეყნდა. როგორი გარემო იყო საქართველოში, ვფიქრობ, ყველას კარგად ახსოვს — სრული უიმედობის პერიოდი.

სადღაც ერთ კვირაში მის ოფისში აღმოვჩნდი. მახსოვს, თავად შემოვიდა ჩვენს ოთახში, გამეცნო და წარმატებები მისურვა. მაშინ პირველად ვნახე ფიზიკურად ადამიანი, რომლის შესახებ აბსოლუტურად არაფერი ვიცოდი, გარდა იმისა, რომ მან გააჩინა იმედი საზოგადოებაში.

მეორე დღეს, როდესაც ყავის დასალევად სამზარეულოს ვეძებდი დაბნეული, კიდევ უფრო დავიბენი მასთან მოულოდნელი შეჩეხებით: — მანანა, ხომ არ დაგეხმარო? სახელი რომ იმთავითვე დაიმახსოვრა, ჩემთვის მაშინ ეს სასიამოვნო სიახლე იყო. ყველა უხერხულობა უცებ მომიხსნა და ყავის ჩამოსხმაშიც მომეხმარა.

მინახავს, როგორ წმენდდა ეზოს მუშებთან ერთად თოვლისგან, როგორი ადამიანური და უშუალოა ურთიერთობაში ნებისმიერთან, მიუხედავად მისი სოციალური სტატუსისა თუ მდგომარეობისა.

ის არც ტიპური პოლიტიკოსია და არც ტიპური ჩინოვნიკი, არასდროს გაურბის უხერხულ კითხვებს და პრობლემებს. ამიტომ, მისი პრესკონფერენციები, რომელსაც ქართული და უცხოური მედია სრული შემადგენლობით ესწრებოდა, გრძელდებოდა 3-4 საათი, ვიდრე ყველა კითხვას ამომწურავი პასუხი არ გაეცემოდა.

ძალიან მწყდება გული, პოლიტიკაში მისი მონაწილეობა რომ დასრულდა, რადგან ასეთი ძლიერი და საინტერესო პიროვნება პოლიტიკაში იშვიათია!

„ფეისბუქი“

თეა წულუკიანი
პარლამენტარი

ბიძინა ივანიშვილის უპრეცედენტო ქველმოქმედებას თავს ესხმიან ადამიანები, რომელთაც არამხოლოდ საკუთარი ქონების 95 პროცენტი არ დაუხარჯავთ საქართველოზე, არამედ 95 „კაპიკიც“ არ ჩაუდიათ ქართულ საქმეში.

„იმედინიუსი“

ნათია თურნავა
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი

ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში მოსვლისა და წასვლის პროცესი ერთგვარი პოლიტიკური ქველმოქმედების აქტი იყო — **მან ქვეყანას დიქტატორული რეჟიმი ჩამოაცილა!**

„ინტერპრესნიუსი“

ქართველო ამომრჩეველო, დაიმახსოვრე და არ დაგავიწყდეს:

ნინო ბურჯანაძემ სოფელში ცხოვრება ანომალიად და ფსიქიკურ გადახრად გამოაცხადა!

უკანასკნელი 8 წლის განმავლობაში არ დარჩენილა ჭკუასთან მეტ-ნაკლებად ახლოს მყოფი თუ გონივრულობის საზღვრებს უსაშველოდ გაცდენილი ბრალდება, რომელიც ბიძინა ივანიშვილს მისმა პოლიტიკურმა მტრებმა არ წაუყენეს.

სულო და გულო, მართლაც რას არ აღმოაჩენ ივანიშვილის სქელტანიან და მრავალფეროვან საბრალდებო დასკვნაში — რუსეთის აგენტობით დაწყებული და იმით დამთავრებული, რომ კოვიდპანდემიის პირველი ტალღის დროს კიტრისა და ოხრახუშის ექსკლუზიური დისტრიბუციით აბევრებდა საკუთარ ქონებას.

თუმცა, ესეც არ ყოფილა ყველაფერი.

თურმე, კიდევ დარჩენილა ერთი დანაშაული, რომელშიც ივანიშვილი აუცილებლად უნდა მხილებულიყო.

თანაც, საუბარია ძალიან მძიმე და სასტიკ დანაშაულზე.

თურმე, ეს არის მანიაკალური დანაშაული, რომელიც მისი ჩამდენის არანორმალური ფსიქიკიდან გამომდინარეობს.

მოკლედ, ერთდროულად არის ავადმყოფობაც და დანაშაულიც, დიაგნოზიც და ბრალის დადგენილებაც, რომელსაც ჰქვია **საკუთარი დაბადების ადგილის, საკუთარი სოფლისა და ეზო-კარის გადაჭარბებული სიყვარული, სულიერი მიჯაჭვულობა მშობლიურ კერასთან და ფესვებთან, ფიზიკური განუშორებლობა შენივე ტკბილ-მწარე ბავშვობით გაჟღენთილ მიდამოსთან, სადაც გეგულვის მამა-პაპა და იმათი კუბოს ფიცარი.**

სერიოზული დიაგნოზი და სერიოზული ბრალდებაა, რომელსაც ავტორიც სერიოზული ჰყავს — ნინო ბურჯანაძე, ადრე რომ ხელს აწერდა საქართველოს პარლამენტის დადგენილებებსა და საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულებებს, ახლა კი ბიძინა ივანიშვილის საბრალდებო და ფსიქიატრიულ დასკვნას აწერს ხელს.

— თქვენ ახლა ნორმალური ფსიქიკის გგონიათ ადამიანი, რომელსაც, თუ რამე არ უჭირს, 15 წელი ოჯახს ჭორვილაში აცხოვრებს? ხუთი მილიარდი რომ აქვს? რა თქმა უნდა, მას არჩევანი რომ ჰქონოდა, ჭორვილაში არ იქნებოდა! — აცხადებს **ნინო ბურჯანაძე.**

ხედავთ, რაში ყოფილა საქმე და სად ყოფილა დამარხული ძაღლის თავი?

აბა, ბიძინა ივანიშვილი ნორმალური რომ ყოფილიყო, მილიარდების შოვნის შემდეგ თავისი მშობლიური სოფლისა და თანასოფლელებისაკენ რაღა გაახედებდა? კაცს საშუალება აქვს, მსოფლიოს ნებისმიერ მეგაპოლისში სრა-სახლი წამოჭიმოს და ფეხი მოირთხას, მაგრამ სადღაც მივარდნილ პროვინციაში, მამაპაპისეულ სახლში გამოკეტილა და ოჯახიც იქ გამოუმწყვდევია; თავისუფლად შეეძლო, საკუთარი მშობლები პარიზის ნებისმიერ პრესტიჟულ სასაფლაოზე დაეკრძალა, ეგ კი ადგა და ჭორვილაში დაასაფლავა!

ამის შემდეგ თქვენ ივანიშვილი ნორმალური გგონიათ?

არაო, — **ამბობს ნინო ბურჯანაძე,** — ეგ იმის ბრალია, რომ ნორმალური ფსიქიკა არა აქვსო!

როგორც ჩანს, ისიც არანორმალური ფსიქიკის ბრალია, რომ ივანიშვილი საკუთარ სოფელს — ჭორვილასა და მთლიანად საჩხერის რაიონს ათწლეულების განმავლობაში თავის კმაყოფაზე აცხოვრებდა. წარმოიდგინეთ, საჩხერელებისათვის დენი — უფასო, გაზი — უფასო, სახლის გადახურვა — უფასო, საავადმყოფო — უფასო, ქორწილი — უფასო, ქელეხი — უფასო, ხვნა და თესვა — უფასო, სპორტდარბაზი — უფასო, საცურაო აუზი — უფასო, სწავლა — უფასო... **ივანიშვილს ნორმალური ფსიქიკა რომ ჰქონდეს, ამას გააკეთებდა?**

აბა, ერთი გადახედეთ **ნორმალური ფსიქიკის მქონე ქართველ მილიონერებს** — რომელი ერთი აკეთებს ასეთ სიგიჟეებს საკუთარი სოფლისა და რაიონისათვის? იქ ცხოვრებაზე ხომ, საერთოდ, საუბარიც ზედმეტია!

ვერაფერს იტყვი, ძალიან მაგარია **ნინო ბურჯანაძე,** ზუსტად მიაგნო ივანიშვილის პრობლემას, ზუსტად ჩასწვდა მის ფსიქიკასა და სულიერ სამყაროს.

რაც მთავარია, ბურჯანაძის ფორმულა — **„ნორმალური ფსიქიკის“ მქონე შეძლებულმა კაცმა სოფელში არ უნდა იცხოვროსო** — უნივერსალურია და ყველა პოტენციურ მილიონერსა თუ მილიარდერს ცხოვრების სახელმძღვანელოდ გამოადგება.

გარდა ამისა, ბურჯანაძის ფორმულიდან რამდენიმე უნიკალური აქსიომაც გამომდინარეობს: **„სოფელში ცხოვრება სამარცხვინოა“; „სოფელში წარუმატებელი და შეუმდგარი ხალხი ცხოვრობს“; „ვისაც ორი კაპიკის შოვნის მარიფათი და ქალაქში ცხოვრების შანსი აქვს, ის სოფელში არ უნდა გაჩერდეს“; „ყველა ნორმალური ფსიქიკის ადამიანმა ცხოვრების მიზნად უნდა დაისახოს, რომ როგორმე სოფელს მოშორდეს“...**

ასე რომ, **ძვირფასო ჭორვილის პატივცემულო მოსახლეობავ,** არ გეგონოთ, რომ ნინო ბურჯანაძე მხოლოდ თქვენს სოფელში ცხოვრებას თვლიდეს არანორმალურობად და მხოლოდ თქვენ მიაჩნდეთ ისეთ ხალხად, რომელთა გვერ-

გაგრძელება მე-6 გვერდზე

კვირგვინოსნები

ნინო ბურჯანაძე
„ერთიანი საქართველოს“ ლიდერი

ნორმალური ფსიქიკის მილიარდერი ადამიანი ოჯახს 15 წელი ჭორვილაში აცხოვრებს?! დაცვის გარანტია მხოლოდ იქ ჰქონდა!

„აიპრესი“



ლევან ბერძენიშვილი
ანალიტიკოსი

ვაჰ, კაცოოო! რას შვრება ეს პუტინის „მოყვარული“ ევროპა! და სახელდობრ, საფრანგეთი! რას და, ნაცევრონაცების მიერ პუტინის კაცად შერაცხილ პიროვნებას „საპატიო ლეგიონის ორდენს“ ანიჭებს! და ეს ხდება მიშკას და შალიკოს ფანჩატურის დაუკითხავად და მათი ნერვული აშლილობის ფონზე! აქეთ **ნინო ფქვილოვნაა** ამ ამბის შეტყობით გადარეული, იქით კიდევ „კამაზზე“ მომჯდარი ირაკლაა გაგიჟებული! შუაში კიდევ **ბოკერია-უგულავა** სხედან გამოქლიავებულნი! **დაბეხშოთ ხომ, ე.წ. ოპოზიციავ, სალაპარაკო ღრუ! ჯერ სადა ხართ?!**

„ალია“

ქეთევან ჩიხლაძე
სოფელ ჭორვილის მკვიდრი

ქალბატონო ნინო, თქვენ ჭორვილის მოსახლეობას კი არ მიაყენეთ მარტო შეურაცხყოფა, არამედ ცხრუკვეთსაც — მდოგვის მარცვლის ოდენა რომაა საქართველოს რუკაზე. იქ ხომ 23 პროფესორ-აკადემიკოსი აღიზარდა.

სოზარ სუბარი
პარლამენტარი

სისხლმოწყურებული, მანიაკების ხროვაა დღეს ჩვენი ოპოზიცია, რომელიც გაშმაგებით იბრძვის ხელისუფლებაში დასაბრუნებლად.

„ტვ იმედი“



სანდრო ბრეგაძე
„ქართული მარშის“ ლიდერი

წავიდა ბიძინა და მისი 2016 წლის ფავორიტი დეპუტატები სულ „ლუზერს“ ეძახიან „ტვ პირველზე“? გუშინ აღმაშენებელი იყო და დღეს „ლუზერი“, სირცხვილია, მეგობრებო, სირცხვილიიიი?

„ფეისბუქი“

დასაწყისი მე-5 გვერდზე

ქართველო ამომრჩეველო, დაიმახსოვრე და არ დაგავიწყდეს:

ნინო ბურჯანაძემ სოფელში ცხოვრება ანომალიად და ფსიქიკურ გადახრად გამოაცხადა!

დითაც ნორმალურმა კაცმა არ უნდა იცხოვროს! არა, იგი **ზოგადად სოფელსა და სოფლის მცხოვრებლებს უყურებს ასეთი თვალით, საქართველოს ყველა სოფელსა და სოფელში მცხოვრებ ყველა ქართველს ეხება მისი საბრალდებო დასკვნა და ფსიქიატრიული ექსპერტიზა!**

თქვენი პერსონალური დანაშაული კი, **პატივცემულო ჭორველელებო,** ის არის, ბიძინა ივანიშვილს თავის დროზევე რომ არ შეაძულეთ თქვენი სოფელი და თქვენ გვერდით ცხოვრება!

არა, ნინო ბურჯანაძე მარტო მაგარი ფსიქიატრი კი არა, მაგარი პოლიტიკოსიც არის, შორსმჭვრეტელი და მამაცი პოლიტიკოსი.

აბა, თავად განსაჯეთ, **რომელ პოლიტიკოსს ეყოფოდა ვაჟკაცობა, ასე ღიად და გაბედულად ეთქვა ის, რასაც სოფლისა და სოფლელების შესახებ ფიქრობს?** მერე რა, რომ ამ განცხადების შემდეგ ბურჯანაძე ვერცერთ არჩევნებში საქართველოს ვერცერთი სოფლიდან ვერცერთ ხმას ველარ ეღირსება? მთავარია, გულწრფელად თქვა ის, რაც გულში ჰქონდა — სოფელს და სოფლელებს მოუკვდათ პატრონი, შეძლებულ კაცს, თუ გიჟი არ არის, სოფელში რა ეშმაკი აცხოვრებსო!

სხვათაშორის, ნინო ბურჯანაძის დიაგნოზი — მდიდარი კაცის სოფელში ცხოვრება ფსიქიკური გადახრის ნიშანიაო, პირდაპირ ეხმიანება საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტისა და იმავე ბურჯანაძის ფონდის ყოფილი ხელმძღვანელის **გიორგი მარგველაშვილის** მიერ ქართველებისათვის დასმულ დიაგნოზს, რომლის თანახმადაც მთელ ერს გვჭირს **„გონებრივი სისუსტე, მსუბუქი დებილობის ფორმით“.**

ერთი სიტყვით, ნინო ბურჯანაძე არანორმალურობად და ფსიქიკურ გადახრად მიიჩნევს იმას, რომ ბიძინა ივანიშვილი გამდიდრებისა და დიდი წარმატებების მიღწევის შემდეგ მშობლიურ ფესვებს დაუბრუნდა და მამა-პაპის კერა გააღვივა, მაგრამ სრულიად ნორმალურ მოვლენად თვლის საკუთარ დაბრუნებას სისხლიან დამნაშავეთა პოლიტიკურ ბუნაგში.

რეალურად, ბიძინა ივანიშვილის ჭორვილაში ცხოვრება და ნინო ბურჯანაძის მიერ ნაცებთან პოლიტიკური თანაცხოვრების განახლება ერთსა და იმავე კანონზომიერებას ექვემდებარება, რასაც ფიზიკის ენაზე მიზიდულობის ძალა ჰქვია.

დიახ, როგორც ბიძინა ივანიშვილს ჭორვილიდან დაუძახა **საკუთარმა ბავშვობამ და წინაპართა სისხლმა,** სწორედ

ასე დაუძახა ნინო ბურჯანაძეს **სისხლიანი ნაცმოძრაობიდან საკუთარმა პოლიტიკურმა ფესვებმა.**

როგორც **ბიძინა ივანიშვილს** არ შეუძლია ცხოვრება საკუთარი ფუძისა და მშობლების საძვალიდან შორს, სწორედ ასე არ შეუძლია **ნინო ბურჯანაძეს,** მოშორდეს სააკაშვილსა და ნაცმოძრაობას, რადგან პირველად სწორედ მათი წყალობით იგემა ძალაუფლების სიტკბო.

როგორც მშობლიურ ჭორვილასთან ბიძინა ივანიშვილის განშორება იყო დროებითი, ასეთივე დროებითი აღმოჩნდა ნინო ბურჯანაძის განშორება ნაციონალურ მოძრაობასთან და როგორც ივანიშვილის ჭორვილაში დაბრუნებაა სრულიად ბუნებრივი ამბავი, სწორედ ასეთივე ბუნებრივია ბურჯანაძის დაბრუნებაც ნაცებთან.

კაცმა რომ თქვას, როგორც ნაყოფი არ ვარდება ხისგან შორს, ნინო ბურჯანაძეც არ წასულა ძალიან შორს ნაციონალური მოძრაობისაგან.

ბურჯანაძე 2008 წელს სააკაშვილსა და ნაციონალურ მოძრაობას იმიტომ კი არ დაშორებია, რომ მათთან იდეური და პრინციპული შეუთავსებლობა გაუჩნდა; არც იმიტომ წამოსულა, რომ ბუტა რობაქიძის, სანდრო გირგვლიანის, ზურა ვაზაგაშვილისა და სხვა უდანაშაულო ადამიანების სისხლში გასვრილ ხელისუფლებასთან, 7 ნოემბრის მომწყობ და ოპოზიციური ტელევიზიის დამრბევ, ბიზნესის დამყაჩაღებელ და მართლმსაჯულების გამბახებელ რეჟიმთან მორალური კონფლიქტი მოუვიდა; არა, ბურჯანაძის ნაცებთან განშორების მიზეზი სრულიად კონიუნქტურული და მერკანტილური რამ გახდა — 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნებისათვის ნაციონალურმა მოძრაობამ სიაში ბურჯანაძის ფავორიტი კადრები არ ჩასვა!

ეს იყო და ეს!

ბურჯანაძეს მაშინ არც დაუმალავს ნაცებთან კონფლიქტის ნამდვილი მიზეზი და პირდაპირ განაცხადა — **„სერიოზული, ხანგრძლივი და არამარტივი კონსულტაციების მიუხედავად, ჩემდა სამწუხაროდ, ვერ იქნა მიღწეული კონსენსუსი ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტო**

ნიკა კვინტრაძე, სულიკო ასათიანი

საინტერესოა,

ივანიშვილის „არანორმალურ ფსიქიკაზე“ მოლაპარაკე ნინო ბურჯანაძე ფიქრობს თუ არა იმაზე, რას გრძნობენ და განიცდიან 26 მაისის აქციაზე ნაცრეჟიმის მიერ მოკლული ნიკა კვინტრაძისა და სულიკო ასათიანის სულები, როცა მას ბოკერიას, უგულავასა და მკვლელი რეჟიმის სხვა შემოქმედებთან ერთად ხედავენ?!

კვირგვინოსნები

ირაკლი ღარიბაშვილი
თავდაცვის მინისტრი

საოცრება მოხდა და ამას ვერც ვიოცნებებდით, არცერთი ნაციონალი არ შესულიყო პარლამენტში — უნიჭოები არიან, უტიფრები და ბრიყვები! „POST.TV“

მიხეილ ყაველაშვილი
პარლამენტარი

პოლიტიკაში სწორ დროს შესვლა და პოლიტიკიდან ასევე სწორ დროს გასვლა, მხოლოდ სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე, დიდ ადამიანებს შეუძლიათ, რომლებისთვისაც პოლიტიკურ ასპარეზზე ბრძოლა არა ძალაუფლებისკენ სწრაფვას, არამედ საკუთარი ხალხისა და სამშობლოს სამსახურს უკავშირდება.

„პრაიმტაიმი“

არჩილ თალაკვაძე
პარლამენტის თავმჯდომარე

სრულიად ლოგიკურია ივანიშვილის გადაწყვეტილება, მთელი პასუხისმგებლობა გადასცეს ახალ გუნდს, რომელსაც გავლილი აქვს გარკვეული პოლიტიკური გამოცდები.

„POST.TV“

ირაკლი კობახიძე
პარტია „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარე

ჭადრაკის ენაზე რომ ვთქვათ, ბიძინა ივანიშვილი 2011 წელს ქართულ პოლიტიკაში შემოვიდა როგორც ერთადერთი გროსმაისტერი და ერთ წელიწადში საყმაწვილო შამათით დაამარცხა მეხუთეთანრიგოსანი მოძალადეები.

„ინტერპრესნიუსი“

მამუკა მდინარაძე
საპარლამენტო ფრაქცია „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარე

„ქართული ოცნება“ იქნება ოპოზიციაში, რაც, ადრე თუ გვიან, აუცილებლად მოხდება, ამას განსაზღვრავს ხალხი და მეტი არავინ.

„ინტერპრესნიუსი“

სიის ფორმირების პროცეს-ში“.

ასე რომ, ბურჯანაძის ნაცებთან დაბრუნება სრულებითაც არ არის გასაკვირი, რადგან **ᲛᲐᲡᲐᲡᲐ ᲓᲐ ᲜᲐᲪᲔᲑᲡ ᲨᲝᲠᲘᲡ ᲤᲣᲜᲓᲐᲛᲔᲜᲢᲣᲠᲘ, ᲦᲘᲠᲔᲑᲣᲚᲔᲑᲘᲗᲘ ᲓᲐ ᲔᲒᲖᲘᲡᲢᲔᲜᲪᲘᲣᲠᲘ ᲒᲐᲜᲡᲮᲕᲐᲕᲔᲑᲐ ᲐᲠᲐᲡᲝᲓᲔᲡ ᲧᲝᲤᲘᲚᲐ.**

არადა, ნინო ბურჯანაძე ბიძინა ივანიშვილს სწორედ ნაცებთან **კოჰაბიტაციის გამო** აკრიტიკებდა!

ნინო ბურჯანაძე იყო ისიც, ვინც ხმამაღლა აცხადებდა — **ბოკერია ივანიშვილს ჰყავს ნაყიდიო!**

დღეს კი ბოკერია და ბურჯანაძე ერთ მაგიდასთან ჭუკჭუკებენ და ივანიშვილს ორ ხმაში აგინებენ!

დღეს ბურჯანაძე იმათი პოლიტიკური პარტნიორი და მოკავშირეა, ვინც 2011 წლის 26 მაისს მის მიერ ორგანიზებული საპროტესტო აქცია სისხლში ჩაახშო და ცემით მოკლული ნიკა კვინტრაძისა და სულიკო ასათიანის ცხედრები მაღაზიის სახურავზე გადამალა!

ისე, ძალიან საინტერესოა, ივანიშვილის „არანორმალურ ფსიქიკაზე“ მოლაპარაკე ნინო ბურჯანაძე ფიქრობს თუ არა იმაზე, რას გრძნობენ და განიცდიან 26 მაისის აქციაზე ნაცრეჟიმის მიერ მოკლული **ᲜᲘᲙᲐ ᲙᲕᲘᲜᲢᲠᲐᲫᲘᲡᲐ ᲓᲐ ᲡᲣᲚᲘᲙᲝ ᲐᲡᲐᲗᲘᲐᲜᲘᲡ ᲡᲣᲚᲔᲑᲘ,** როცა მას ბოკერიას, უგულავასა და მკვლელი რეჟიმის სხვა შემოქმედებთან ერთად ხედავენ?!

ქართველი ერის ისეთმა დიდმა და ღირსეულმა შვილებმა, როგორებიც **ᲜᲝᲜᲐ ᲒᲐᲤᲠᲘᲜᲓᲐᲨᲕᲘᲚᲘ** და **ᲚᲣᲙᲐ ᲙᲣᲠᲢᲐᲜᲘᲫᲔ** არიან, ნინო ბურჯანაძეს შანსი მისცეს, მათი პოლიტიკური ლიდერი გამხდარიყო და სააკაშვილის სისხლიან რეჟიმთან ბრძოლაში მათთვის ეწინამძღვრა, მაგრამ **ბურჯანაძემ ეს შანსი ვერ გამოიყენა.**

ბურჯანაძის მიერ დასმული დიაგნოზი — მდიდარი კაცის სოფელში ცხოვრება ფსიქიკური გადახრის ნიშანიაო, პირდაპირ ეხმიანება საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტისა და იმავე ბურჯანაძის ფონდის ყოფილი ხელმძღვანელის გიორგი მარგველაშვილის მიერ ქართველებისათვის დასმულ დიაგნოზს, რომლის თანახმადაც მთელ ერს გვჭირს „გონებრივი სისუსტე, მსუბუქი დებილობის ფორმით“!

რომელ პოლიტიკოსს ეყოფოდა ვაჟკაცობა, ასე ღიად და გაბედულად ეთქვა ის, რასაც სოფლისა და სოფლელების შესახებ ფიქრობს? მერე რა, რომ ამ განცხადების შემდეგ ბურჯანაძე ვერცერთ არჩევნებში საქართველოს ვერცერთი სოფლიდან ვერცერთ ხმას ველარ ეღირსება? მთავარია, გულწრფელად თქვა ის, რაც გულში ჰქონდა — სოფელს და სოფლელებს მოუკვდათ პატრონი, შეძლებულ კაცს, თუ გიჟი არ არის, სოფელში რა ეშმაკი აცხოვრებსო!

ᲑᲣᲠᲯᲐᲜᲐᲫᲔ, ᲠᲝᲛᲔᲚᲡᲐᲪ ᲜᲝᲜᲐ ᲒᲐᲤᲠᲘᲜᲓᲐᲨᲕᲘᲚᲘᲡᲐ ᲓᲐ ᲚᲣᲙᲐ ᲙᲣᲠᲢᲐᲜᲘᲫᲘᲡᲜᲐᲘᲠᲘ ᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲔᲑᲘ ᲔᲓᲒᲜᲔᲜ ᲒᲕᲔᲠᲓᲘᲗ, ᲓᲦᲔᲡ ᲒᲘᲒᲐ ᲑᲝᲙᲔᲠᲘᲐᲡᲐ ᲓᲐ ᲘᲠᲛᲐ ᲜᲐᲓᲘᲠᲐᲨᲕᲘᲚᲘᲡᲜᲐᲘᲠᲘ ᲕᲐᲘᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲔᲑᲘᲡ ᲒᲕᲔᲠᲓᲘᲗ ᲓᲒᲐᲡ, ᲠᲘᲗᲘᲪ ᲧᲕᲔᲚᲐᲤᲔᲠᲘ ᲗᲥᲛᲣᲚᲘᲐ ᲓᲐ ᲒᲐᲓᲐᲗᲥᲛᲣᲚᲘᲪ!

რამდენიმე დღის წინათ ბურჯანაძის პარტია მისმა გენერალურმა მდივანმა, სააკაშვილის რეჟიმის მიერ რეპრესირებულმა და სამშობლოდან განდევნილმა **ᲒᲘᲒᲚᲐ ᲑᲐᲠᲐᲛᲘᲫᲔᲛᲐᲪ** დატოვა — **თხემით ტერფამდე ქართველმა კაცმა, რაფინირებულმა ინტელიგენტმა და სახელმწიფოებრივი აზროვნების პოლიტიკოსმა, რომლის საჯარო მოღვაწეობის გვირგვინიც თამარ მეფის დიდებული ძეგლი გახლავთ, სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორობისას ახალციხის ცენტრში რომ აღმართა.**

ᲗᲐᲛᲐᲠ ᲛᲔᲤᲘᲡ ᲫᲔᲒᲚᲘᲡ ᲓᲐᲛᲓᲒᲛᲔᲚᲛᲐ ᲒᲘᲒᲚᲐ ᲑᲐᲠᲐᲛᲘᲫᲔᲛ აღარ ისურვა, დამდგარიყო ნინო ბურჯანაძესთან, რომელიც კვლავ სააკაშვილისა და ბოკერიას გვერდით დგას!

რაღა ბევრი გავაგრძელოთ,

„ᲜᲝᲠᲛᲐᲚᲣᲠᲘ ᲤᲡᲘᲥᲘᲙᲘᲡ“ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲜᲘᲜᲝ ᲑᲣᲠᲯᲐᲜᲐᲫᲔ ᲐᲒᲠᲫᲔᲚᲔᲑᲡ ᲞᲝᲚᲘᲢᲘᲙᲣᲠ ᲗᲐᲜᲐᲪᲮᲝᲕᲠᲔᲑᲐᲡ ᲡᲘᲡᲮᲚᲘᲐᲜᲘ ᲜᲐᲪᲠᲔᲟᲘᲛᲘᲡ ᲜᲐᲠᲩᲔᲜᲔᲑᲗᲐᲜ, „ᲐᲠᲐᲜᲝᲠᲛᲐᲚᲣᲠᲘ ᲤᲡᲘᲥᲘᲙᲘᲡ“ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲑᲘᲫᲘᲜᲐ ᲘᲕᲐᲜᲘᲨᲕᲘᲚᲘ ᲙᲘ ᲐᲒᲠᲫᲔᲚᲔᲑᲡ ᲪᲮᲝᲕᲠᲔᲑᲐᲡ ᲛᲨᲝᲑᲚᲘᲣᲠ ᲭᲝᲠᲕᲘᲚᲐᲨᲘ.

ახლა საკითხავი მხოლოდ ის არის, როდის გამოაცხადებს ნინო ბურჯანაძე დასაბმელ გიჟად საქართველოს მოქმედ პრეზიდენტს, პარიზში გაზრდილ ᲡᲐᲚᲝᲛᲔ ᲖᲣᲠᲐᲑᲘᲨᲕᲘᲚᲡ, რომელიც საქვეყნოდ ნატრობს და ოცნებობს — **ნეტავი, ჩემი „ჭორვილა“ მეც მქონდესო, ანუ სოფელი მომცა და შიგ მაცხოვრაო!**

წუთისოფელი აგრეა, დღეს ღამე უთენებია, რაც ნინოს უარუყვია, სალომეს უნებებია!

არანორმალური ფსიქიკის მქონე კი არა, ბრძენი იყო ის ქართველი, ვინც საქაოს წუთისოფელი დაარქვა და ქართულ ენაში სოფელი ქვეყნის სინონიმად დაამკვიდრა, ნამდვილად ბრძენი იყო.

ცუდი ის არის, რომ ყველას არა აქვს ნიჭი და უნარი, ამ სიბრძნეს ჩასწვდეს და ეზიაროს!

ᲯᲐᲑᲐ ᲮᲣᲑᲣᲐ

ᲓᲐᲛᲝᲣᲙᲘᲓᲔᲑᲔᲚᲘ ᲓᲐ ᲖᲔᲞᲐᲠᲢᲘᲣᲚᲘ ᲒᲐᲖᲔᲗᲘ

ხეკორძულას წყალი მისვამს,
მცხეთა ისე ამიგია,
დამიჭირეს, მკლავი მომჭრეს —
რატომ კარგი აგიგია...
ხალხური

ᲐᲡᲐᲕᲐᲚ ᲓᲐᲡᲐᲕᲐᲚᲘ

2004 ᲬᲚᲘᲡ 8-14 ᲜᲝᲔᲛᲑᲔᲠᲘ

N45 (533)

ᲤᲐᲡᲘ 50 ᲗᲔᲗᲠᲘ

ᲛᲐᲡ ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲨᲘ ᲗᲐᲛᲐᲠ ᲛᲔᲤᲘᲡ ᲞᲘᲠᲕᲔᲚᲘ ᲫᲔᲒᲚᲘᲡ ᲐᲒᲔᲑᲐ ᲐᲠ ᲐᲞᲐᲢᲘᲔᲡ!

ᲒᲘᲒᲚᲐ ᲑᲐᲠᲐᲛᲘᲫᲘᲡ ᲬᲔᲠᲘᲚᲘ ᲒᲐᲖᲔᲗ „ᲐᲡᲐᲕᲐᲚ-ᲓᲐᲡᲐᲕᲐᲚᲘᲡ“ ᲛᲗᲐᲕᲐᲠ ᲠᲔᲓᲐᲥᲢᲝᲠᲡ, ᲞᲝᲔᲢ ᲚᲐᲨᲐ ᲜᲐᲓᲐᲠᲔᲘᲨᲕᲘᲚᲡ

ახლა, როცა ამ სტრიქონს გწერთ, მე, თქვენი მონა-მორჩილი ᲑᲠᲘᲒᲝᲚ (ᲒᲘᲒᲚᲐ) ᲑᲐᲠᲐᲛᲘᲫᲔ — თსუ-ის მეცნიერ-თანამშრომელი, ფილოლოგ-აღმოსავლეთმცოდნე, იურისტი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი, საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი, მრავალი ქვეყნის საერთაშორისო სამეცნიერო ასოციაციებისა და კონგრესების ნამდვილი წევრი, 5 მონოგრაფიისა და 200-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი, ...

ᲗᲐᲛᲐᲠ ᲛᲔᲤᲘᲡ ᲫᲔᲒᲚᲘᲡ ᲓᲐᲛᲓᲒᲛᲔᲚᲛᲐ ᲒᲘᲒᲚᲐ ᲑᲐᲠᲐᲛᲘᲫᲔᲛ ᲐᲦᲐᲠ ᲘᲡᲣᲠᲕᲐ, ᲓᲐᲛᲓᲒᲐᲠᲘᲧᲝ ᲜᲘᲜᲝ ᲑᲣᲠᲯᲐᲜᲐᲫᲔᲡᲗᲐᲜ, ᲠᲝᲛᲔᲚᲘᲪ ᲙᲕᲚᲐᲕ ᲡᲐᲐᲙᲐᲨᲕᲘᲚᲘᲡᲐ ᲓᲐ ᲑᲝᲙᲔᲠᲘᲐᲡ ᲒᲕᲔᲠᲓᲘᲗ ᲓᲒᲐᲡ!

ᲙᲕᲘᲠᲒᲕᲘᲜᲝᲡᲜᲔᲑᲘ

ᲒᲘᲝᲠᲒᲘ ᲕᲐᲨᲐᲫᲔ
„სტრატეგია აღმაშენებლის“ ლიდერი

თუკი **მიხეილ სააკაშვილიც** განცხადებას გააკეთებს და ქართული პოლიტიკიდან წავა, ძალიან კარგი იქნება!

„ᲘᲜᲢᲔᲠᲞᲠᲔᲡᲜᲘᲣᲡᲘ“

ᲞᲔᲢᲠᲔ ᲪᲘᲡᲙᲐᲠᲘᲨᲕᲘᲚᲘ
ნაციონალური მოძრაობის წევრი

გიორგი ვაშაძემ საკუთარ პარტიას მიხედოს — გასაგებია მისი სურვილი, რომ არა 30-35-პროცენტიანი, არამედ მასავით 3-პროცენტიანი პარტია გავხდეთ და მიშა ჩვენთან არ იყოს, მაგრამ, როგორც სააკაშვილი იტყოდა: **ნურას უკაცრავად!**

„ᲘᲜᲢᲔᲠᲞᲠᲔᲡᲜᲘᲣᲡᲘ“

ᲜᲣᲒᲖᲐᲠ ᲬᲘᲙᲚᲐᲣᲠᲘ
ნაციონალური მოძრაობის წევრი

სააკაშვილზე გიორგი ვაშაძის განცხადება იგივეა, ფეხბურთის ერთმა გუნდმა მეორეს უთხრას, რომ ყველაზე კარგად მოთამაშეები თამაშიდან გაიყვანოს — მსგავსი განცხადებები არ უწყობს ხელს ერთიანობის სულისკვეთების შენარჩუნებას.

„ᲘᲜᲢᲔᲠᲞᲠᲔᲡᲜᲘᲣᲡᲘ“

ᲘᲠᲐᲙᲚᲘ ᲖᲐᲠᲥᲣᲐ
პარლამენტარი

გუნდში შიდა დაპირისპირების არსებობა ოპოზიციონერების სურვილი, ფანტაზია და ოცნებაა, მაგრამ ვერ მოესწრებიან.

„ᲘᲛᲔᲓᲘᲜᲘᲣᲡᲘ“

ᲑᲔᲥᲐ ᲓᲐᲕᲘᲗᲣᲚᲘᲐᲜᲘ
პარლამენტარი

ბიძინა ივანიშვილის ლიდერობა ჩვენთვის ფუფუნება იყო, რადგან მას ჰქონდა ავტორიტეტი, რესურსები და გუნდის სხვა წევრებს ხელისუფლების მოპოვებისთვის იმდენი ბრძოლა არ უწევდათ.

„ᲞᲐᲚᲘᲢᲠᲐᲜᲘᲣᲡᲘ“

„არა – ფეიკ პანდემიას, საეჭვო ტესტირებას, გენეტიკის დამანგრეველ ვაქცინაციასა და კოვიდაფიორას!“

— ეს არის კაცობრიობის გენოციდი! ეს არის ფაშიზმი! აგვიკრძალეს ფიზიკური აქტივობა, სხეულის გაკაჟება, ვარჯიში... დაგვატყვევეს სახლებში, დაგვიქვეითეს იმუნიტეტი, გადაგვიკეტეს სუფთა ჰაერი და უმწეო მდგომარეობაში დაგვტოვეს ხელოვნურად შექმნილი მომაკვდინებელი ვირუსის წინაშე! — ***ამ სიტყვებით დაიწყო ჩვენთან საუბარი საქართველოს კიოკუშინკაი კარატეს ფედერაციის ცნობილმა ინსტრუქტორმა, შავი ქამრისა და მეოთხე დანის მფლობელმა, მრავალი ჩემპიონი ახალგაზრდის აღმზრდელმა, სენ-სეი კახა კაკაბაძემ:***

კახაბერ კაკაბაძე:

კოვიდ–ფაშისტები ვირუსს კი არა, მოსახლეობას ებრძვიან!

— ბავშვობა აფხაზეთში, გუდაუთაში გავატარე. 80-იან წლებში ნარკოტიკის მოხმარების გამო 3 კლასელი დამეღუპა. 15 წლის ჭაბუკი უფალს შევევედრე — ისეთ გზაზე დავეყენებინე, რომ მომავალი თაობა ნარკომანიისგან მეხსნა. მართლაც, სპორტს მივყავი ხელი. მოღვაწეობა მძიმე პერიოდს დაემთხვა — პოლიტიკური კრიზისი, გაჭირვება, ომები... ამის მიუხედავად, ჩემმა აღზრდილმა კარატისტებმა არაერთხელ ასახელეს სამშობლო. გვყავს ევროპის 15 ჩემპიონი, მსოფლიო პრიზიორი და ევროპის ორგზის ჩემპიონი **ლაშა ყამარაული** — მე-2 დანის მფლობელი, 2 მეტრი სიმაღლის, იერით — დავით აღმაშენებლის შესადარი! მსოფლიო ჩემპიონები: **ნიკოლოზ ნავროზაშვილი, გიორგი ზურაბაშვილი, ტატო თავართქილაძე** და **დავით ასლანოვი;** კავკასიის ჩემპიონები: **გიორგი და დავით კაკაბაძეები.** ფედერაციას ხელმძღვანელობს ჩემი ძმა **გოჩა კაკაბაძე,** რომელსაც შავი ქამარი და მე-5 დანი აქვს. გუნდის ყველაზე ხანდაზმული წევრი, მე-4 დანის მფლობელი **ივერი ფირაშვილი** 68 წლისაა. ჩვენთან წარმატებით ვარჯიშობენ გოგონებიც — მაგალითად, **ანა ბიბაურს** მე-3 დანი აქვს. ვცდილობთ, ყმაწვილები ქუჩას, ნარკომანიას გამოვგლიჯოთ და ჯანსაღი ცხოვრების წესზე გადმოვიყვანოთ.

ბავშვებს 3-4 წლის ასაკიდან ვავარჯიშებთ. ჩვენი გუნდი საქართველოს პატრიარქის კურთხევით ატარებს სარწმუნოებისთვის თავგანწირული მებრძოლის, წმინდა დიდმოწამე გიორგის სახელს. **ახალგაზრდებში ვაყალიბებთ მეომრის სულისკვეთებას, მათ ვზრდით სამშობლოსა და სარწმუნოების დამცველებად და ისეთ მშობლებად, რომლებმაც უნდა შექმნან სულითა და ხორცით ჯანმრთელი შთამომავლობა.** ჩვენთან აღზრდილი სპორტსმენები მუშაობენ პატრიარქისა და სამთავრობო დაცვაში, საპატრულო პოლიციასა თუ სპეცრაზმებში.

— მაგრამ კარატე ხომ არამხოლოდ საბრძოლო ხელოვნება, არამედ მედიტაციის აღმოსავლური საშუალებაცაა. როგორ უთავსებთ მართლმადიდებლობას?

— შევძელით, მედიტაციის ელემენტები მთლიანად ჩაგვენაცვლებინა მართლმადიდებლური ლოცვით, სამშობლოსა და უფლის სიყვარულის ქადაგებით. სავარჯიშო დარბაზში ხატებისთვის მოზრდილი კუთხე გვაქვს მოწყობილი. გუნდი ხატებსა და ჯვარს ემთხვევა, ვარჯიშს ლოცვით იწყებს და უფლის მიმართ სამადლობელი ლოცვითვე ამთავრებს. ჩვენთან ერთად ლოცულობენ დარბაზში მყოფი მშობლები და სტუმრები. **„ვემსახურებით უფალსა და სამშობლოს!“** — პერიოდულად ერთხმად ვამბობთ ხოლმე ვარჯიშის პროცესში.

— კოვიდპანდემიის პირობებში როგორ ახერხებთ ვარჯიშების გაგრძელებას?

— გასული წლის მარტში კარანტინში გამოგვკეტეს ისე, რომ ეკლესიაში გარდამოხსნაზე დასწრებისა და უფლის დატირების საშუალებაც არ მოგვცეს. ვარჯიშს ვინღა ჩიოდა, ტაძრებიდან კუბოს კუბოზე გაიტანთო — საზოგადოება დაზაფრეს, რათა ტაძრებში არ გაეშვათ! მას მერე ვარჯიში აგვიკრძალეს — რეგულაციები შემოიღეს, რომელთა მიხედვით მწვრთნელს — 2 ათასი, ხოლო დარბაზის გამქირავებელს 10 ათასი ლარით დაჯარიმება ემუქრება! **ეს არის გენოციდი! ეს არის გამიზნული ბრძოლა ადამიანების ჯანმრთელობის წინააღმდეგ!**

საგანგებოდ ვაანალიზებთ კოვიდფაშისტური სისტემის მიერ მოსახლეობისთვის თავსმოხვეული რეგულაციების მართლზომიერებას და გამაოგნებელ დასკვნებამდე მივდივართ — ეს სისტემა ებრძვის არა ვირუსს, რომელიც ადამიანების მოსასპობად ხელოვნურად არის შექმნილი, არამედ, მოსახლეობას; ხოლო ვირუსს თავადვე ავრცელებენ!

— როგორ, რანაირად?

გაზეთი გამოდის COVID-19-ის ბიოტექნიკურ-დივერსიული პანდემიის ხანაში

კვირგვინოსნები

ლევან ჩხიკვაძე
მიკრობიოლოგი



ერთი რამაა დღესავით ნათელი — ადამიანების გარკვეული რაოდენობა აიცრება და ისინი იქნებიან გაცილებით ნაკლებნი მათზე, ვინც არ აიცრება. ამის შემდეგ დაიწყებენ მასმედიით პროპაგანდას, რომ შეზღუდვებს არ ხსნიან სწორედ აუცრელი ადამიანების გამო.

ვხვდებით ხომ, დაპირისპირების როგორი ტალღა მზადდება? აცრილები აუცრელების წინააღმდეგ!

„თბილისელები“

მაკა ჩიხლაძე
ჟურნალისტი



ჩვენი **დავით სოკოლოვი** მეოთხე სტადიის კიბოს ებრძვის... ეს ბევრმა იცის. დიდი ხანია, ამ დაავადებით ცხოვრობს ეს ადამიანი და სტაბილურადაა. ბოლო დღეებში ტკივილებმა შეაწუხა. ოჯახმა მორიგჯერ საავადმყოფოში გადაიყვანა და, რადგან ყველას უკეთებენ ტესტს კოვიდზე, გაუკეთეს მასაც. **სმს**-ით მოვიდა პასუხი, რომ კოვიდი მას არ აქვს. ცოტა ხანში კი ოჯახის უკითხავად და გაუფრთხილებლად დავით სოკოლოვი კოვიდის ცენტრში გადაიყვანეს. **ახლა დავით სოკოლოვი კოვიდიან პაციენტებთან ერთად წევს და უკვე, ალბათ, ახალი ტესტი კოვიდსაც დაუდასტურებს.**

რა ჰქვია ამას? რა ხდება ამ ქვეყანაში? გარდა იმისა, რომ წლებია, 3 ათასი ლარი ვერ გამოინახა ლეგენდარული ტელეწამყვანისთვის ვარსკვლავის გასახსნელად, ახლა უკვე მისი სიცოცხლეც საფრთხეში უნდა ჩააგდონ?

„ახალი თაობა“

ზაზა ხატიაშვილი
ადვოკატთა ასოციაციის ყოფილი პრეზიდენტი

კორონავირუსი შემხვდა და საკუთარი თავისთვის რომ არ მიმეხედა, მოვკვდებოდი. ჯანდაცვის სისტემას განწირული ვყავდი.

სახელმწიფო უყურებდა, გაუძლებდა თუ არა, ჩემი ორგანიზმი ამ ვირუსს. ერთი თეთრი არ დახარჯა ჩემზე სახელმწიფომ. რაც გავიკეთე, ყველაფერი საკუთარი ხარჯებით და ჩემსავით უამრავი ადამიანია! ვისაც საშუალება არ აქვს, გამოდის, რომ უნდა მოკვდეს!

ჩემს მეგობარ ექიმებს რომ არ ეთქვათ, როდის რა უნდა გამეკეთებინა, ან ფილტვების ანთება მომკლავდა და ან — თრომბი. „არიოლ-რეშკაზე“ გტოვებენ, ან — მოკვდები, ან — გადარჩები.

„ალია“

„გამაჩნია ვიდეოკადრები, რომელშიც ჯანდაცვის მინისტრი, ქალბატონი ეკა ტიკარაძე ბრძანებს, რომ 215 ათასი ტესტი უხარისხო აღმოჩნდა და უკან გაუგზავნეს მწარმოებელს! მინდა, „ასავალ-დასავალის“ ფურცლებიდან საჯაროდ ვკითხო მას:

ქალბატონო ეკა, ჩემო სულიერო დაო, რას ნიშნავს „უხარისხო ტესტი“? ის ხომ უმარტივესი კონსტრუქციაა... პლასტმასის წკირი იყო გაღუნული თუ ბამბა – არასწორად დახვეული? გაბედეთ და პირდაპირ უთხარით ხალხს, რომ ტესტები იყო დაინფიცირებული!!!“

— კოვიდის გამომწვევი ვირუსი ჰაერში არ არსებობს და გადადის მხოლოდ ჰაერწვეთოვანი გზით. ჰაერში მედეგი ვირუსი რომ შეექმნათ, პანდემიის დამკვეთები თავადაც დაავადდებოდნენ, ამიტომ მზაკვრული გეგმა შეიმუშავეს: **ყველამ იცის, რომ კოვიდის დასადგენად პისიარ-ტესტი ტარდება წკირით, რომელზეც დახვეულია ბამბა. ამ უმარტივესი მექანიზმით იღებენ ნაცხს პირხახიდან და ცხვირ-ხახიდან.** ამჟამად ამ მანიპულაციას უკვე იძულებითი ხასიათი აქვს!

კოვიდფაშისტებმა წინასწარ დაამზადეს 7 მილიარდამდე ასეთი ტესტი, რომლითაც ორ მთავარ შედეგს აღწევენ – პირველი, რომ კორონავირუსის სიღრმისეული ტესტირებისას ეს წკირი შეჰყავთ ძალიან ღრმად, რის შედეგადაც გამიზნულად აზიანებენ ჰემატოენცეფალურ ბარიერს და დამცავ აპკს, რაც ტვინის უჯრედებს იცავს პათოგენური მიკროფლორის შეღწევისგან;

მეორე და მთავარი კი ის არის, რომ **პაციენტი ავადაც რომ არ იყოს, ასეთი ტესტირების შემდეგ მაინც დასნეულდება, ვინაიდან წკირზე დახვეული ბამბა გამიზნულად გახლავთ დაბინძურებული!**

— აცნობიერებთ, რომ ამ განცხადებით კოვიდფაშისტების სამიზნე გახდებით?

— თუნდაც დღესვე დამხვრიტონ, უფლის წინაშე ჩემი ვალია, ერს და მოყვასს სიმართლე შევატყობინო! თუ ჩინეთი ეპიდემიის ეპიცენტრია, ამ ქვეყნიდან რატომ უნდა შემოდიოდეს სატესტო წკირები?! გამაჩნია ვიდეოკადრები, რომელშიც ჯანდაცვის მინისტრი, ქალბატონი **ეკა ტიკარაძე** ბრძანებს, რომ 215 ათასი ტესტი უხარისხო აღმოჩნდა და უკან გაუგზავნეს მწარმოებელს! მინდა, „ასავალ-დასავალის“ ფურცლებიდან საჯაროდ ვკითხო მას: ქალბატონო ეკა, ჩემო სულიერო დაო, რას ნიშნავს „უხარისხო ტესტი“? ის ხომ უმარტივესი კონსტრუქციაა... პლასტმასის წკირი იყო გაღუნული თუ ბამბა — არასწორად დახვეული? გაბედეთ და პირდაპირ უთხარით ხალხს, რომ ტესტები იყო დაინფიცირებული!!!

— ნუთუ?

— უფრო მეტს გეტყვით: მაქვს დოკუმენტი, რომელიც მოწმობს, რომ **ასეთი პისიარ-ტესტები მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში ჯერ კიდევ 2017 წელს შეიტანეს!** ეს კი იმას ნიშნავს, რომ გამიზნულად ემზადებოდნენ პანდემიის გამოსაწვევად! ასევე მაქვს დოკუმენტი, რომელშიც ჩანს ცალ-ცალკე დაწყობილი დადებითი და უარყოფითი ტესტები! განა, ძნელად მისახვედრია, რატომ არ უფიქსირდება დადებითი პასუხი პაციენტების აბსოლუტურ უმრავლესობას, ვისაც ტესტს პირველად უკეთებენ? სამაგიეროდ, უმრავლესობას კოვიდდადებითი პასუხები მეორედ ტესტირებისას მოსდის, რადგან პირველი მანიპულაციის დროს ხდება ჯანმრთელი ადამიანის ხელოვნურად დაინფიცირება! აი, რისთვის სჭირდებათ იძულებითი განმეორებითი ტესტირება! იმასაც გეტყვით, რომ მცდარია დამზაფვრელი სტატისტიკა, რასაც ყოველდღიურად გვიცხადებენ. **პანდემიის დაწყების დროიდან მოყოლებული რომ შეიკრიბოს ყოველდღიურად გამოცხადებულ დაავადებულ ადამიანთა რაოდენობა, გამჟღავნდება აშკარა სიყალბე, რომ საქართველოში ამდენი ადამიანი საერთოდ არ ცხოვრობს!** სტატისტიკა ოდნავადაც რომ შეესაბამებოდეს სინამდვილეს, მაშინ თითოეული ჩვენგანი რამდენიმე ათას დაინფიცირებულს უნდა ვიცნობდეთ.

— ასეა თუ ისე, ვირუსი მაინც არსებობს და ადამიანები კიდეც იღუპებიან. რა იწვევს სიკვდილიანობას?

— შესუნთქვა 80 პროცენტით უნდა მოხდეს ცხვირით, რადგან სწორედ ასეთ შემთხვევაში მარაგდება ტვინი საკმარისი ოდენობის ჟანგბადით. **როცა ადამიანებს აიძულებენ, პირბადით ცხვირიც დაფარონ, ჟანგბადი სრულყოფილად ველარ მიეწოდება ტვინის უჯრედებს და იწყება ჰიპოქსია, რის შედეგადაც ვითარდება ინსულტები და თრომბოზები.** ვაცხადებ პასუხისმგებლობით —

კოვიდპანდემიის პირველი ტალღა ბუნებაში არ ყოფილა! გაყალბებულ ინფორმაციებს გადმოსცემდნენ, აჩვენებდნენ კუბოებს, რომელიც მერე დაზუსტებით დადგინდა, რომ სულ სხვა დროში, კონკრეტული სტიქიური უბედურებების შედეგად დაღუპულებს ეკუთვნოდათ. ამგვარად ქმნიდნენ პანიკას, რათა დაზაფრული ადამიანები იოლად მოექციათ მართულ მდგომარეობაში!

ყოფილა შემთხვევა, როცა ტესტირების ჩასატარებლად მისული ადამიანი დიდი რიგის გამო უკან გაბრუნებულა, თუმცა, დილით დადებითი პასუხი მოსვლია!

აი, მეორე ტალღა კი მართლაც არსებობს, ოღონდ, ძირითადად, ვირუსით კი არა, ტესტირების დროს მოსახლეობის გამიზნულად დასნებოვნებით, ასევე პირბადის ხანგრძლივად ტარების გამო ჟანგბადის ნაკლებობით გამოწვეული იმ გართულებებით არის განპირობებული, რომლებსაც სიკვდილიანობის მაღალი მაჩვენებელი ახასიათებთ!

სევდა მიპყრობს, როდესაც ვხედავ სუპერმარკეტებში დილიდან საღამომდე მოფუსფუსე პირბადიან, ჟანგბადის დეფიციტის შედეგად ფერდაკარგულ ბავშვებს, რომლებიც დაუნდობლად გაწირეს.

პირდაპირ ვაცხადებ – პირბადის ხანგრძლივად ტარება იწვევს ტუბერკულოზს, ტვინის უჯრედების ჰიპოქსიას, პნევმონიებს და ინსულტს!

უბედურება ის არის, ადამიანს მთავარია, პირბადე ეკეთოს, თუმცა, არავინ ამოწმებს ამ პირბადის ხარისხსა და ვარგისიანობას. **ღარიბი მოსახლეობა ვერ მოახერხებს, ყოველ 2 საათში ახლით შეცვალოს ძველი პირბადე, რაც, არამცთუ იცავს, პირიქით — ინფექციის წყაროა, რადგან ზედაპირზე ილექება უამრავი პათოგენური მიკროფლორა!**

რაც შეეხება თერმოსკრინინგს — უკვე უამრავი ადამიანი ჩივის, რომ სიცხის გაზომვის მიზნით ხშირი დასხივების შედეგად მათ აწუხებთ თავის ტკივილები და თავბრუხვევები...

მივმართავ ჯანდაცვის მინისტრს: — ჩემო ქრისტესმიერო დაო, ეკატერინე! რატომ გვახვევთ ტესტირებას, პირბადის ტარებას რად გვავალდებულებთ იმ ფონზე, როცა იძულებითი მედიცინა არ არსებობს? ულტრაიისფერი და ინფრაწითელი სხივებით რატომ გვასხივებთ იძულებითი თერმოსკრინინგის დროს? **რატომ იყენებთ დეზინფექციებისთვის ხსნარებს, რომლებშიც ურევია ფილტვების შეშუპების გამომწვევი ნივთიერება პოლიჰექსამეთილენგუანიდინი?** პირბადეებიც კი ამ ნივთიერებით არის გაჟღენთილი, მძიმე შედეგი კი კორონას ბრალდება!

ვერ ხვდებით, რომ ეს არის დივერსია კაცობრიობის წინააღმდეგ?

— რა გამოსავალს გვთავაზობთ? პრობლემა როგორ დავძლიოთ?

— ვირუსული დაავადებების პრევენციისთვის კაცობრიობას გააჩნია ოდინდელი უებარი საშუალებები — **ფიზიკური აქტივობა, ორგანიზმის გაკაჟება, სუფთა ჰაერზე დიდი ხნით ყოფნა, ჯანმრთელი საკვებით კვება.** კოვიდფაშისტებმა პირიქით — სახლებში გამოგვკეტეს, ცრუინფორმაციებით გვაპანიკებენ, რადგან შიში იმუნიტეტს ანადგურებს, ვარჯიშის საშუალებას გვისპობენ, სუფთა ჰაერის ჩასუნთქვაშიც კი გვზღუდავენ!

იმუნიტეტს აძლიერებს ლოცვა და ვარჯიში! **ძალოვნებს და ექიმებს მოვუწოდებ — მისცენ ადამიანებს ფიზიკურად გადარჩენისა და გაჯანსაღების საშუალება!**

თანამოქალაქეებს ვურჩევ, რაც შეიძლება, ხშირად გადით ბუნებაში, სადაც პირბადის გარეშე იმოძრავებთ, ისუნთქეთ ძირითადად ცხვირით და ფიზიკურად რაც შეიძლება, მეტად იაქტიურეთ!

შემოტრიალდით უფლისკენ, დაძლიეთ შიშები, განიმსჭვალეთ რწმენით და უფალი მოგვივლენს ხსნის გზას!

ესაუბრა
ზაზა დავითაია

გაზეთი გამოდის COVID-19-ის ბიოტექნიკურ-დივერსიული პანდემიის ხანაში

კვირგვინოსნები

ლევან რატიანი
პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკის დირექტორი

ადამიანები, რომლებმაც ბოლო ათი თვეა, არ ვიცით, რა არის პირადი ცხოვრება და პაციენტის საწოლთან ვათენებთ და ვაღამებთ, ვერავისგან პრეტენზიას ვერ მივიღებთ.

„ალია“

დავით ზილფიმიანი
პარლამენტარი

დღესაც დავიცავ დამოუკიდებელ მედიას. აბა, ვინმემ რამე გაბედოს, ზილფიმიანი მაშინვე იქ გაჩნდება. ასე რომ, მე, როგორც საზოგადო მოღვაწე, არცერთ პოლიტიკოსზე ნაკლები არ ვყოფილვარ.

ჩემთან თავს ნურავინ გადაიმეტებს პროდასავლურობით, როცა ისინი სწავლობდნენ ევროპელობას, მე მაშინ ვასწავლიდი.

„კვირის პალიტრა“

ანზორ ერქომაიშვილი
ლოტბარი

რომ არა ბიძინა ივანიშვილი, ქართულ კულტურას ძალიან გაუჭირდებოდა. პირადად ვარ მისი საოცარი ქველმოქმედების მოწმე. **მე-20 საუკუნის ბოლოს და 21-ე საუკუნის დასაწყისში მან იმდენი კეთილი საქმე გააკეთა ქართული კულტურისთვის, იმდენი ანსამბლი, თეატრი, მომღერალი, პიროვნება გადაარჩინა, რომ, ალბათ, ამისთვის უბრალოდ მადლობის გადახდაც კი უხერხული იქნება — რაღაც მეტია საჭირო, მაგრამ ქართველ კაცს ყველაზე დიდი სიტყვა აქვს „მადლობა“!**

„ტვ იმედი“

გია ვოლსკი
პარლამენტის პირველი ვიცე-სპიკერი

გაფუჭებული კვერცხის ნაჭუჭის ფასი აქვს იმას, რასაც მიხეილ სააკაშვილი ამბობს.

„ინტერპრესნიუსი“

გია აბაშიძე
ანალიტიკოსი

ნებისმიერ დემოკრატიულ ქვეყანას, მათ შორის, საქართველოს, ჟანგბადივით სჭირდება კონსტრუქციული, საქმეზე ორიენტირებული და მაკრიტიკებელი ოპოზიცია და არა — ჭორიკნები.

„რეზონანსი“

გია ხუხაშვილი: ბიძინა ივანიშვილი არათუ პოლიტიკიდან უნდა წასულიყო, არამედ თვითონ უნდა გამხდარიყო პრემიერი!

წმინდა ქართული ფენომენია — ლიდერი ამბობდეს, წარმატებული ვარო და პოლიტიკიდან წავიდეს! ***— აცხადებს გია ხუხაშვილი. პოლიტიკური ექსპერტი, რომელიც პრემიერ-მინისტრობის დროს ბიძინა ივანიშვილის მრჩეველი გახლდათ, დღეს გადაწყვეტილებას უწუნებს და იმ ეჭვებზე საუბრობს, რომელიც მისმა ამ ნაბიჯმა საზოგადოებაში გააჩინა:***

— არა მგონია, ბიძინა ივანიშვილი ძველებურად ჩრდილში გადავიდეს და იქიდან გააგრძელოს მართვა. ამ მხრივ რაღაც სერიოზულად იცვლება, უბრალოდ, მისი დისტანცირების ხარისხში არ ვარ ბოლომდე დარწმუნებული — პოლიტიკური გუნდისგან სრულიად დისტანცირდება თუ შორიდან გააკონტროლებს მას?! შეიძლება, მართვაში პირდაპირ არ ერეოდე, მაგრამ დამოკლეს მახვილი გეჭიროს ხელისუფლების თავზე.

— არ ეთანხმებით ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკიდან წასვლის გადაწყვეტილებას?

— ბიძინა ივანიშვილი კი ამბობს, მისია შევასრულეო, მაგრამ, რბილად რომ ვთქვათ, მისი არგუმენტები არადამაჯერებელია. ყველა მიმართულებით — საზოგადოებრივ-პოლიტიკური თუ სოციალურ-ეკონომიკური კუთხით ვარდნა გვაქვს. იმის თქმა, რომ ყველაფერი გავაკეთე, წალკოტი ჩაგაბარეთ და მიმიხედეთო, არასერიოზულია. ეს უფრო პრობლემებიდან გაქცევას ჰგავს, ვიდრე ვალმოხდილი ადამიანის დასასვენებლად წასვლას.

— ბიძინა ივანიშვილი არის ის პიროვნება, რომ შუა გზაში მიატოვოს დაწყებული საქმე?

— ფაქტია, რომ მიატოვა. დღეს ნაკლები პრობლემებია ქვეყანაში, ვიდრე ხუთი-ექვსი წლის წინათ იყო? პირიქით, მეტია პრობლემები, მათ შორის, პანდემიით გამოწვეული, რაც მისი მიზეზით არ შექმნილა.

ბიძინა ივანიშვილი არათუ პოლიტიკიდან უნდა წასულიყო, არამედ საკუთარი თავის ინსტიტუციონალიზაცია უნდა მოეხდინა. იქიდან გამომდინარე, რომ მოსახლეობა მიმდინარე პოლიტიკურ თუ ეკონომიკურ მდგომარეობაზე პასუხისმგებლობას მას აკისრებდა, საჯაროდ უნდა აეღო ეს პასუხისმგებლობა და **თვითონ გამხდარიყო პრემიერი.** ასე მოიქცეოდა სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე ლიდერი, რომელსაც პრობლემების გადაწყვეტა სურს და ქვეყნის სატკივარი სტკივა.

— 2012 წლებში მასთან ერთად იბრძოდით რეჟიმის წინააღმდეგ, პრემიერ-მინისტრობის დროს მისი მრჩეველიც იყავით. არამხოლოდ ბიძინა ივანიშვილს, მის ოჯახსაც იცნობთ... როგორ ფიქრობთ, არ სტკივა ეს ქვეყანა?

— ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რომ ბიძინა ივანიშვილს ეს ქვეყანა არ სტკივა, მაგრამ შეიძლება, დაიღალა, გაბრაზდა, ჩათვალა, რომ ჩვენ მის მიერ გაკეთებულ საქმეებს ვერ ვხედავთ და არ ვაფასებთ. ფაქტია, რომ მას აღარ სურს პრობლემებისთვის თვალის გასწორება და ფსევდოწარმატების სურათს ხატავს. კიდევ ერთხელ ვამბობ — ბიძინა ივანიშვილს ეს ქვეყანა ნამდვილად უყვარს, მაგრამ მეტი აღარ შეუძლია. რაღაცები გააკეთა, ყველაფერს წყალში ნუ ჩავუყრით, თუმცა, ბევრი რამ არ გამოუვიდა, ბევრიც შეეშალა.

— მისი მთავარი შეცდომა რა არის?

— **სააკაშვილის სისტემის დემონტაჟი არ მოახდინა, პირიქით, უფრო გააძლიერა და საშვილიშვილოდ დაგვინიშნა მურუსიძე მოსამართლედ.** რა თქმა უნდა, სააკაშვილივით აგრესიული არ არის, უფრო ჰუმანურია, მაგრამ სისტემა არ შეცვალა — მანკიერება რაც იყო, ისევ დარჩა.



დამერწმუნეთ, სულაც არ მიხარია მისი გაკრიტიკება, არ ვარ ჩასაფრებული, შეიძლება, ის დღეს ჩემთვის პოლიტიკურად მიუღებელია, მაგრამ ვერასოდეს გადავხაზავ იმ ადამიანურ ურთიერთობას, რაც ერთად ბრძოლის დროს ჩამოგვიყალიბდა. მასთან პიროვნული, საკმაოდ ახლო და თანაბარი ურთიერთობა მქონდა, ხშირად ვკამათობდით, მათ შორის, ხმამაღლაც. სხვათაშორის, ამაზე ერთი-ორი ტკბილი სიტყვაც აქვს ნათქვამი ინტერვიუებში. მეგონა, ჩვეულებრივი კამათი იყო, მაგრამ, თურმე, სწყინდა...

ვერ დავივიწყებ მის კეთილ საქმეებს. პირადად ჩემთვის ძალიან ბევრი სიკეთე აქვს გაკეთებული. მათ შორის, ისეთი, რაც შეუფასებელია — **ჩემი მეუღლე მისი წყალობით არის დღეს ცოცხალი. როგორ შეიძლება, ეს არ დავაფასო?** პიროვნულად ყოველთვის მისი გულშემატკივარი ვიქნები. ღმერთმა არ ქნას, გაუჭირდეს, მის გვერდით კობახიძე კი არა, პირველი მე დავდგები, მაგრამ სხვადასხვა რამ არის პოლიტიკური და პიროვნული ურთიერთობები, ერთმანეთში არ უნდა ავურიოთ. **ჩემთვის კატეგორიულად მიუღებელია ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური მემკვიდრეობა, მეტიც, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი იმედგაცრუებაა ჩემს ცხოვრებაში.**

სხვათაშორის, ბიძინა ივანიშვილმა ამ გადაწყვეტილების მიღების დროსაც კადრების შერჩევაში შეცდომა დაუშვა.

— კობახიძისთვის არ უნდა გადაეცა მართვის სადავეები?

— რა თქმა უნდა, კობახიძე არ უნდა დაეტოვებინა მმართველი პარტიის ლიდერად. ეს ადამიანი სრული გაუგებრობაა!

„ქართული ოცნების“ ძირითადი აქტივი და ამომრჩეველი ბიძინა ივანიშვილზე იყო ორიენტირებული. ის იყო ელექტორალური მიზიდულობის ცენტრი. იმიტომ კი არა, რომ განსაკუთრებით უყვარდათ, არამედ მასში ხედავდნენ გარანტს, ძალას. **ამ ხალხისთვის პარტიის ლიდერად კობახიძის არჩევა არასერიოზულია. თუ მათ დაიჯერეს, რომ ბიძინა ივანიშვილი ნამდვილად წავიდა პოლიტიკიდან, სერიოზული რყევები დაიწყება როგორც პარტიის შიგნით, ასევე ელექტორალური ბაზებით „ქართული ოცნების“ ორბიტაზე.**

— ვინ უნდა დაეტოვებინა მის შემცვლელად?

— პარტიას სჭირდება ელექტორალური მიზიდულობა. ასეთი მიზიდულება კი დღეს პარტიაში ორ ადამიანს აქვს — **გიორგი გახარიას და კახი კალაძეს.** აქედან რომელიმე რომ დაეტოვებინა მმართველი პარტიის სათავეში, ლოგიკური იქნებოდა, მაგრამ არცერთი არ დანიშნა. იცით, რატომ? იმიტომ, რომ დამოუკიდებული კაპიტალის მქონე პიროვნებაში საფრთხეს ხედავს. კობახიძე დისტანციაზეც ადვილი სამართავია.

თუ ბიძინა ივანიშვილი რეალურად ფიქრობს იმას, რასაც ამბობს, ის მართლა უნდა დაშორდეს პარტიას. გახარიას საკუთარი გუნდის მოყვანის სრული შესაძლებლობა უნდა მიეცეს. ვიღაც სტომატოლოგი კი არ უნდა ჰყავდეს მინისტრად, არამედ ის, ვინც ამას რეალურად იმსახურებს.

— ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკიდან წასვლის პარალელურად გავრცელდა ინფორმაცია, რომ პოლიტიკაში მოსვლას აპირებთ... მართლა?

— ეს იყო ჩემი რეაგირება ბიძინა ივანიშვილის გადაწყვეტილებაზე.

ვიდრე ბიძინა ივანიშვილი პოლიტიკაში იყო, ჩვენი ურთიერთობიდან გამომდინარე, ვალდებულება მქონდა, მის წინააღმდეგ პოლიტიკურ პროექტში მონაწილეობა არ მიმეღო. მხოლოდ ვაკრიტიკებდი.

რადგანაც პოლიტიკიდან წავიდა, ხელ-ფეხი გამეხსნა, თუმცა, ის რომ შემიძლია, არ ნიშნავს იმას, რომ აუცილებლად გავაკეთებ. მეორე მხრივ, **კობახიძის მმართველი პარტიის თავმჯდომარეობაში სახელმწიფოებრივ საფრთხეს ვხედავ, შესაბამისად, არათუ უფლება მაქვს, პოლიტიკურად აქტიური ვიყო, არამედ — ვალდებულებაც, რომ ქვეყანას სახელმწიფოებრივი რისკები ავაცილო, რაც ასეთი ადამიანების მმართველობის პირობებში შესაძლოა, განვითარდეს. ასე რომ, ჯერ ვფიქრობ...**

ესაუბრა
ნატო ფოცხიშვილი

კვირგვინოსნები

ხათუნა ხოფერია
ყოფილი პარლამენტარი



ახალი ეპოქა ქართულ პოლიტიკაში! გამოკვეთილი ლიდერის გარეშე დარჩენილი მმართველი ძალა! პოლიტიკური მძორებით გადავსებული ბრძოლის ველი! „არსაიდან ხმა, არსით ძახილი“, ჰა, ბურთი და ჰა, მოედანი! შეშლილი, შეშლილი, შეშლილი მსოფლიო! დემოკრატია, რომელიც მხოლოდ საქართველოში არ არის ლობიომბანა. სრულად ჩატარებული ტესტი მადლიერებაზე, ერთგულებაზე, კაცობაზე და, უბრალოდ, ადამიანობაზე. პასუხი — უარყოფითი.

მოკლედ, ვინც იტყვის, რომ ივანიშვილი პოლიტიკოსი არ არის, პოლიტიკის არაფერი გაეგება და ა.შ. დიდ ქართველ პოლიტიკოსს და საზოგადო მოღვაწეს — მიშას, გიგას, გრიშას, იკას და შალიკოს ებარებოდეთ.

მადლობა ბიძინა ივანიშვილს 9-წლიანი მშვიდობისთვის, სიწყნარისთვის, აბანოს გარეშე დანახული თეთრი და შავი უკანალებისთვის, უამრავი სიკეთისთვის და მამულიშვილობისთვის!

„პრაიმტაიმი“

მერაბ შათირიშვილი
მწერალი



სად უნდა წავიდეს ივანიშვილი? მითუმეტეს ახლა, როცა საფრანგეთის ღირსების ორდენი მიიღო? ვის უნდა დაუტოვოს ის, რაც შექმნა და აქამდე მოიტანა? რომელს ანდობს? რომელი შეძლებს გაძღოლას ივანიშვილის გარეშე?

ივანიშვილს არ უნდა სჭირდებოდეს საფრანგეთის ხელისუფლებისგან ღირსების ორდენის მიღება, მაგრამ ქართველები ვართ ძალიან უმადური ხალხი, სარაჯიშვილის ფასი გავიგეთ 50 წლის შემდეგ, ილია მოვკალით, ნებისმიერი კაცი, ვინც საქართველოში აკეთებს სიკეთეს, ქველმოქმედებას, საქმეს, ჩვენ თუ არა გვაქვს სარგებელი, იმ ადამიანს ვმარხავთ და ვანადგურებთ ავტორიტეტულად.

„ალია“

გიორგი გამსახურდია
ზვიად გამსახურდიას ვაჟი



ბიძინამ პოლიტიკაში შექმნა და დატოვა სტანდარტი, თუ როგორ უნდა ემსახურო საკუთარ ქვეყანასა და ხალხს. მერე გამარჯვების პიკზე წახვიდე, შენი პირადი შრომით შექმნილი კაპიტალი დაუტოვო და მოახმარო ქვეყანას. **ამ მასშტაბის მაგალითი ჯერჯერობით არ არსებობს. მჯერა, ისტორია სათანადოდ შეაფასებს მის ამაგს!**

„ტვიტერი“

დადგა ახალი წელი და ბიძინა ივანიშვილის სიურპრიზმაც არ დააყოვნა — საზოგადოებას პოლიტიკიდან წასვლის შესახებ წერილით ამცნო. როგორც მან აღნიშნა, ძველ მდგომარეობას დაუბრუნდა და პოლიტიკაში მესამედ მოსვლას აღარ აპირებს. რატომ მიიღო ეს გადაწყვეტილება 2012 წლის მოვლენების მთავარმა შემოქმედმა — პასუხისმგებლობას აარიდა თავი თუ პირიქით, ახალი სული შთაბერა ქართულ პოლიტიკას? კითხვებს, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის გადაწყვეტილების შემდეგ საზოგადოებაში გაჩნდა, ფსიქოლოგი და პოლიტოლოგი რამაზ საყვარელიძე პასუხობს:

რამაზ საყვარელიძე:

ოპოზიციამ ივანიშვილთან კი არა, საქართველოსთან წააგო ბრძოლა!

— ბიძინა ივანიშვილმა პოლიტიკაში მოსვლით ნაციონალური მოძრაობა დაამარცხა, ახლა ამ გადაწყვეტილებით არამარტო ერთი პარტიის, არამედ მთელი პოლიტიკური სპექტრის გაჯანსაღება აიღო თავის თავზე. როგორც წესი, გამარჯვებული პარტიის ხელმძღვანელი, რომლის წვლილიც წარმატებაში უზარმაზარია, პოლიტიკიდან არ მიდის, მაგრამ ივანიშვილის მთლიანი ტექსტიდან თუ ამოვალთ, ამაზე პასუხს აუცილებლად იპოვით. ივანიშვილის ეს ნაბიჯი საქართველოში სერიოზულ პოლიტიკურ ცვლილებებს გამოიწვევს.

— თქვენი აზრით, რა არის ეს პასუხი? ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკიდან წასვლით რა სერიოზულ პოლიტიკურ მოვლენებს შეიძლება, დაედოს საფუძველი?

— „ოცნების“ მესამედ გამარჯვებამ აჩვენა, რომ საზოგადოება პოლიტიკურად მომწიფდა და ნაციონალური მოძრაობისკენ აღარ გადაიხრება. ჩათვალეთ, რომ **დღეს ოპოზიციური პარტია არის ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც ხელისუფლების ოპონირებას მხოლოდ ბულინგის გზით ეწევა.** ამ ფონზე კი სახელისუფლებო პარტია ვერ განვითარდება. ამისთვის რეალური პოლიტიკური ოპოზიცია არის საჭირო. ბიძინა ივანიშვილის წერილის ქვეტექსტიც ეს არის — იმიტომ წავიდა პოლიტიკიდან, რომ ჯანსაღი პოლიტიკური ოპოზიცია დაიბადოს, რომელიც ხელისუფლებას კი არ დააბულინგებს, პოლიტიკური მეთოდებით იბრძოლებს. აღნიშნა კიდეც — ვნატრობ, ისეთი პოლიტიკური ძალა მოვიდეს, რომელიც „ოცნებას“ ოპოზიციაში გადაიყვანსო, მგონი, ამით ბევრი რამ არის ნათქვამი.

„ქართული ოცნების“ სათავეში მისი ყოფნა ხელს შეუშლიდა ჯანსაღი ოპოზიციური პარტიის ჩამოყალიბებასა და ფეხზე დადგომას. მძიმეწონიანმა ფიგურამ რომ არ შეაკავოს ახალი პოლიტიკური ძალების წარმოშობა, თავისი თავი პოლიტიკური თამაშიდან გაიყვანა. ამ გადაწყვეტილებით, ფაქტობრივად, გზა მისცა ახალი ტიპის პოლიტიკურ ძალებს!

— რადიკალურად განსხვავებული პოზიცია აქვს ოპოზიციას. მიიჩნევენ, რომ ბიძინა ივანიშვილი პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას გაექცა...

— პასუხისმგებლობას გაურბიან, როდესაც მარცხდებიან. „ოცნებამ“ კი ბიძინა ივანიშვილის ლიდერობით უკვე მესამედ მიაღწია წარმატებას. რა ჰქონდა გასაქცევი? ნაციონალური მოძრაობა 8 წელიწადია, მარცხდება, მეტიც, ომიც წააგო, მაგრამ მათ არაფორმალურ ლიდერს წასვლა არც უფიქრია. იციან, რომ ნაციონალური მოძრაობის რეიტინგი სააკაშვილის პირადი რეიტინგია. გამოდის, მათი ლოგიკა სააკაშვილთან მიმართებაში სხვა არის და ივანიშვილთან მიმართებაში — სხვა? რასაც სააკაშვილი აკეთებს, ყველაფერი სწორია და ივანიშვილის ყველა ნაბიჯი — არასწორი? ორმაგი სტანდარტებით ხომ არ ხელმძღვანელობენ?

ბიძინა ივანიშვილი არათუ პასუხისმგებლობას გაექცა, პირიქით, კარგი ნაბიჯი გადადგა. კიდევ ერთხელ დავსძენ — მან პოლიტიკიდან წასვლით, ფაქტობრივად, კარი გაუხსნა მომავალი პოლიტიკური სპექტრის განვითარებას, ეს გახსნილი კარი კი, პირველ რიგში, ნაციონალურ მოძრაობას მოხვდა ცხვირში. ამიტომაც ააფორიაქა ივანიშვილის გადაწყვეტილებამ „მობულინგე“ ოპოზიცია. ხვდებიან, რომ ივანიშვილმა ამ სვლით ისინი კიდევ უფრო დააშორა სახელისუფლებო სიმაღლეებს.

— რამდენად სწორი იყო ირაკლი კობახიძისთვის მართვის სადავეების გადაბარება?

— მამა რომ შვილს აბარებს ფუნქციებს, ეს ხომ არ ნიშნავს იმას, რომ ერთი და იგივე წონითი კატეგორიები არიან? ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით აქტიურად იბრძოდა კობახიძე ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ. **ვფიქრობ, ბიძინა ივანიშვილმა კობახიძის სახით ნაციონალებისთვის რთული ფიგურა ძლიერ პოზიციაზე დასვა.**

გახარია და წულუკიანიც არ აკლებდნენ მწარე სიტყვებს ნაციონალებს, მაგრამ, როგორც ჩანს, უფრო მიმზიდველი ბიოგრაფიის მქონე დასავლეთისთვის კობახიძე აღმოჩნდა.

ევროპასთან დიალოგისთვის მნიშვნელოვანია, ვის სვამ მოლაპარაკების მაგიდასთან. ახლაც იმავე პრინციპით იმოქმედა, როგორც 2012 წელს, როდესაც გვერდით რესპუბლიკელები და „თავისუფალი დემოკრატები“ დაიყენა. წერილშიც სწორედ ამაზე აქვს აქცენტი გაკეთებული — შევინარჩუნოთ კურსი დასავლეთისკენო.

ამასწინათ ერთმა ახლობელმა დასძინა, ივანიშვილი გულუბრყვილო კაცია, რასაც ფიქრობს, იმას ამბობსო.

— თქვენ ასე არ ფიქრობთ?

— კი, რასაც ფიქრობს, იმას ამბობს ხოლმე, მაგრამ არც ისეთი მარტივი ფიგურაა, როგორც ერთი შეხედვით ჩანს. ბიძინა ივანიშვილი მხოლოდ ბიზნესში არ ითვლის კარგად, ის პოლიტიკაშიც ითვლის როგორც თავის, ასევე სხვის ნაბიჯებს. ამიტომაც მიაღწია შედეგს. 2012 წლის მოვლენები ძალიან კარგად და ზუსტად იყო გათვლილი. ფიზიკური რისკის ქვეშ დააყენა ოჯახი, სააკაშვილის ხელისუფლებისთვის დიდ სირთულეს არ წარმოადგენდა ადამიანის სიცოცხლის გაწირვა, მაგრამ ყველაფერი უსისხლოდ დასრულდა. სერიოზული გათვლა იყო საჭირო, მიზანთან რომ მისულიყო.

— და მაინც, ვინ არის ივანიშვილი, ოლიგარქი, პოლიტიკოსი თუ მეცენატი?

— **ოლიგარქი** ნიშნავს ადამიანს, რომელიც სახელმწიფოს ხარჯზე გამდიდრდა. ივანიშვილი საქართველოს ხარჯზე გამდიდრდა? არა! ეს არის მოსახლეობისთვის და უცხოელებისთვის გადმოგდებული ანკესი. **ბიძინა ივანიშვილი ქველმოქმედია! ადამიანი, რომელიც ამდენ რამეს გააკეთებს და დაუტოვებს ქვეყანას, შეიძლება, მას ოლიგარქი უწოდო?** პოლიტიკაში მოსვლა და საქართველოს სახელმწიფოებრიობის ფეხზე დაყენება მისთვის ისეთივე **ქველმოქმედება** იყო, როგორც თეატრებისა და ტაძრების აღდგენა.

მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი რამ გაუკეთებელი დარჩა — არ ჰქონდა პიარი, იყო შეცდომები საკადრო პოლიტიკაში და ა.შ., ბიძინა ივანიშვილმა გარდამტეხი როლი ითამაშა ქვეყნის განვითარების საქმეში, ხოლო ოპოზიციამ ივანიშვილთან კი არა, საქართველოსთან წააგო ბრძოლა!

ესაუბრა
ნატო ფოცხიშვილი

კვირგვინოსნები

გია გაბრიჭიძე
ჟურნალისტი

მუდმივად ვწუწუნებთ, რომ გვართმევენ ქართველობას, გვართმევენ მეობას, სახელმწიფოებრიობას, ტერიტორიებს, უკანასკნელ პერანგს, ბოლო ლუკმას, გადამწყვეტ გოლს, რამდენიმე ლაიქს... **მაგრამ არასოდეს ვაღიარებთ, როდესაც გვართმევენ ღირსებას.**

ალბათ, არ გვქონია და ამიტომ არც მის დაკარგვას ვდარდობთ, **ჩვენ ხომ კინეტიკური და პოტენციური გუბაზ სანიკიძეები, მურმან დუმბაძეები, არმაზ ახვლედიანები, ეკა ბესელიები და გიორგი მარგველაშვილები ვართ!**

დარწმუნებული ვარ, ბევრს ეგონა, რომ 2012 წლის 1 ოქტომბრის შემდეგ ყოველ დილით ბალიშის ქვეშ ოქროს თუმნიანები დახვდებოდათ „არიოლზე“ ბიძინას პროფილით და „რეშკაზე“ ჭორვილას ხედით.

აი, ის ხალხი, მთელი ცხოვრება მხარ-თეძოზე რომ არის წამოწოლილი, ბიუჯეტში ერთი თეთრი არ ჩაურიცხავს, მაგრამ ხშირ-ხშირად და ამაყად წარმოთქვამს: „ჩემი დაფინანსებული პოლიცია... ჩემი დაფინანსებული სასწრაფო... ჩემი დაფინანსებული ტელევიზია.

„საქართველოს რესპუბლიკა“

ანდრია ჯაღმაიძე
საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი, დეკანოზი



თუ ბიძინა ივანიშვილის აქტივები 5 მილიარდი იყო და მხოლოდ 200 მილიონს იტოვებს, გამოდის, რომ მხოლოდ 4 პროცენტი რჩება, ეს ხომ უპრეცედენტო რამაა. თუ დღევანდელი სურათით ვიმსჯელებთ, ვხედავთ უამრავ ქველმოქმედებას, მათ შორის, ეკლესიის მიმართ, და ასეთ დამოკიდებულებას სიკეთეებისადმი. თუ ამას ერთ ადამიანს ვერ დავუფასებთ, ეს შემდეგ სხვებთანაც განმეორდება. მოდით, შევთანხმდეთ, რომ ცოტა მეტი მადლიერება გვმართებს.

„ტვ იმედი“

არმაზ ახვლედიანი
„ევროპული საქართველოს“ წევრი



თავი არავინ მოიტყუოს, უგვირგვინო მეფე შორს არ მიდის! მისი მახვილი თვალი ყველას და ყველაფერს ხედავს, რადგან ივანიშვილი ბოლომდე ვერავის ენდობა.

„ინტერპრესნიუსი“

ქალაქში მრავალსართულიანი გინება და წყევლა-კრულვა ისმის! იგინებიან მამაკაცები, იწყევლებიან ქალები! და ეს ყველაფერი სწრაფი გადახდის აპარატებთან და სწრაფი გადახდის აპარატების გამო!

შეკვე აქაც

ქართული საბანკო სისტემა ჩვენს მოქალაქეებზე ტოტალურ კონტროლსა და თვალთვალს იწყებს!



კადრები გიორგი შენგელაიას ფილმიდან „ვერის უბნის მელოდიები“

ალბათ, ბევრ თქვენგანს უსარგებლია ფულის სწრაფი ჩარიცხვის სერვისით! ეს მართლაც ძალიან მოხერხებული რამ იყო: მიხვიდოდი აპარატთან, აკრეფდი ადრესატის პირად ნომერს, შეაცურებდი კუპიურებს აპარატში და მორჩა!

მაგრამ ეს იყო, ახლა კი, ასე აღარ არის!

შეიძლება, ჯერჯერობით ბევრისთვის უცნობია, რომ, თუ სწრაფი გადახდის აპარატიდან ფულის სწრაფად გადარიცხვას მოინდომებს, ეს აღარც სწრაფად მოხდება და შეიძლება, საერთოდ გაწბილებული დარჩეთ!

ახალი წესები შემოიღეს — ტოტალური კონტროლის ახალი წესები, თითქოს კოვიდ-კარანტინი არ გვეყოფოდა!

ამიერიდან, როდესაც სწრაფი გადახდის აპარატიდან „თანხის ანგარიშზე შეტანის“ განყოფილებაში შეხვალთ, ეკრანზე უმალ მოგაჯახებენ — **გაეცანით პირობებსო!**

ანუ, **თუ რამდენიმე დღის წინათ ყოველგვარი პირობების გარეშე შეგეძლოთ, ათიოდე წამში ჩაგერიცხათ ფული დედის, მამის, შვილისა თუ სრულიად უცნობი ადამიანისათვის, ახლა ახალი პირობები უნდა დააკმაყოფილოთ და მორჩილების ნიშნად დააწვეთ ღილაკს, რითიც გამოთქვამთ მზადყოფნას, გახდეთ ციფრული დიქტატურის რეგისტრირებული ობიექტი: „ვეთანხმები საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი იდენტიფიკაციის/ვერიფიკაციის განხორციელებისა და მომსახურების გაწევის მიზნით, ჩემი პერსონალური მონაცემები დამუშავდეს საგადასახადო მომსახურების პროვაიდერისა და შესაბამისი მესამე პირების მიერ“.** აი, სულ ეს არის, მაგრამ ამის წაკითხვის შემდეგ რამდენს გაგიჩნდებათ სურვილი, რომ **ამ იდენტიფიკაცია/ვერიფიკაციას** დაეთანხმოთ?!

უფრო მარტივადაც ვიკითხავ — **რამდენი ადამიანი გაიგებს ამ დამაშინებელ აბდაუბდას?**

დაფიქრდა ვინმე — რა ეშველება ბებოს, რომელსაც ამ პანდემიურ იზოლაციასა და უტრანსპორტობაში არ შეუძლია, პირადად ეწვიოს დიდი ხნის უნახავ შვილიშვილს დაბადების დღეზე და სურს, თავისი მიზერული პენსიიდან ორიოდე გროში ჩაურიცხოს საჩუქრად?!

„ვ ეტომ გოროდე ესტ ლიუდი, კოტორიე ზაბოტიატსია ო ვაშიხ დეტიახ!“

რატომ უნდა მიეცეთ უფლება ვიღაც მესამე პირებს, „დაამუშაონ“ მისი პერსონალური მონაცემები, აიძულონ, აუცილებლად იქონიოს მობილური და შეეძლოს მიღებული კოდის სხაპასხუპით ამოკითხვა იმ აპარატში შესაყვანად, რომელთანაც უკვე არაერთი გადარიცხვის მოსურნე შეგროვდა?

ვთქვათ, ადამიანს სურს, უბრალოდ, დაეხმაროს მისთვის სრულიად უცნობ ადამიანს და თანხა ჩაურიცხოს გაჭირვებულს! რატომ უნდა ჩავაბაროთ ანგარიში ვინმეს, ვინ ვართ ან რომელი პირადი ნომრიდან ვეწევით ქველმოქმედებას?!

გახსოვთ **გიორგი შენგელაიას** კინოშედევრ **„ვერის უბნის მელოდიებში“** როგორ ეხმარება **მრეცხავი ვარდო მედროგე პავლეს** გოგონებს „ტანცკლასში“ მოსაწყობად?! მივა და უბრალოდ ეტყვის — აი, ფული და რა მნიშვნელობა აქვს, ვინა ვარო!

და როდესაც „ტანცკლასის“ მასწავლებლები **(ქაჩი ქავსაძისა და ალისა ფრეინდლიხის გმირები)** მივლენ მედროგე პავლესთან სახლში — თქვენი გოგონები „ტანცკლასში“ მიღებული არიანო, გაოგნებული პავლეს კითხვაზე — მე ხომ ფული არა მაქვსო — მასწავლებლები პასუხობენ: **„ვ ეტომ გოროდე ესტ ლიუდი, კოტორიე ზაბოტიატსია ო ვაშიხ დეტიახ!“**

ანუ ეს ყველაფერი იმიტომ გავიხსენე, რომ **ჩვენ წაგვართვეს თუნდაც სხვისი შვილების ინკოგნიტოდ დახმარების უფლება!**

დიახ, ჩვენ ჩამოგვართვეს არააფიშირებული ქველმოქმედების უფლება!

კარგი ბატონო, ვთქვათ, გავბედეთ და დავეთანხმეთ სწრაფი გადახდის აპარატების იმპერატიულ — იდენტიფიკაცია/ვერიფიკაციის პირობას! და იმასაც, რომ მესამე პირებს ვაძლევთ უფლებას, დაამუშაონ ჩვენი პირადი მონაცემები, ანუ ფულის გადარიცხვის უფლების მოსაპ-

ჩვენ წაგვართვეს ადამიანების ინკოგნიტოდ დახმარების უფლება!

კვირგვინოსნები

ხათუნა ლაგაზიძე
ექსპერტი

არცერთ ოპოზიციურ პარტიას არა აქვს ხალხთან მუშაობის სტრატეგია, ისე ჩანს, რომ უბრალოდ არ იციან, რაზე იმუშაონ ხალხთან. თუ ასე გააგრძელეს, 2021-ის ადგილობრივ არჩევნებში უივანიშვილოდ დარჩენილ „ოცნებასთანაც“ კი წააგებენ.

„ინტერპრესნიუსი“

ლევან თარხნიშვილი
„ევროპული საქართველოს“ წევრი

„გირჩი“ და **ალეკო ელისაშვილი** თამაშობენ „ქართული ოცნების“ თამაშს და მათი პარლამენტში შესვლით პარლამენტის არსი არ შეიცვლება, თუმცა, **ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც ფეხს შედგამს ერთპარტიულ პარლამენტში, ფაქტობრივად წევრიანდება „ქართულ ოცნებაში“.**

„ინტერპრესნიუსი“

გუბაზ სანიკიძე
გაერთიანებული ოპოზიციის წევრი



ლიფსიტები ეუბნებიან ვეშაპებს, გაიწიეო, ამნაირი რამე ცოტა გაუგებარია. მეტი რაღა უნდა ჩაიჩოჩოს? გაქრეს სააკაშვილი?! მართლა უარი რომ თქვას სააკაშვილმა ქართულ პოლიტიკაზე, ხომ წარმოგიდგენიათ აქ რა იქნება?! **დინასტიური ცვლილება იქნება, ბაგრატიონების მაგივრად ივანიშვილები დასხდებიან საქართველოს ტახტზე...** ვერ ატყობთ, რომ აქეთ მიდის?! სააკაშვილი რომ გაიწევა, შეიქმნება ვაკუუმი, ვინ შეავსებს ამ ვაკუუმს?!

„პალიტრანიუსი

ალეკო ელისაშვილი
პარტია „მოქალაქეების“ ლიდერი

ბოკერიას აზრი არ გვაინტერესებს, უმანდატო ხალხთან ლაპარაკს, მითუმეტეს, ამრევებთან, აზრი არ აქვს. პარლამენტში სულ რომ მარტო შევიდეთ, მარტო შევალთ, რადგან მართლა დაგვემხო ქვეყანა თავზე.

„ახალი თაობა“

შემოძვრნენ!

სწრაფი გადახდის აპარატებმა 2021 წლიდან საქართველოში სწრაფი გადახდის ფუნქცია დაკარგა!



გამოსახული მასონური პირამიდის წვერზე დასკუპებული ყოვლისმხედველი თვალის ეპოქა ჩვენთანაც დაიწყო:

თითოეული ჩვენგანი **იდენტიფიცირებულ/ვერიფიცირებული** უნდა იყოს!

თითოეული ჩვენგანის თითოეული ნაბიჯი **გაკონტროლებული** უნდა იყოს!

ამას გინდ, დაჩიპვა დაარქვით და გინდ — დაღდასმა!

ეს ტოტალური ციფრული დიქტატურაა!

ცნობისათვის:

საქართველოს მთლიანი საგარეო ვალი უკვე **20 მილიარდი დოლარია** და აქედან ნახევარი სახელმწიფოს მიერ აღებული ვალია, მეორე ნახევარი კი საქართველოს კომერციული ბანკების მიერ უცხოურ ბანკებში აღებული ვალი — რა თქმა უნდა, ჩვენი სახელმწიფოს გარანტიებით!

ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ არამხოლოდ სახელმწიფო გვყავს უცხოეთიდან ვალებით დაკაბალებული, არამედ, კომერციული ბანკებიც, რომლებიც უკვე თავისი სწრაფი გადახდის აპარატებითაც კი გვაიდენტიფიცირებენ და აქეთ გვაკაბალებენ!

აი, ეს არის ყოვლისმხედველი თვალის **ტოტალური დიქტატურა და კაბალა!**

მალე, ჩიპსაც ჩაგვიყენებენ და სულ ეგ არის!

...ოვებლად, ჩავწეროთ აპარატის ეკრანზე ჩვენი პირადი საიდენტიფიკაციო ნომერი!

ეს იმას ნიშნავს, რომ პენსიონერი ბებო, თუ აღარ ახსოვს თავისი პირადი ნომერი ან სულაც სახლში დარჩა აიდი-ბარათი, უკან უნდა დაბრუნდეს, ალასლასდეს მეიქსე სართულზე და ასე წამებით დაბრუნდეს შვილიშვილისათვის ფულის ჩასარიცხად იმ ვერაგ აპარატთან!

ქანცგაცლილი მოხუცი, დიდი ალბათობით, ვერც ამ შემთხვევაში გაახარებს დიდი ხნის უნახავ შვილიშვილს, იმიტომ, რომ მობილური ტელეფონი არა აქვს!

დიახ, თუ თქვენ ფულის ჩასარიცხად, აპარატში მაინც გაბედავთ და ჩაწერთ თქვენს პირად ნომერს, ამით არ სრულდება ყველაფერი: **თქვენი პიროვნების იდენტიფიკაციისათვის მობილურ ტელეფონზე ესემესით უნდა მიიღოთ კოდი, რომელიც ასევე აუცილებლად უნდა ჩაწეროთ სწრაფი გადახდის აპარატში!** წინააღმდეგ შემთხვევაში, ფულს ვერ გადარიცხავთ, რადგან იდენტიფიცირება არ გაგივლიათ — ეს მართლა თქვენ ხართ თუ არა!

„ვ ეტომ გოროდე ესტ ლიუდი, კოტორიე ნე ზაბოტიატსია ო ვაშიხ დეტიახ!“

ცალკე პრობლემაა ისიც, რომ თქვენ შუა ქუჩაში დგახართ და ნებისმიერი გამვლელის ან თქვენ უკან რიგში მდგომის თვალწინ კრეფთ პირად საიდენტიფიკაციო ნომერს, ანუ თავად აფრიალებთ საკუთარ პერსონალურ მონაცემებს, რომლის გამჟღავნება ჩვენში თითქოს კანონმდებლობით იკრძალება!

დაბოლოს, მობილურ აპარატზე მოსული სმს-კოდი თუ შეიყვანეთ აპარატში, ეკრანზე გამოიხატება თქვენი ტელეფონის ნომერიც, ანუ თქვენი პირადი ნომერი ამ ტელეფონზეა მიბმული და ესეც ვიცითო! **მოკლედ, ამას ჰქვია ტოტალური ციფრული დიქტატურა და ის საქართველოში უკვე მოქმედებს!**

თავი დავანებოთ იმას, რომ სწრაფი გადახდის აპარატი უკვე აღარ არის სწრაფი გადახდის აპარატი!

თავი დავანებოთ იმას, რომ ამ აპარატებთან ხალხი ხმამაღლა იგინება და იწყევლება — მათ შორის, რიგში უკან მდგომები წინ მდგომებსაც აგინებენ, რით ვერ იმშობიარე ამდენ ხანსო!

აქ ყველაზე დამთრგუნველი ის არის, რომ ჩვენ ტოტალურად გვაკონტროლებენ!

დიახ, ერთდოლარიანზე

გიორგი გიგაური

საქართველოს ციფრული დიქტატურა იპყრობს!

კვირგვინოსნები

ირაკლი კაკაბაძე
მწერალი

ტრამპი და სააკაშვილი ძალიან ჰგვანან ერთმანეთს: ორივე მზადაა, საკუთარი ძალაუფლების გულისათვის გაწიროს ქვეყანაც და ხალხიც. **ორივე აქეზებს ხალხს — წადით, ძალადობა ჩაიდინეთ და მერე მეც მოვალო.** და არცერთი არ მოდის მერე. ორივე მშიშარაა. ძალადობა მკაცრად დაისჯება. **ტრამპი ჩაფლავდა ისევე, როგორც მისი სულიერი ძმა სააკაშვილი.** ყველა მოძალადე ავტოკრატი თუ ხლისტოკრატი ასევე ჩაფლავდება. **იმარჯვებს არა ის, ვინც ძალაუფლებისთვის იბრძვის, არამედ ის, ვინც თავისუფლებისთვის იბრძვის!**

„ალია“

ირაკლი გოგავა
საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი

ტრამპის სრულ დისკრედიტაციას შეეცდებიან, რათა 2024 წლის არჩევნებში ვერ შეძლოს მონაწილეობა.

„კვირის პალიტრა“

გიორგი ბადრიძე
საერთაშორისო ურთიერთობების ექსპერტი

პარლამენტში თითქმის არ არიან ამა თუ იმ საკითხზე, ღირებულებაზე, იდეოლოგიაზე, ცოდნასა და პატრიოტიზმზე დაფუძნებული მსჯელობის უნარის მქონე პოლიტიკოსები. **სირცხვილია, როცა უცხო ქვეყნის ელჩი გჭირდება, თან ერთი კი არა, ბევრი, რომ შენივე ქვეყანაში შენს კოლეგას დაელაპარაკო.**

„კვირის პალიტრა“

ირაკლი ლეჟავა
ეკონომიკის ექსპერტი

შეგიძლიათ, შემახსენოთ ისეთი ხელისუფლება, რომლის დროსაც ამდენ ადამიანს გადაეცა საცხოვრებელი? **ჩვენ დღეს, პირველად დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში, არ გვაქვს ომი, არ გვეღუპება შვილები, არ ვკარგავთ ტერიტორიებს, არ გვიდებენ წამალს, არ გვიჭერენ მეგობრებს.**

„საქართველოს რესპუბლიკა“

„ახალი ძალა პირადად გიორგი გახარიამ უნდა შექმნას ძალიან მალე, წინააღმდეგ შემთხვევაში, 2021 წლის ადგილობრივ არჩევნებს „ქართული ოცნება“ ამ ძალებით ვერ მოიგებს!“

იგორ კვესელავა:

ივანიშვილმა ქართული პოლიტიკის ავგიას თავლა ამდენი ნაგვისგან ვერ გაწმინდა!

ცნობილი ქართველი ანალიტიკოსი და ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი იგორ კვესელავა ბოლო დროს საქართველოსა და დანარჩენ მსოფლიოში განვითარებულ უმნიშვნელოვანეს პოლიტიკურ პროცესებს ეხმაურება და აცხადებს, რომ იმ ახალი პოლიტიკური ძალის იმედი აქვს, რომელიც ხელისუფლებაში აუცილებლად შეიქმნება:

— ამერიკაში მოხდა ის, რისი შიშიც მქონდა. **ქვეყანაში, სადაც დოლარს სახელმწიფო კი არა, კერძო სტრუქტურა ჭრის, ცხადია, არ სჭირდებათ ჯონ კენედის, რეიგანისა და ტრამპის მსგავსი პრეზიდენტები.** ძალას, რომელიც ამერიკას მართავს, სჭირდება მართული, მარიონეტი პრეზიდენტები... **ტრამპი არ იყო მართული პრეზიდენტი, მას უნდოდა ამერიკის მართვა, მაგრამ არ აცალეს. აქედან გამომდინარე, პროცესები განვითარდა ისე, რომ ამერიკამ საქვეყნოდ თავი მოიჭრა!** ამ ფონზე პუტინმა დაისვა წინ ალიევი და ფაშინიანი და ერთ წუთში შეცვალა კავკასიაში ის სტრატეგიული სატრანსპორტო პოლიტიკა, რომელიც ჩვენ ჩვენი ჭკუით „დალაგებული“ გვქონდა. **რომ გვეგონა, ყარსი-ახალქალაქის რკინიგზა გვიხსნიდა, აღმოჩნდა, რომ ეს პროექტი, თურმე, უკვე ფიქციაა...** სულელები და უწიგნურები იმასაც ამტკიცებდნენ, აფხაზეთის რკინიგზა რუსეთს სჭირდებაო, მაგრამ ხომ დავინახეთ, აფხაზეთის რკინიგზის გახსნა, პირველ რიგში, ჩვენ რომ გვჭირდებოდა?!

— ბატონო იგორ, ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკიდან წასვლას როგორ შეაფასებთ?

— მოგეხსენებათ, ჩვენ, ქართველებს, სამშობლო გვაქვს, რომელიც მუდმივია და არ იცვლება. ქვეყანაც გვაქვს, რომელსაც ტერიტორიები ჩამოჭრილი აქვს, მაგრამ ვცოცხლობთ იმ იმედით, რომ ოდესმე ამ ტერიტორიებს დავიბრუნებთ. გვაქვს სახელმწიფოც, რომელიც, სამწუხაროდ, ბოლომდე ვერ შედგა. როგორც წესი, პოლიტიკაში არც ადრე უნდა მოხვიდე და არც — გვიან. **2012 წლის 1 ოქტომბერს ბიძინა ივანიშვილი დროზე მოვიდა, მაგრამ ცუდ დროს წავიდა...** ბიძინას პროგრამა მინიმუმი იყო საქართველოს გათავისუფლება რეჟიმებისგან! აქ მარტო სააკაშვილის რეჟიმი არ იგულისხმებოდა, ბიძინა შევარდნაძესაც გულისხმობდა, რადგან ორივე ეს რეჟიმი საბოლოოდ სიმბიოზში თანაცხოვრობდა. **ბიძინას საქართველოში დახვდა პოლიტიკური ნეხვით სავსე თავლა, რომელიც უნდა გაეწმინდა, მაგრამ ანგარიშში მოტყუვდა — ივანიშვილმა ქართული პოლიტიკის ავგიას თავლა ამდენი ნაგვისგან ვერ გაწმინდა!**

— მერედა ვინ გაწმენდს ავგიას თავლას?

— დიდი ალბათობით, ამას გააკეთებს ახალი პოლიტიკური ძალა, რომელიც უნდა შეიქმნას, თორემ „ქართულ ოცნებას“ არც რესურსი აქვს და არც — სურვილი, რომ ეს სიბინძურე გაწმინდოს! **ქართული პოლიტიკის ავგიას თავლა „მოქალაქეთა კავშირის“, ნაცმოძრაობისა და ბიძინასგან გაქცეული პოლიტიკანების ნაგვისგან ყარს... „ოცნება“** — ასეთი სახელწოდების პარტია მსოფლიოში არ არსებობს.

„ივანიშვილი დროზე მოვიდა, მაგრამ ცუდ დროს წავიდა!“



„ზვიად გამსახურდიას მკვლელობას იმიტომ არ იძიებენ და ამ საქმეს იმიტომ არ ხსნიან, რომ კვალი შევარდნაძემდე არ მივიდეს!“

არ შეიძლება, ოცნება სამუდამოდ გაგრძელდეს, ოცნება უნდა დასრულდეს. აი, ეს თქვა ბიძინა ივანიშვილმაც – „ქართული ოცნება“ უნდა გადავიდეს ოპოზიციაში და ის შეცვალოს ახალმა ძალამ!

— რატომ წავიდა ბიძინა ივანიშვილი ცუდ დროს?

— დავიწყოთ იმით, რომ ივანიშვილი ტაძართან შეჩერდა, ის ტაძარში ვერ შევიდა. **ტაძარში უნდა შევიდეს ის ახალი პოლიტიკური ძალა, რომელიც აუცილებლად უნდა შეიქმნას.** პირდაპირ ვაცხადებ — ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკიდან წასვლა „ქართული ოცნების“ დასასრულის დასაწყისია! ბიძინა ივანიშვილმა ეს ნაბიჯი შეგნებულად გადადგა. ბიძინამ ვერ შეძლო ეროვნული, ქართული სახელმწიფოს აშენება, რადგან მასზე მანიპულირებდნენ და ძალადობდნენ. პოლიტიკური, სოციალური და იდეოლოგიური განზომილებით, ილია ჭავჭავაძისა არ იყოს, დღეს საქართველო ცასა და დედამიწას შორის არის გამოკიდებული. ბუნებრივად დაისმის კითხვა — **ვინ დატოვა ბიძინამ, ვის ეთქმის სიტყვა მის შემდეგ?** დავიწყოთ იმით, რომ 2024 წლის შემდეგ „ქართული ოცნება“ ხელისუფლებაში ვერ იქნება, რაც თქვენთვის ბევრჯერ მითქვამს. რაც შეეხება ბიძინას შემცვლელებს, **ივანიშვილს ერთი კაცი ვერ შეცვლის, ის უნდა შეცვალოს გუნდმა, რომელმაც უნდა შექმნას ახალი პოლიტიკური ძალა და 2024 წლის შემდეგ გადავიდეს კონსტრუქციულ ოპოზიციაში.** ჩამოგითვლით პიროვნებებს, ვინც ივანიშვილი უნდა შეცვალოს! ესენი არიან: **გიორგი გახარია, ირაკლი ღარიბაშვილი, თეა წულუკიანი, კახა კალაძე და გრიგოლ ლილუაშვილი...**

— ირაკლი კობახიძე და არჩილ თალაკვაძე?

— არა, მათ კიდევ ბევრი სჭირდებათ და ბევრი უნდა ისწავლონ, რომ ამ ხუთეულის დონეზე დადგნენ! თალაკვაძე და, განსაკუთრებით, კობახიძე, ნიჭიერი კაცია, განათლებულია, სიხისტეც არ აკლია, რაც პოლიტიკოსს უნდა ჰქონდეს, მაგრამ ქართულ პოლიტიკაში დაბრძენებული ადამიანები უნდა მოვიდნენ. მსოფლიოს არცერთ ქვეყანაში 21 და 23 წლის პარლამენტარი არ ზის... ეს გააკეთა სააკაშვილმა და რისთვისაც გააკეთა, საქვეყნოდ ცნობილია! **დააკვირდით, ვინ მოხვდა პარლამენტში ამ სამარცხვინო საკონსტიტუციო ცვლილების შედეგად და ყველაფერი ნათელი იქნება. გადახედეთ მსოფლიოს — ამერიკის კონგრესი, სენატი, ევროპის პარლამენტები გადაჭედილია თმაჭაღარა ხალხით, 21 წლის პარლამენტარს საქართველოს გარდა ვერსად ნახავთ...**

— როდის უნდა შეიქმნას ეს ახალი პოლიტიკური ძალა?

— ეს ახალი ძალა პირადად **გიორგი გახარიამ** უნდა შექმნას ძალიან მალე, წინააღმდეგ შემთხვევაში, 2021 წლის ადგილობრივ არჩევნებს „ქართული ოცნება“ ამ ძალებით ვერ მოიგებს! ისიც გასარკვევია, ჩვენ საპარლამენტო რესპუბლიკა უნდა ვიყოთ თუ საპრეზიდენტო? **მიმაჩნია, რომ საქართველო საპარლამენტო რესპუბლიკისთვის მზად არ არის, რადგან აზერბაიჯანის მსგავსად ჩვენ არ ვართ მონოეთნიკური სახელმწიფო.** ამიტომ მე საქართველოსთვის უფრო მიზანშეწონილად მიმაჩნია **ფრანგული საპრეზიდენტო მოდელი.**

ისეთი შთაბეჭდილება მრჩება, რომ ზვიად გამსახურდიას დამხობისა და მკვლელობის შემდეგ საქართველოში საპრეზიდენტო ინსტიტუტს ყველა პრეზიდენტი ებრძოდა. ჩვენ **უპრეზიდენტობის ხანაც** კი გვქონდა, როცა მარგველაშვილი ამ თანამდებობაზე დავსვით! ეს იყო ბიძინას დიდი შეცდომა, მაგრამ ბიძინა გარე ძალებმა აიძულეს, რომ ეს შეცდომა დაეშვა. არაფერი ჩვენ არ გვეშველება, თუ პირველი პრეზიდენტის მკვლელობა არ გამოვიძიეთ და ყველაფერს თავისი სახელი არ დავარქვით. **ბიძინას საბედისწერო შეცდომა იყო**

„როგორც კი ღარიბაშვილმა ეროვნული სახელმწიფოს შექმნაზე გააკეთა პოლიტიკური აქცენტები და ზვიად გამსახურდიას გარდაცვალება მკვლელობის მუხლით გადააკვალიფიცირა, მისი ბედი მაშინვე გადაწყდა!“

2015 წლის 23 დეკემბერი – ირაკლი ღარიბაშვილი აკეთებს საგანგებო განცხადებას საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ!

ისიც, რომ დახმარების ხელს უწვდიდა და ფულს აძლევდა იმ სისხლიან ადამიანებს, რომლებმაც ზვიად გამსახურდიას სომხეთამდე იარაღებით სდიეს და მერე ერთმანეთს ლანძღავდნენ — მე უფრო კარგად ვესროდი ზვიადს და ჩემზე მეტ ფულს ბიძინა ივანიშვილი ჩემს ძმას რატომ აძლევსო?! კიკაბიძის, კიტოვანის, სიგუასა და შენგელაიებისთვის თავზე ხელის გადასმის პოლიტიკამ ეს შედეგი მოგვიტანა. პირდაპირ ვაცხადებ — ზვიად გამსახურდიას მკვლელობას იმიტომ არ იძიებენ და ამ საქმეს იმიტომ არ ხსნიან, რომ კვალი შევარდნაძემდე არ მივიდეს! **სააკაშვილმა უარესი ქნა — 2008 წლის ომისთვის მან ამერიკისგან 4 მილიარდი დოლარი ქრთამი მიიღო! 2008 წლის აგვისტოს ომი თავიდან ბოლომდე დაკავშირებულია დიკ ჩეინთან, ამიტომ საქართველოში აგვისტოს ომის გამოძიება არავის სურს!**

— ზვიად გამსახურდიას მკვლელობის საქმის მასალების გაცნობის უფლება პირველი პრეზიდენტის ოჯახის წევრებმა, დაზარალებულმა მხარემ მიიღო! რა წერია პრეზიდენტის მკვლელობის საქმეში?

— ბიძინა ივანიშვილმა გამოუსწორებელი შეცდომა დაუშვა, როცა დასავლეთისა და შევარდნაძე-სააკაშვილის ხელისუფლებებში მოკალათებული ზვიად გამსახურდიას მკვლელების ზეწოლით პრემიერ-მინისტრი **ირაკლი ღარიბაშვილი** თანამდებობიდან მოხსნა! როგორც კი ღარიბაშვილმა ეროვნული სახელმწიფოს შექმნაზე გააკეთა პოლიტიკური აქცენტები და ზვიად გამსახურდიას გარდაცვალება მკვლელობის მუხლით გადააკვალიფიცირა, მისი ბედი მაშინვე გადაწყდა.

— ბოროტი ენები ამბობენ, რომ მარტში გახარიასაც გაუშვებენ!

— თუ გახარიას მარტში გაუშვებენ, მან გამოსამშვიდობებელ სიტყვაში წერტილი კი არა, მრავალწერტილი უნდა დასვას... თუ გახარია ახალ პოლიტიკურ ძალას ჩაუყრის საფუძველს, პირადად მე ჩემს გუნდთან ერთად დიდი სიამოვნებით შევუერთდები...

— ივანიშვილის პოლიტიკიდან წასვლის შემდეგ ნაცებმა ყურები ცქვიტეს. რა პერსპექტივა აქვს მიხეილ სააკაშვილს?

— მკვდრები არ ცოცხლდებიან! მკვდარი შესაძლოა, გასამართლდეს, მაგრამ მისი გაცოცხლება ყოვლად წარმოუდგენელია! როგორც ლენინი ვერ გაცოცხლდება, ისე სააკაშვილის პოლიტიკურად გაცოცხლება წარმოუდგენელია! ნაცმოძრაობა თავისი მრწამსითა და იდეოლოგიით ანტიქართული მოვლენაა და ის ვერც ახლა და ვერც უახლოეს მომავალში ხელისუფლებაში ვერ მოვა! მაგრამ ნაცმოძრაობას ყოველთვის ექნება საშუალება, ყეფა-ყეფით, ბწკენა-ბწკენით შეუბღვიროს და შეუტიოს ქარავანს, რომელიც მიდის! თუმცა, ისიც საკითხავია, იყო კი „ქართული ოცნება“ ქარავანი? ამიტომაც ვამბობ, რომ ახალი პოლიტიკური ძალის იმედი მაქვს, რომელიც აუცილებლად უნდა შეიქმნას და შეიქმნება კიდეც!

ესაუბრა

დიტო ჩუბინიძე

„როგორც ლენინი ვერ გაცოცხლდება, ისე სააკაშვილის პოლიტიკურად გაცოცხლება წარმოუდგენელია!“

„ამ ფონზე პუტინმა დაისვა წინ ალიევი და ფაშინიანი და ერთ წუთში შეცვალა კავკასიაში ის სტრატეგიული სატრანსპორტო პოლიტიკა, რომელიც ჩვენ ჩვენი ჭკუით „დალაგებული“ გვქონდა. რომ გვეგონა, ყარსი-ახალქალაქის რკინიგზა გვიხსნიდა, აღმოჩნდა, რომ ეს პროექტი, თურმე, უკვე ფიქციაა!“

სოსო შატბერაშვილი:

სანამ ჩვენ ერთმანეთის ჭამით ვერთობით, საქართველო სატრანზიტო ფუნქციას და მილიარდებს კარგავს!

11 იანვარს მოსკოვში, ყარაბაღის ომის შეწყვეტიდან 2 თვის შემდეგ, გამართულ სამმხრივ შეხვედრაზე რუსეთის, აზერბაიჯანისა და სომხეთის ლიდერებმა — პუტინმა, ალიევმა და ფაშინიანმა რეგიონში ინფრასტრუქტურული პროექტების, სავაჭრო, ეკონომიკური და სატრანსპორტო კავშირების აღდგენაზე იმსჯელეს და შესაბამის შეთანხმებასაც მოაწერეს ხელი. ეს შეთანხმება უკვე მოინათლა ახალ სატრანზიტო მეგა პროექტად, რომელიც რუსეთს, საქართველოს გვერდის ავლითა და აზერბაიჯანისა და სომხეთის გავლით, საავტომობილო და სარკინიგზო მაგისტრალებით დააკავშირებს თურქეთთან და ირანთან! ანუ საქართველო თავის უპირველეს — სატრანზიტო ფუნქციას კარგავს!

„ჩვენ ხელი მოვაწერეთ ერთობლივ განცხადებას რეგიონში განვითარებული მოვლენების შესახებ. ვგულისხმობ ეკონომიკური და ინფრასტრუქტურული პროექტების განვითარებას. ამ მიზნით შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი, რომელთაც აზერბაიჯანის, სომხეთისა და რუსეთის ვიცე-პრემიერები უხელმძღვანელებენ“, — ***ამბობს ვლადიმერ პუტინი.***

პირველ ეტაპზე ლაპარაკია, დაახლოებით, 400 მილიონი დოლარის თანხის აკუმულირებაზე თურქეთსა და ირანთან დამაკავშირებელი საკომუნიკაციო პროექტების რეალიზებისთვის!

ამ შეთანხმებით, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი გეოპოლიტიკური და სატრანზიტო ძვრებია მოსალოდნელი რეგიონში, შემდეგი გარემოებებიდანაც კარგად ჩანს: ***აზერბაიჯანსა და თურქეთს შესაძლებლობა ექნებათ, ჰქონდეთ პირდაპირი სარკინიგზო კავშირი უკვე არა საქართველოს, არამედ, სომხეთის ტერიტორიის — ზანგეზურის (მეგრის რაიონის) გავლით!***

ასევე სომხეთი, ირანი და აზერბაიჯანი ერთმანეთს დაუკავშირდებიან ნახიჭევანზე გამავალი რკინიგზის ამოქმედებით!

რუსეთი, რა თქმა უნდა, დარწმუნებულია, რომ რკინიგზის ამოქმედების საკითხში მისი დომინირება და მისი სტრატეგიული ინტერესები კავკასიაში უზრუნველყოფილი იქნება.

აზერბაიჯანი აღადგენს სარკინიგზო კავშირს ნახიჭევანის ავტონომიასთან სომხეთის ტერიტორიის გავლით. აზერბაიჯანი დაუკავშირდება თურქეთის ბაზარს, თურქეთისა და რუსეთის სარკინიგზო არტერიებს და ინტენსიურად განვითარდება აზერბაიჯანის აქამდე ბლოკირებული ნახიჭევანის ავტონომიური რესპუბლიკა.

თავის მხრივ, სომხეთი აზერბაიჯანის ტერიტორიის გავლით შეიძენს შესაძლებლობას, დაუკავშირდეს თავისი პარტნიორი რუსეთის, თურქეთისა და ირანის სარკინიგზო არტერიებს, ანუ სომხეთი უკვე, საქართველოს გვერდის ავლით, უკავშირდება შავი ზღვისა და ხმელთაშუა ზღვის თურქულ პორტებს! *ნიშანდობლივია, რომ სადღეისოდ სომხეთის რკინიგზას მართავს* ***რუსეთის რკინიგზის სააქციო საზოგადოება*** *და ტვირთები დაიძვრება ირანიდან სომხეთის გავლით შავი ზღვის პორტებისკენ! ანუ, შესაძლოა, სომხეთი სატრანზიტო ქვეყნადაც კი იქცეს!*

ანუ სამხრეთ კავკასიაში ჩნდება არამხოლოდ სარკინიგზო მაგისტრალის ყარსი-ახალქალაქი-ბაქოს ალტერნატივა, არამედ თბილისი-ბაქო-ჯეიჰანის სტრატეგიული ნავთობსადენის ალტერნატივის შესაძლებლობაც! საქართველოს გეოპოლიტიკური და სატრანზიტო ფუნქციის შესუსტებაზე სასაუბროდ „მემარცხენე ალიანსის“ თავმჯდომარეს სოსო შატბერაშვილს დავუკავშირდით:

— სანამ ჩვენ ერთმანეთის ჭამით ვერთობით, საქართველო სატრანზიტო ფუნქციასა და მილიარდებს კარგავს! პუტინმა ჯერ ყარაბაღის ომი შეაჩერა, ახლა კი უკვე ეკონომიკური და სატრანზიტო პროექტების განსახორციელებლად დაისვა მაგიდასთან ფაშინიანი და ალიევი!

ერთადერთი ეს სატრანზიტო ფუნქცია გვქონდა და იმდენი ვიხტუნავეთ, რომ ამასაც დავემშვიდობებით! ეს კი მილიარდობით დოლარის დაკარგვას ნიშნავს! **პანდემიამ ხომ ჩაგვიგდო ტურიზმიდან დაგეგმილი მილიარდობით შემოსავალი, ახლა, აგერ პუტინის, ალიევისა და ფაშინიანის სატრანსპორტო-სატრანზიტო შეთანხმება გვტოვებს თამაშგარე მდგომარეობაში!**

თუნდაც ერთი წლის წინათ ვინმე წარმოიდგენდა, რომ აზერბაიჯანი და სომხეთი ჩვენ გარეშე დაიწყებდნენ სატრანზიტო პროექტების განხორციელებას?! მაგრამ ვითარება ამ რამდენიმე თვეში კარდინალურად შეიცვალა და ჩვენ მივიღეთ ახალი გეოპოლიტიკური რეალობა, რომელშიც ჩვენი ადგილი არ აღმოჩნდა!

— და ამის მიზეზი რა არის?!

— ამის მიზეზი არის ის, რომ

საქართველოს არცერთ ხელისუფალს არ აღმოაჩნდა იმის შეგნება, რომ რუსეთთან ხელების უაზრო ქნევას, მასთან მოლაპარაკება ჯობია ისევ და ისევ ჩვენი ქვეყნისთვის!

სოროსის ბუდეში გაზრდილმა სააკაშვილმა ყველაფერი გააკეთა რუსეთ-საქართველოს დაპირისპირებისათვის და აი, შედეგიც: ტერიტორიები ცალკე დავკარგეთ და სატრანზიტო ფუნქციაც — ცალკე!

2003 წელს „ვარდების რევოლუციის“ წინააღმდეგ რომ გამოვედით, სააკაშვილის მიერ ზომბირებული ქალები ქუჩაში ქოქოლას მაყრიდნენ, როგორ ვერ ხედავ თეთრ ცხენზე ამხედრებული წმინდა გიორგი მოვიდა მიშას სახითო! და რაც დაგვმართა სოროსის ამ „წმინდა მიხეილმა“, კარგად გვახსოვს...

სომეხმა ხალხმაც იგივე შეცდომა გაიმეორა, როდესაც ხელისუფლებაში სოროსელი ფაშინიანი მოიყვანა! **სწორედ ფაშინიანის დამსახურებაა, რომ ყარაბაღი დაიკარგა!**

ახლა, შეადარეთ ამათ ალიევი, რომელსაც დასავლეთთანაც კარგი ურთიერთობა აქვს და რუსეთთანაც! იმიტომ, რომ **ალიევს ეყო გამჭრიახობა, კრემლის გინებით არ გასულიყო პოპულისტურ ფონს და აი, შედეგიც: დაკარგული მიწებიც დაიბრუნა, ეროვნული გმირიც გახდა და პლუს, ახალ უზარმაზარ პროექტებსაც იწყებს რუსეთთან ერთად!**

გახსოვთ, ჩვენი ინტერვიუ, 2015 წელს რომ ჩავწერეთ, როდესაც პუტინმა ღიად განაცხადა — მზად ვარ, საქართველოს ხელისუფლებასთან უმაღლეს დონეზე მოსალაპარაკებლადო?!

— მაშინ პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა განაცხადა, ჯერ ჩვენს სტრატეგიულ პარტნიორებთან უნდა გავიაროთ კონსულტაციებიო!

— ჰოდა, დღემდე გადიან კონსულტაციებს! მატარებელი კი წავიდა: **აღარც მარგველაშვილია პრეზიდენტი და აღარც საქართველო — ერთადერთი სატრანზიტო ქვეყანა სამხრეთ კავკასიაში!**

ესაუბრა

გიორგი გიგაური

„სოროსის ბუდეში გაზრდილმა სააკაშვილმა ყველაფერი გააკეთა რუსეთ-საქართველოს დაპირისპირებისათვის და აი, შედეგიც: ტერიტორიები ცალკე დავკარგეთ და სატრანზიტო ფუნქციაც - ცალკე!“

„მაჩვენეთ საბუთი, რომელ ვაქცინას აქვს გარანტია, რომ არაფერს დაგიზიანებთ?“

— 2021 წელი სერიოზული მოულოდნელობებისა და ცვლილებების წელი იქნება! ***— 2020 წლის ბოლო ინტერვიუში ამ სიტყვებით დაასრულა საუბარი მიხეილ ცაგარელმა. შეიძლება ითქვას, ახალი წელი წესიერად არც კი დამდგარა და საზოგადოება არაერთი მოულოდნელი ფაქტის პირისპირ აღმოჩნდა. თუ რას ურჩევს ასტროლოგი მიხეილ ცაგარელი პოლიტიკიდან წასულ ბიძინა ივანიშვილს და რას უქადის ვარსკვლავები შეერთებულ შტატებს, ამას ჩვენი ინტერვიუდან შეიტყობთ:***

მიხეილ ცაგარელი: მე ვიყავი პირველი, ვინც პოლიტიკიდან წასვლას ვურჩევდი, მაგრამ ეს ნაბიჯი უფრო ადრე უნდა გადაედგა!

— მერწყულის ზოდიაქოს, სადაც გამარჯვების პლანეტა იუპიტერი გადავიდა, მოულოდნელობების პლანეტა ურანი მართავს. ამიტომაც აღვნიშნე — **წელს ისეთი მოულოდნელი ფაქტების მომსწრენი ვიქნებით, რისი წარმოდგენა არც კი შეგვიძლიათ.** ძნელია, წინასწარ დაასახელო კონკრეტული ფაქტები, მაგრამ ის, რომ წინ კიდევ უამრავი სიურპრიზი, სენსაცია გველის, ამას კიდევ ერთხელ ვაანონსებ.

ჟურნალისტებს უამრავი სამუშაო გექნებათ. ძალიან ბევრი პოლიტიკოსი დაკარგავს თავის ადგილს და ბევრი ახალი სახე გამოჩნდება ქართულ პოლიტიკაში!

— ბატონო მიხეილ, არაერთხელ გითქვამთ, მათ შორის, ჩემთან ინტერვიუშიც, ბიძინა ივანიშვილის საქმე საჯარო პოლიტიკა არ არისო. როგორც ჩანს, თქვენი რჩევა გაითვალისწინა და რამდენიმე დღის წინათ პოლიტიკიდან წავიდა...

— დიახ, მე ვიყავი პირველი, ვინც პოლიტიკიდან წასვლას ვურჩევდი, მაგრამ ეს ნაბიჯი უფრო ადრე უნდა გადაედგა. ახლა, როცა მას წინ ოქროს ორი წელიწადი აქვს, გამარჯვების პლანეტა მის ზოდიაქოში გადავიდა და მომავალ წელს მფარველი ანგელოზიც შეუერთდება, ამ დროს იმ საქმისთვის თავის დანებება, რაც წლების განმავლობაში რუდუნებით აშენა, გაუგებარია. მას ახლა შეეძლო ბევრი სასიკეთო ნაბიჯის გადადგმა პოლიტიკური კუთხით — ოქროს სიტყვის თქმა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, **ბიძინა ივანიშვილს წინ არაჩვეულებრივი ორი წელიწადი აქვს, რაც 2012 წლის შემდგომ არ ჰქონია და შეიძლება, მთელი თავისი ცხოვრების მანძილზე აღარ ჰქონდეს.** ძალიან ბევრმა „ოცნებას“ მხარი სწორედ მისი ხათრითა და იმედით დაუჭირა.

— მიიჩნევს, რომ ხელისუფლება და პარტია საიმედო ადამიანების ხელში დატოვა...

— კი გვარწმუნებს, გადასარევ ჯგუფს ვტოვებ, რომელსაც არაფერი შეეშლებაო, მაგრამ რეალურად ხომ ყველამ ვიცით, „ოცნების“ სახე და „პარავოზი“ თავად ბიძინა ივანიშვილი იყო?! მის გარეშე ეს ჯგუფი რისი გამკეთებელია?! ვინ არის საიმედო — ჯანდაცვის მინისტრი **ტიკარაძე** თუ კულტურის მინისტრი **ჩხენკელი? ირაკლი კობახიძე** შეიძლება, პერსპექტიული კადრია, მაგრამ ახლა ის არის პოლიტიკაში ბავშვი, რომელსაც დაბრძენება სჭირდება.

ბიძინა ივანიშვილის მიერ დატოვებულმა ადამიანებმა უახლოესი ოთხი წლის განმავლობაში შეიძლება, მთელი მისი გაკეთებული საქმეები წყალში ჩაყარონ. არის კი იმის გარანტია, რომ გახარიასა და კობახიძეს შორის განხეთქილება არ დაიწყება და პარტია უარესად არ გაიხლიჩება? **კობახიძე, რომელიც საკმაოდ ამბიციურია, გგონიათ, გახარიას დღევანდელ პოპულარობას დიდხანს მოითმენს?** საქართველოში ლიდერები უყვართ. დღეს კი პარტიის სათავეში ის ადამიანები არიან, რომლებიც არაპოპულარულები არიან. **კობახიძე** და **ვოლსკი** არ არიან ის ფიგურები, რომელთაც საზოგადოება გაჰყვება, რომლებზეც შეიძლება სერიოზული იმედების დამყარება. თავად განსაჯეთ, რამდენად სახიფათო შეიძლება, იყოს ეს ყველაფერი პარტიისთვის.

„ბიძინა ივანიშვილს წინ არაჩვეულებრივი ორი წელიწადი აქვს, რაც 2012 წლის შემდგომ არ ჰქონია და შეიძლება, მთელი თავისი ცხოვრების მანძილზე აღარ ჰქონდეს!“

„ბატონო ბიძინა, რუხი კარდინალის ფუნქცია უნდა შეინარჩუნოთ!“

— გამოდის, ამდენი ნაშენები და ნაწვალები წყალს გაატანა?

— ბიძინა ივანიშვილის ეს გადაწყვეტილება მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება გასაგები, თუ მის მიერ დატოვებულ ჯგუფს კულისებიდან გააკონტროლებს.

ბატონო ბიძინა, კონტროლი არ უნდა დაკარგოთ პარტიაზე. თქვენი გადაწყვეტილება პოლიტიკიდან წასვლის შესახებ გამართლებული იქნება, თუ რუხი კარდინალის ფუნქციას შეინარჩუნებთ, შორიდან გააკონტროლებთ ჯგუფებს. ეს გაცილებით უკეთესი იქნება პარტიისთვისაც და ქვეყნისთვისაც!

— ამ პოლიტიკურ რეალობაში როგორ უნდა მოიქცეს გახარია? რა ნაბიჯები უნდა გადადგას, რომ პოპულარობაც შეინარჩუნოს და იმედებიც გაამართლოს?!

— სერიოზული ცვლილებები უნდა განხორციელოს. გაუგებარი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული მინისტრთა კაბინეტში — ყველაზე ძლიერი მინისტრი **თეა წულუკიანი** მთავრობას ჩამოაშორეს და ყველაზე სუსტები დატოვეს. წულუკიანს გაცილებით სერიოზული გადაწყვეტილებების მიღება შეუძლია.

პარლამენტი დღეს სანატორიუმს ჰგავს. დეპუტატების ნახევარი არ დადის, ნახევარს სძინავს, მხოლოდ რამდენიმე ადამიანი მუშაობს. წულუკიანი სანატორიუმში უნდა იყოს თუ სამინისტროში? იურიდიულ დეპარტამენტს **კახი კახიშვილი** არ ეყოფოდა? სადამდე უნდა ვუყუროთ, როგორ დასცინის ხალხი ჯანდაცვისა და კულტურის მინისტრებს? სადამდე უნდა იყოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ერთიანი? ან, საერთოდ, სად ჩაიკარგა ქართული კულტურა? **რა წინ გადადგმული ნაბიჯები ჰქონდა ისეთი განათლების მინისტრს, რომ ისევ შეინარჩუნა თანამდებობა?** ასე ქვეყანა წინ ვერ წავა, ბატონო პრემიერო! ეს შეცდომები გამოსასწორებელია!

— ახალი წელი კიდევ ერთი სკანდალური ფაქტით დაიწყო. თვით ამერიკის პრეზიდენტს დაუბლოკეს საინფორმაციო საშუალებები!

— სამყაროს არ ახსოვს, რაც ახლა ტრამპთან მიმართებაში ხდება. თვით ამერიკა და ევროპაც კი შოკშია. **ტრამპის ხელშია ბირთვული იარაღი, ამ დროს კი კაცს საშუალება არა აქვს, ხალხს მიმართოს. არ აპატიეს ანტიგლობალისტური გამოსვლები, ოჯახის ინსტიტუტის დაცვა** და ა.შ. გლობალისტებმა მიაღწიეს იმას, რაც უნდოდათ. უკვე იმის თაობაზეც ალაპარაკდნენ, რომ ტრანსგენდერების საამებლად აპირებენ ისეთი სიტყვების გაუქმებას, როგორიც არის დედა, მამა, ქალი, კაცი და ა.შ.

ჯერ სად ხართ, აწი გაიცნობთ **კამილა ჰარისს,** რომელიც ჯერ ჩუმად არის, არადა, ის არის მთავარი შემოქმედი იმისა, რაც ახლა ხდება ტრამპის ირგვლივ. ამერიკის მომავალი ვიცე-პრეზიდენტი **კამილა ჰარისი** დრაკონის წელიწადშია დაბადებული და ყველაზე საშინელი აზრების, იდეების მატარებელია. ბაიდენს არც კი დაესიზმრება ის, რაც ამ ქალის თავში იხარშება. მისი ხელდასხმით გაყალბდა ამერიკაში არჩევნები, რაც აქამდე არავის ახსოვს.

აქვე, ჩემს მთავრობას მინდა, მოვუწოდო — **არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვან არ-**

გაზეთი გამოდის COVID-19-ის ბიოტექნიკურ-დივერსიული პანდემიის ხანაში

კვირგვინოსნები

პაატა ზაქარეიშვილი, *პოლიტოლოგი*

ივანიშვილი ადგილობრივი არჩევნების შედეგებს დაელოდება. მანამდე არ დაბრუნდება. მას აინტერესებს, ადგილობრივ არჩევნებზე შიგნით გუნდი როგორ ჩამოყალიბდა — როგორც ნამდვილი პოლიტიკური ძალა, თუ ისევ ისეთი დოყლაპიები არიან, როგორებიც იყვნენ.

სჯობს, საიკაშვილმა თავი დაანებოს ოპოზიციას და დაეტიოს თავის ადგილას. „რეზონანსი“

გია ხუხაშვილი, *ექსპერტი*



კობახიძე ხელით სატარებელი ბავშვია და, თუ ბიძინა ივანიშვილის ზურგი არ იქნება, მას პარტიის შიდა კონიუნქტურიდან გამომდინარე, ვფიქრობ, თვითონ პარტიაში ექნება პრობლემა.

პოლიტიკაში არ ჩავერთვებოდი რომელიმე ძალის სასარგებლოდ ივანიშვილის წინააღმდეგ. დღეს ეს ვალდებულება მომეხსნა.

„ახალი თაობა“

გიგი უგულავა, *„ევროპული საქართველოს“ წევრი*

რომ არა ივანიშვილის დატოვებული სიტყვა, კობახიძეს უმრავლესობიდან გააგდებდნენ. ნებისმიერი „ქოცი“ ამომრჩევლის თვალში გახარია ტიპია, ხოლო კობახიძე — ღლაპი.

„რეზონანსი“

გედევან ფოფხაძე, *ყოფილი პარლამენტარი*

კობახიძის წარდგენა „ოცნების“ თავმჯდომარედ ნიშნავს, რომ პოლიტიკური ძალა უნდა წაიქცეს. **ივანიშვილის წასვლით ეს პარტია დამთავრდა.**

„რეზონანსი“

ზურაბ ჯაფარიძე, *პარტია „გირჩი — მეტი თავისუფლებისთვის“ ლიდერი*

გასაქცევად როდესაც ემზადებიან, აქტივებს აფორმებენ ოფშორულ კომპანიებზე; მე რაც ვნახე, პირიქით, ოფშორებიდან გადმოიტანა ფონდ „ქართუზე“.

„საქართველოს რესპუბლიკა“

„ჩვენ ახლა გვიკეთებენ პირველი შტამის ვაქცინას, რაც მეორე შტამზე ველარ იმუშავებს. ამიტომაც, ეს ყველაფერი არის ფუჭი თამაში, რომლის ერთადერთი მიზანია თხევადი ჩიპის შეყვანა ჩვენს ორგანიზმში!“



ჩევნების ელექტრონულად ჩატარება, რის შესახებაც ბოლო დროს გაკეთდა განცხადებები. ეს იქნება დიდი შეცდომა! იმის შემდეგ, რაც ტრამპს გაუკეთეს, როგორ იმეორებს ამას ჩვენი ხელისუფლება? არ რცხვენიათ? ბაიდენი ავადმყოფი კაცია, ჩათვალეთ ამერიკის ფაქტობრივი მმართველი ჰარისია. ორი წლის შემდეგ ბაიდენს პირად ჰოროსკოპში პრობლემები აქვს. **დიდია ალბათობა იმისა, რომ ჯანმრთელობის გაუარესების გამო ველარ შეძლოს შტატების მართვა და მისი თანამდებობა ოფიციალურად დაიკავოს კამილა ჰარისმა. წინ დიდი სიურპრიზებია!**



— გამოდის, გლობალისტების აღზევების ხანა დაიწყო?

— 2024 წლამდე ნამდვილად გაიმარჯვეს, თუმცა, ტრამპი მათ ასე ადვილად არ მოასვენებს. ეს არ არის ის პიროვნება, რომელიც გულხელდაკრეფილი იქნება. მას 70 მილიონმა ადამიანმა მისცა ხმა. **არ არის გამორიცხული, შეერთებული შტატები საერთოდ გამოვარდეს პოლიტიკის ორბიტიდან და დაკარგოს წამყვანი ქვეყნის ფუნქცია. არც ის არის გამორიცხული, მომავალში ტრამპმა მესამე პარტია შექმნას, რაც უპრეცედენტო ფაქტი იქნება ამერიკის ისტორიაში!**

ეს თამაში ჯერ დასრულებული არ არის. ნურც ის დაგვავიწყდება, რომ დღეს მსოფლიოში პანდემიაა და ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც ამ მოვლენებით მოგებული დარჩა, ჩინეთია.

შეერთებულ შტატებს შეეძლო ოქროს ხანის დაწყება ტრამპის ხელში, მაგრამ ეს შანსი ამერიკამ ხელიდან გაუშვა. სხვათაშორის, რამდენიმე წლის წინათ თქვენს გაზეთში აღვნიშნე, შავი მთვარე, მაცდუნებელი ძალა შეერთებული შტატების მხარეს გადაიხარა, ხოლო ნათელი ძალა ევროპა-რუსეთი-საქართველოსკენ წამოვიდა-მეთქი. დღეს უკვე ამ პროცესებს ვხედავთ.

ქრისტეს მოსვლამდე უნდა მოვიდეს ანტიქრისტე, რომელმაც უნდა აურიოს სიტუაცია. აი, ზუსტად ამ მოვლენის წინაშე ვდგავართ ახლა. ეს გლობალისტების ბოლო გასეირნებაა, თუმცა, ეს გასეირნება მსოფლიოს საკმაოდ ძვირად დაუჯდება!

— ამასობაში პანდემია გრძელდება და მით უფრო მეტად საუბრობენ ვაქცინაციაზე...

— პანდემია დიდხანს გაგრძელდება!. მინიმუმ ხუთი შტამია და ასე ადვილად არ დასრულდება. ნელ-ნელა ამ შტამებს მიეჩვევა სხეული და თვითონ გამოიმუშავებს ანტისხეულებს, როგორც ყველა სხვა გრიპის დროს ხდებოდა. ამაზე გაცილებით ძლიერი გრიპებიც ყოფილა. კიდევ ერთხელ ვამბობ — ჩვენ ახლა გვიკეთებენ პირველი შტამის ვაქცინას, რაც მეორე შტამზე ველარ იმუშავებს. ამიტომაც, ეს ყველაფერი არის ფუჭი თამაში, რომლის ერთადერთი მიზანია თხევადი ჩიპის შეყვანა ჩვენს ორგანიზმში. ახლახან საქსტატმა გამოაქვეყნა ოფიციალური ინფორმაცია — 2019, 2018, 2017 წლებში გაცილებით მეტი ადამიანი გარდაიცვალა საქართველოში სხვადასხვა დაავადებით, ვიდრე 2020 წელს. **რატომ არ იყო 2017 წელს საყოველთაო ვაქცინაციაზე საუბარი, როდესაც გაცილებით მძიმე გრიპი მძვინვარებდა?**

— და მაინც, ხალხი მოუთმენლად ელოდება ვაქცინას. არ სჯერა იმ თეორიების, რაზეც ახლა თქვენ საუბრობთ.

— ხალხს უნდა ტაშ-ფანდური, საკუთარ სიამოვნებაზე ფიქრობენ და ამის იქით არ იხედებიან. მაჩვენეთ საბუთი, რომელ ვაქცინას აქვს გარანტია, რომ არაფერს დაგიზიანებთ? იმაზე რატომ არ გაჰკივიან მასმედიით, რამდენი ადამიანი დაიღუპა უკვე ამ ვაქცინის შედეგად? თავად ვაქცინის შემქმნელები ამბობენ — ჩვენ არაფრის გარანტიას არ გაძლევთ, პასუხისმგებლობა მთავრობამ უნდა აიღოსო. ამაზე მეტი რაღა გითხრან? მთავრობა კი ცხადია, იმ დავალებას ასრულებს, რაც მასონური ჯგუფებიდან მოდის. ამ ჯგუფის ხელშია ჯანმო. **ხომ ნახეთ, რაც უქნეს დინების საწინააღმდეგოდ მოცურავე ტრამპს? საინფორმაციო საშუალებები დაუბლოკეს!** გუგლის კომპანიის ძირითად ჯგუფს დემოკრატები წარმოადგენენ, მათ ხელშია მთელი მედია.

— სხვათაშორის, როდესაც ტრამპს ტვიტერი გაუთიშეს, სხვა ჯგუფი გამოჩნდა, რომელმაც ტრამპის იდეების გავრცელება დაიწყო, მაგრამ ეს ჯგუფიც აიძულეს, გაჩერებულიყო.

— დიახ, ამ ყველაფრის უკან მასონური მაფია დგას, რომლის ერთ-ერთი წარმომადგენელიც გეიტსთან ერთად **სოროსი** გახლავთ. ამიტომ, ხალხნო, კიდევ ერთხელ დაფიქრდით, რა შედეგი შეიძლება, მოიტანოს ვაქცინამ —

თქვენი ტაშ-ფანდური დიდხანს არ გაგრძელდება, როცა მოუნდებათ, მაშინ გაგაგორებენ.

ანტიქრისტეს ჟამი დგას და გაიაზრეთ, ვის სამსახურში ხართ! **არ გაიკეთოთ ვაქცინა!**

კიდევ ერთხელ ვამბობ, ბოლო ოთხი წელი იქნება ყველაზე დიდი დაჯახების პერიოდი გლობალისტებსა და ანტიგლობალისტებს, შავ და თეთრ ძალებს შორის. იქნება სირთულეები, პანდემიებით შეშინებები, მაგრამ **სამყარო ტრამპისნაირ ადამიანებს გამოაჩენს და 2024-2025 წლებისთვის ბევრი რამ უკეთესობისკენ შეიცვლება!**

ესაუბრა

ნატო ფოცხიშვილი

გაზეთი გამოდის COVID-19-ის ბიოტექნიკურ-დივერსიული პანდემიის ხანაში

კვირგვინოსნები

თორნიკე შარაშენიძე
ექსპერტი საერთაშორისო საკითხებში

ოპოზიციას არ სურს, აღიაროს, რომ ბიძინა ჭკვიანია. აგერ მე და აგერ თქვენ — ისე მოვა გაზაფხული, არაფერი განსაკუთრებული არ მოხდება. სამწუხაროდ, გაჭირვება იქნება, მაგრამ გაჭირვების გამო ქუჩაში გამოვარდნილი ხალხი მე არ მახსოვს. **ხალხი ქუჩაში გამოდის უსამართლობის გამო. უსამართლობაში, როგორც ჩანს, „ოცნებამ“ ნაცმოძრაობას ვერ აჯობა.**

„ახალი თაობა“

სოსო ცისკაძე
პოლიტოლოგი



პარტიის ლიდერი როდესაც მიდის პარტიიდან, მშვიდ ნოტზე არასდროს ამბობს, ხელისუფლებაში თქვენზე უკეთესი პარტია მოვაო. არ გამოვრიცხავ, ივანიშვილმა ოდესღაც მეორე პარტიის შექმნა გადაწყვიტოს.

„ახალი თაობა“

შოთა მალაშხია
ქრისტიან-კონსერვატიული პარტიის თავმჯდომარე

რიგგარეშე არჩევნები აუცილებლად იქნება. აზვირთებული ხალხის რისხვას ვერაფერი შეაჩერებს. ეს უუნარო პარლამენტი მალე დაამთავრებს თავის ვადას.

„ახალი თაობა“

მამუკა გიორგაძე
სახალხო პარტიის ლიდერი

ნაციონალურ მოძრაობას ახალი თავმჯდომარე ჰყავს, მაგრამ სააკაშვილი არავის წინ წამოწევას არ დაუშვებს. ის სხვა პოლიტიკურ ლიდერებს არ გაახარებს. ეშინია, რომ სხვა მას გადააგდებს. ესეც საბჭოთა ტრადიციაა. **თვითონაც ასე მოექცა შევარდნაძეს.**

„ახალი თაობა“

გიგი წერეთელი
„ევროპული საქართველოს“ ერთ-ერთი ლიდერი

ივანიშვილის პოლიტიკიდან წასვლა კიდევ უფრო შეამცირებს მმართველი პარტიის მხარდამჭერას და გაზრდის ოპოზიციურ ელექტორატს.

„რეზონანსი“

სააკაშვილის დროშის დღე

„ქართული ოცნება“ პოლიტიკური სამარისკენ ისე მიცოცავს, ვერც სააკაშვილის დროს შეელია და ვერც სააკაშვილის პარტიულ დროშას!

კაცმა არ იცის, სააკაშვილის ხუთჯვრიან დროშაზე წერილს უკვე მერამდენედ ვწერთ, მაგრამ იმდენად, რამდენადაც საქმე ეხება ჩვენი დროის ერთ-ერთ ყველაზე უფრო დიდ უტიფრობასა და უსინდისობას, თავიდანვე ვაცხადებთ, რომ ამ თემაზე ჩვენ კიდევ ბევრჯერ მოგვიწევს ლაპარაკი!

14 იანვარს, ძველით ახალ წელს, საქართველოში **სახელმწიფო დროშის დღე** აღინიშნა. ეს დღესასწაული სააკაშვილმა 2012 წლის 14 იანვარს, ნაცრეჟიმის უკიდურესი ყროლებისა და ხრწნილების ჟამს გამოიგონა, როცა ომიც წაგებული ჰქონდა, ჰალსტუხიც დაღეჭილი, ჟვანიაც და პატარკაციშვილიც მოკლული, სანდრო გირგვლიანიც დაჩეხილი, 26 ათასი მამაკაციც გაუპატიურებული, 7 ნოემბრისა და 26 მაისის აქტივისტებიც ნაჟეჟი და ნაწამები, ხოლო შავი ზღვის აკვატორიაში გახსნილი წყალქვეშა სასაფლაო გვამებით გადაჭედილი!

2012 წლის 14 იანვარს **ნინა წქრიალაშვილს სააკაშვილის ხუთჯვრიანი დროშა უკვე ბიუსტჰალტერად ჰქონდა გადაკეთებული** და კამერების წინ ურცხვად პოზირებდა. რაც შეეხება **ელისტრაკო კილაძეს,** როგორც ბოროტი ენები ამბობენ, მაშინ ერთი ძინძგლიანი საწმერთულის გარდა სხვა არაფერი ებადა და ქუთაისში, საღორიის ტყეში, ხეზე გარჩენილ სააკაშვილის გახუნებულ პარტიულ დროშას ეძებდა, რათა მისგან თბილისში წამოსასვლელი პაჭანიკებიანი ნიფხავი შეეკერა...

მოკლედ, „ქართული ოცნება“ პოლიტიკური სამარისკენ ისე მიცოცავს, ვერც სააკაშვილის დროს შეელია და ვერც სააკაშვილის პარტიულ დროშას!

ვაგლახ, რომ ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკურმა გუნდმა უარი არ თქვა სააკაშვილის იმ დროსა და დროშაზე, რომელიც საქართველოს ისტორიაში ერის გახრწნის, დაცემის, ტერიტორიული ნგრევისა და კაცის მიერ კაცის გაუპატიურების სიმბოლოა.

ეს არის სააკაშვილის დამნაშავე პარტიის დროშა, რომელსაც არავითარი ისტორიული საფუძველი არ გააჩნია და ცრუობს ყველა ისტორიკოსი და ჰერალდიკოსი, რომელიც გვარწმუნებს, რომ, თურმე, 1325 წლიდან მოყოლებული საქართველოს ტერიტორია ევროპელი მოგზაურებისა და ზღვაოსნების მიერ სწორედ ხუთჯვრიანი დროშებით იყო აღნიშნული.

ევროპულ საზღვაო რუკებზე, ანუ პორტულანებზე ხუთჯვრიანი დროშით აღნიშნული იყო ყველა ის ტერიტორია, სადაც **რომის კათოლიკურ ეკლესიას თავისი მისია ჰქონდა გახსნილი.**

ბავშვმაც კი იცის, რომ, როცა საქართველოს მეფე **გიორგი ბრწყინვალე** გაძლიერდა, 1329 წლის 6 თებერვალს **რომის პაპმა იოანე ოცდამეორემ** სმირნაში, ანუ თურქულ იზმირში მდებარე რომის კათოლიკური მისია საგანგებო ბულით თბილისში გადმოიტანა. შესაბამისად, ამ პერიოდიდან მოყოლებული, რა თქმა უნდა, საქართველო რომმა მაშინდელი მსოფლიოს რუკებზე ხუთჯვრიანი დროშით მონიშნა, როგორც კავკასიასა და მთელ წინა აზიაში მისი მისიის ცენტრი.

არ არსებობს არავითარი წყარო და დოკუმენტი იმის დასამტკიცებლად, რომ საქართველოს სახელმწიფო დროშა — „გორგასლიან-დავითიან-თამარიანი“ სააკაშვილის პარტიული დროშის იდენტური იყო. ერთ-ერთი ცნობის მიხედვით, **„გორგასლიან-დავითიან-თამარიანის“ უკანასკნელი ნიმუში საქართველომ 1828-1829 წლის რუსეთ-თურქეთის ომის დროს დაკარგა, როცა კონტაპრუწა იმერელმა აზნაურებმა საქართველოს ისტორიული დროშა გამოიტანეს და მისი წინამძღვრობით თურქების წინააღმდეგ ახალციხეზე გაილაშქრეს.** ერთ-ერთ შეტაკებაში თურქებმა იმარჯვეს და სხვა სამხედრო ალაფთან ერთად ხელთ იგდეს საქართველოს ისტორიული დროშის სწორედ ის უკანასკნელი ეგზემპლარი, რომელიც ქართველმა ისტორიკოსებმა და მკვლევარებმა თანამედროვე თურქეთის არქივებსა და მუზეუმებში უნდა ეძებონ!

მოკლედ, **დღევანდელი სახელმწიფო დროშა სინამდვილეში არის სააკაშვილის პარტიული დროშა, რომელსაც სააკაშვილი ჯერ კიდევ „ვარდების რევოლუციამდე“ თბილისის საკრებულოს სახურავზე დაარბენინებდა, ხოლო ამის შემყურე შევარდნაძე და მისი ამალა მოსალოდნელი პოლიტიკური პროცესების განვითარების მოლოდინში საეჭვოდ გატრუნულიყვნენ და არად აგდებდნენ ცნობილი გურამ შარაძის ღაღადისსა და პროტესტს იმის შესახებ, რომ სააკაშვილმა ნაცმოძრაობის პარტიული დროშა თბილისსა და დანარჩენ საქართველოს თავზე დაამხო.**

ის ფაქტი, რომ დღევანდელმა ხელისუფლებამ სააკაშვილის დროშის დღე ასე პომპეზურად აღნიშნა, ალბათ, იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ისევ **სააკაშვილის დროში** ვცხოვრობთ და 2012 წლის 1 ოქტომბრის ისტორიული გამარჯვება დიდი ტყუილი იყო!

წარმოვიდგინოთ, რა იქნებოდა დღევანდელი გერმანია, **კონრად ადენაუერის** მთავრობას ჰიტლერის ფაშისტური სვასტიკა და არწივი გერმანიის გერბსა და დროშაზე რომ დაეტოვებინა?

მას შემდეგ, რაც ნაცმოძრაობა აძალლდა, ძნელად თუ წარმოიდგენდა ვინმე, რომ „ქართული ოცნება“ სააკაშვილის დროშით ისევ სააკაშვილის დროში გვაცხოვრებდა... სამაგიეროდ, მივიწყებული და მიგდებულია ის „შვინდისფერი“ დროშა, რომელიც დიდმა ივანე ჯავახიშვილმა შექმნა, რომლითაც 1924 წლის აჯანყება მოხდა, რომლითაც 1942 წელს „სამანელები“ იბრძოდნენ და რომლითაც ზვიად გამსახურდიამ საქართველოს თავისუფლება გამოაცხადა.

თავმოყვარე ხელისუფლება სააკაშვილის პარტიულ დროშას 2021 წლის 14 იანვარს დადიანების სასახლიდან, პრეზიდენტის სასახლიდან, პარლამენტის კენწეროდან, მთავრობის ადმინისტრაციის შენობიდან და სვანეთის კოშკებიდან არ გადმოფენდა... **რაკი გადმოფინეს, ე.ი. ამ საჯაყი საქმის ინიციატორები და მქმნელები ცხოვრობენ სააკაშვილის დროში, რომლებსაც სურთ, საქართველომ სწორედ სააკაშვილის პარტიული დროშით დაიპყროს დემოკრატიის, სამხედრო ძლიერებისა და ეკონომიკური აყვავების მწვერვალები!**

ელისტრაკო კილაძე ქალწულობაში უფრო ადვილად აღდგება, ხოლო „კესარია“ დაფეხმძიმდება, ვიდრე სააკაშვილის დროში ჩარჩენილი და სააკაშვილის პარტიულ დროშაზე მლოცველი ცრუ პოლიტიკური ელიტა საქართველოს მშვიდობას, ერთიანობასა და სიკეთეს მოუტანს!

დიტო ჩუბინიძე

2012 წლის 14 იანვარს **ნინა წქრიალაშვილს სააკაშვილის ხუთჯვრიანი დროშა უკვე ბიუსტჰალტერად ჰქონდა გადაკეთებული** და კამერების წინ ურცხვად პოზირებდა. რაც შეეხება **ელისტრაკო კილაძეს,** როგორც ბოროტი ენები ამბობენ, მაშინ ერთი ძინძგლიანი საწმერთულის გარდა სხვა არაფერი ებადა და ქუთაისში, საღორიის ტყეში, ხეზე გარჩენილ სააკაშვილის გახუნებულ პარტიულ დროშას ეძებდა, რათა მისგან თბილისში წამოსასვლელი პაჭანიკებიანი ნიფხავი შეეკერა...

წარმოვიდგინოთ, რა იქნებოდა დღევანდელი გერმანია, კონრად ადენაუერის მთავრობას ჰიტლერის ფაშისტური სვასტიკა და არწივი გერმანიის გერბსა და დროშაზე რომ დაეტოვებინა?

მაია ნიკოლეიშვილი: ქართულ ოპოზიციას მარტოობის 100 წელი დაუდგა – დიდხნიანი წვიმებითა და ცუდი ამინდებით!

გასულ კვირას ბიძინა ივანიშვილის განცხადებას პოლიტიკიდან წასვლის შესახებ ეხმაურება დამოუკიდებელი ექსპერტი და ფსიქოლოგი მაია ნიკოლეიშვილი:

— ძალიან დამაბნია პოლიტიკიდან ბიძინა ივანიშვილის წასვლამ, თუმცა, თავიდანვე ამბობდა, რომ მისთვის პოლიტიკაში მოსვლა მსხვერპლის გაღება იყო. იქნებ რაღაცის სანაცვლოდ ახლაც მსხვერპლის გაღება უწევს? ეჭვი არ მეპარება, რომ ეს ნაბიჯი საქართველოს საკეთილდღეოდ გადადგა. თუმცა, რა თქმა უნდა, სიმართლეც და მიზეზებიც მხოლოდ მან იცის.

— უშვებთ, რომ ბიძინა ივანიშვილის გადაწყვეტილება მის ფინანსებს უკავშირდება?

— „ქართუ ფონდს“ ბიძინა ივანიშვილმა ისეთ ასაკში გადასცა თავისი ქონება, როდესაც არც ანდერძს წერენ და არც ქონებას ანაწილებენ. ყველა ოპერაცია, რაც კი „ქართუ ფონდში“ განხორციელდება, ისევ ქველმოქმედებას მოხმარდება — ასეთი რამ არავის გაუკეთებია. ისიც ცნობილია, რომ დიდი ფინანსების მქონე ადამიანები ნაკლებ თავისუფლები არიან და იქნებ ივანიშვილმაც თავისი ფინანსური კაპიტალის მოცილებით სწორედ მასზე ზემოქმედების ბერკეტები ჩამოიცილა და ზეწოლისაგან გათავისუფლდა?!

როგორც ჩანს, მის ფინანსებზე კულუარული ზეწოლა იყო, მან ეს ტვირთი მოიხსნა და მძევლად არავის ჩაბარდა. ყურადღება მიაქციეთ, რა თქვა: **როდესაც ეს რესურსი საქართველოს გადავეცი, ის კიდევ უფრო მეტად ჩემი გახდა, ვიდრე მანამდე, სამუდამოდ საქართველოს რჩება და მეც საქართველოს ნაწილი ვარო.**

— ქალბატონო მაია, ბიძინა ივანიშვილი პოლიტიკიდან გულნატკენი წავიდა?

— გამიკვირდებოდა, გულნატკენი რომ არ ყოფილიყო. რა სიბინძურეც მასზე და მის ოჯახზე ვრცელდებოდა, წყევლიდნენ მის შვილებსა და შვილიშვილს. როცა კახი კალაძე ფეხბურთიდან წავიდა, მთელი სტადიონი „კალას“ ყვიროდა, ტაშით გააცილეს და ნუთუ ივანიშვილს არ ეკუთვნოდა პატივისცემა? ცხადია, გულნატკენი დარჩა.

ჩემს მეუღლეს ვკითხე, როგორ გავაცილეთ ეს ადამიანი პოლიტიკიდან-მეთქი?! ჩემმა მეუღლემ მიპასუხა: როგორც არსაკიძეო. ივანიშვილისათვის მარჯვენა არ მოუჭრიათ, მაგრამ რაც აკადრეს, ამის ტოლფასია!

— როგორც ჩანს, არც „ქართული ოცნება“ იყო ბოლომდე დარწმუნებული, რომ ბიძინა ივანიშვილი მათ გუნდს დატოვებდა...

— „ქართულმა ოცნებამ“ იცის, რომ არჩევნებში ივანიშვილმა გაიმარჯვა. ასევე, გიორგი მარგველაშვილის განცხადების მიუხედავად, რომ თითქოს წლების წინათ საპრეზიდენტო არჩევნებში გაიმარჯვა, მაშინაც ხალხმა ბიძინა ივანიშვილს მისცა ხმა და არა მას. ასე რომ, ბიძინა ივანიშვილი პოლიტიკაში წარმატებული ფიგურა იყო და ვთვლი, რომ ახლა მემკვიდრეობაც ძლიერი დატოვა. ისე კი, თუ „ქართულ ოცნებაში“ ორი საპირისპირო ჯგუფი ჩამოყალიბდება, ამაშიც ცუდს ვერაფერს ვხედავ.

— ოპოზიციას ძალიან ეწყინა ბიძინა ივანიშვილის წასვლა...

— საყრდენი გამოეცალათ — მთელი პოლიტიკური აქტივობის პროგრამა ბიძინასკენ ჰქონდათ მიმართული, მისი მოთმინების იმედი ჰქონდათ და სანამ აზრზე მოვლენ, ვის ებრძოლონ, ბუშტივით ჰაერში იფრენენ. ხელისუფლება სხვა რეალობაშია, ისინი კი 2003 წელში არიან ჩარჩენილნი, ქუჩებში კომბლებითა და ბოქლომებით დარბიან, ცესკოსთან რკინის კედელს ქვებს ურტყამენ...

„როგორც ჩანს, ბიძინა ივანიშვილის ფინანსებზე კულუარული ზეწოლა იყო, მან ეს ტვირთი მოიხსნა და მძევლად არავის ჩაბარდა!“

— ნინო ბურჯანაძემ ბიძინა ივანიშვილის — როგორც მილიარდერის, ჭორვილაში ცხოვრება შეშლილობასთან გაიგივა...

— პოლიტიკოსი იმას რომ იტყვის — სოფელში ცხოვრება შეშლილობას უტოლდებაო — იმას კავშირი არა აქვს გონიერებასთან, არც სახელმწიფოებრიობასთან, არც დიპლომატიასთან, არც კონფლიქტების მოგვარების უნართან! თუ კარგი ტიპი ხარ, ესე იგი, დიდი ქალაქიდან უნდა იყო?

ბურჯანაძის მხრიდან ეს იყო ძალიან ცუდი გამონათქვამი. თბილისში დავიბადე და გავიზარდე, მაგრამ ჩემთვის ყოველთვის საამაყოა ის დაწყებითი სკოლის ხის შენობა, სადაც მამაჩემი სწავლობდა. ბებიაჩემი, რომელიც ცდილობდა, რომ მის შვილს მჭედლობა ესწავლა, აკადემიკოსი გახდა.

მერე რა, რომ იქ არ დავბადებულვარ, მე ჩემი გენეტიკით ვამაყობ, იმ ვაზსაც აღელვებით ვეფერები, ჯერ კიდევ ბაბუაჩემმა რომ ჩაყარა. ეს არის გენეტიკის ძალა და როცა შენ ამას გაურბიხარ, ესე იგი, კომპლექსები გაქვს. ბიძინა ივანიშვილმა 90-იან წლებში რუსეთში კაპიტალი დააგროვა, პარიზში იცხოვრა, წარმატებული ადამიანია, ხოლო ჭორვილა მისთვის მამისა და წინაპრების სავანეა.

— გიორგი ვაშაძემ განაცხადა — კარგი იქნება, თუ სააკაშვილიც, ივანიშვილის მსგავსად, პოლიტიკიდან წავაო...

— ეს ადრე უნდა ეთქვა, მაგრამ სააკაშვილი პოლიტიკიდან ისედაც წასულია და რას მისჩერებიან? ივანიშვილი სააკაშვილისაგან სწორედ იმით განსხვავდება, რომ მას ძალაუფლება არ ხიბლავს, ხოლო სააკაშვილი ძალაუფლების გამო ყველაფერზეა წამსვლელი.

— დაბოლოს, ივანიშვილის გარეშე, და თანაც ამერიკის პრეზიდენტის პოსტზე ბაიდენის მოსვლის შემდეგ, რამდენად შეძლებს „ქართული ოცნება“ პოზიციების შენარჩუნებას?

— ოპოზიციამ თავისი ოცნება ბაიდენთან დაკავშირებით თავისთვის დაიტოვოს. ამერიკაში ინსტიტუტები მუშაობენ და არა ლიდერები, ისინი მხარს უჭერენ ქვეყნებს და არა პერსონებს, ამიტომ არა მგონია, ამერიკამ კავკასიაში თავის დასაყრდენს — საქართველოს დარტყმა მიაყენოს. ასე რომ, **ქართულ ოპოზიციას მარტოობის 100 წელი დაუდგა — დიდხნიანი წვიმებითა და ცუდი ამინდებით. კარგი იქნებოდა, ოქროს თევზების კეთება მაინც რომ შესძლებოდათ...**

ესაუბრა
ქეთევან ხამიცაშვილი

ქეთევან კიკნაძე: ბიძინა ივანიშვილმა არ დაუშვა, რომ ქართველი მსახიობი შიმშილისაგან სცენაზე წაქცეულიყო, ლექტორი – ლექციაზე, ხოლო დასუსტებული ქართველი სპორტსმენისათვის – მსოფლიო სპორტის კარი დაეხურათ!

„ბიძინა ივანიშვილი პოლიტიკაში არ დაბრუნდება, მაგრამ, მჯერა, თუ რაიმე გაჭირვება შეიქმნება, ჩვენ გვერდით აღმოჩნდება!“ — ამბობს ცნობილი მსახიობი ქეთევან კიკნაძე და ხმამაღლა აცხადებს:

— ბიძინა ივანიშვილმა დაამტკიცა, რომ კაცური კაცია და სიტყვის ფასი იცის. ვინც მას ებრძვის და ებრძოდა, ვერ მიხვდა, რომ მას თავისი გზა უკვდავებისაკენ უკვე გაკვალული აქვს. როცა ტელევიზორში დენდროლოგიურ პარკს ვუყურებდი, ცხარე ცრემლით ვტიროდი, მსოფლიო შემოვლილი მაქვს და მსგავსი არაფერი მინახავს. არადა, ეს ყველაფერი ხომ ჩვენი შვილებისათვის შექმნა, ხოლო, ვისაც ამის დანახვა არ უხარია, არც კი ვიცი, რა ვუთხრა! რამდენს შეუნარჩუნა სიცოცხლე... **დღეს რომ სული მიდგას, ჩემს შვილებსა და შვილიშვილებს რომ შევხარი, სწორედ ბიძინა ივანიშვილის დამსახურებაა და რამდენია კიდევ ჩემნაირი.** მთელი კაცობრიობა სიცოცხლის გახანგრძლივებისათვის იბრძვის და შრომობს და რატომ არ უფასებენ ამას ბიძინა ივანიშვილს?! ნეტავ, არსებობდეს ისეთი სიტყვა, რაც მადლობას გადააჭარბებს. ეს მარტო ჩემი აზრი არ არის, ეს არის მრავალი ხელოვანისა თუ მეცნიერის პოზიცია.

— ბიძინა ივანიშვილის მიმართ იყო ასეთი მოსაზრებაც — ხელოვანთათვის გაწეული დახმარების გზით მათი თანადგომა მოიპოვაო.

— ბიძინა ივანიშვილი ხელოვან ადამიანებს დახმარებას უწევდა გაცილებით ადრე, სანამ „ქართული ოცნება“ შეიქმნებოდა. მან ისინი შიმშილისაგან სიკვდილს გადაარჩინა, რადგან ესმოდა, რომ შიმშილისაგან დასუსტებული მსახიობი შეიძლება, სცენაზე წაქცეულიყო! მსახიობს მისცა საშუალება, კარგად ჩაეცვა და თუნდაც სტუმრად მისული, მასხრად ასაგდები არ გამხდარიყო. ივანიშვილმა იცოდა, რომ არც უმაღლესი სასწავლებლის პედაგოგი — ლექტორი უნდა წაქცეულიყო ლექციაზე და მომავალი თაობა ღირსეულად აღეზარდა. ნუთუ, ვინმე იქნებოდა იმით ბედნიერი, რომ წაქცეული მსახიობი ან ცხოვრებისაგან დამცირებული ლექტორი ენახა? ანდა, განა ის იქნებოდა კარგი, რომ ქართველი სპორტსმენებისათვის მსოფლიო სპორტის კარი მიეხურათ? მიპასუხონ — ქართველი მეცნიერების დახმარებაა დანაშაული თუ მათი სიცოცხლის შენარჩუნებისათვის ზრუნვა? მაშინ რა შეფასებას ვაძლევთ იოსებ ჟორდანიას საქციელს, რომელმაც საკუთარი სიცოცხლის ფასად ბავშვი გადაარჩინა? სიკეთის დანახვის უნარი რატომ დავკარგეთ?

— რა პასუხი გაქვთ ნინო ბურჯანაძის შეფასებაზე ბიძინა ივანიშვილის მისამართით — ნორმალური ფსიქიკის ადამიანი 15 წელი ოჯახს ჭორვილაში არ აცხოვრებდაო?

— მხოლოდ ეს:

გაიხარე, ჩემო ბიძინა, დიდო მამულიშვილო, არასოდეს გაგიცია პასუხი იმ ბოროტებისათვის, რაც კი შენ წინაშე იკადრეს, ღმერთმა დაგაკისრა სიკეთის ქმნის უნარი და ეს დავალება პირნათლად შეასრულე. იმრავლოს შენმა მონაგარმა და გაგაძლიეროს უფლის სიყვარულმა!

ხალხი არაფერს ივიწყებს და ზემოხსენებულ სიტყვებს ნინო ბურჯანაძეს კიდევ ბევრჯერ გაახსენებს! სამწუხაროდ, ძალიან ბევრი აღმოჩნდა სამშობლოს გამყიდველი, ზოგიერთს ყველა სადავე ხელში ჰქონდა, მაგრამ აგური აგურზე არ დაუდვია!

— უნდა წასულიყო თუ არა ბიძინა ივანიშვილი პოლიტიკიდან?

— გული მეტკინა, თითქოს დავობლდით, მაგრამ პატივი უნდა ვცეთ მის გადაწყვეტილებას. მგონია, რომ ისეთი ძლიერი გუნდი დატოვა, იმედებს გაამართლებს. ვთვლი, რომ პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია ჩვენი მონაპოვარია, საქართველო უყვარს და საქართველომაც შეიყვარა. არ დაგავიწყდეთ, ყველაზე დიდი ჯილდო ხალხის სიყვარულია და ყველაზე მეტად ეს მსახიობებს გვესმის...

ირაკლი კობახიძეც ძალიან ნიჭიერია, მჯერა, რომ გაამართლებს და ქვეყანას კარგად წარუძღვება. „ქართული ოცნების“ მხარდამჭერი ვარ, ბევრი რამ მომწონს, შეცდომებიც დაუშვიათ, მაგრამ სხვაგვარად საქმე არ კეთდება. ახლა პანდემიაა, ადამიანების სიცოცხლის გადარჩენისათვის იბრძვიან და ოპოზიცია ცეცხლს ნუ აღვივებს. ქვეყანა უნდა დალაგდეს!

ესაუბრა
ქეთევან ხამიცაშვილი

ამაზე მეტი ცენზურა რაღა გინდა?!

6 იანვარს ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნების სადავო შედეგების კონგრესში განხილვისას კაპიტოლიუმში პროტესტანტების შეჭრის შემდეგ, ყველა სოცქსელმა მოქმედი პრეზიდენტი ტრამპი დაბლოკა! მიზეზი ასე აიხსნა: 20 იანვრის ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაციის დროს მოსალოდნელი საფრთხეების თავიდან ასაცილებლადო!

ტრამპი დაბლოკეს **ფეისბუქზე, ტვიტერზე, ინსტაგრამზე, იუთუბზე, გუგლზე** და ა.შ. აი, ეს არის ამერიკელთა საამაყო **„სიტყვის თავისუფლება“ და „გამოხატვის თავისუფლება“** — ამერიკის კონსტიტუციის ლეგენდარული მეორე შესწორებით რომ იყო გარანტირებული!

და ეს **„თავისუფლება“** თავის კონსტიტუციანად ამერიკას კერძო კომპანიებმა გადააზიეს თავზე! **თუმცა, საქმეც იმაშია, რომ ეს, უბრალოდ, კერძო კომპანიები კი არა, კერძო ტრანსნაციონალური კომპანიებია, რომლებიც, როგორც ხედავთ, ამერიკის პრეზიდენტებსაც კი არაფრად დაგიდევენ და, ფაქტობრივად, მთელ მსოფლიოს საკუთარი ნება-სურვილის მიხედვით მართავენ!**

წარმოიდგინეთ, ტრამპის სოცქსელებში დაბლოკვამ თვით გერმანიის ულტრალიბერასტი კანცლერი **ანგელა მერკელიც** კი გააოგნა! მისი განცხადებით, **სოცქსელებში ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განუსაზღვრელი დროით დაბლოკვა „პრობლემატური საკითხია“** და თუმცა, ეთანხმება ტრამპის არამართებული პოსტების შესახებ გარკვეული ზომების მიღებას, ამბობს, რომ **გამოხატვის თავისუფლებაზე ნებისმიერი შეზღუდვა უნდა იყოს განსაზღვრული კანონით და არა კერძო კომპანიების მიერ!**

აშშ-ის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის დაბლოკვის შემდეგ სოციალური ქსელების გიგანტების — **ფეისბუქისა და ტვიტერის აქციები ჯამურად 51,2 მილიარდი დოლარით შემცირდა!** ინფორმაციას ამის შესახებ რესპექტაბელური საფინანსო-ეკონომიკური გამოცემა **„ბიზნეს ინსაიდერი“** ავრცელებს!

მაგალითად, 11 იანვარს, ორშაბათს, **ფეისბუქის** აქციების ფასი ბირჟაზე 4 პროცენტით დაეცა, 12 იანვარს კი — კიდევ 2,2 პროცენტით! სამშაბათს **ფეისბუქის** საბაზრო კაპიტალიზაცია 47,6 მილიარდი დოლარით იყო შემცირებული!

რაც შეეხება **ტვიტერს,** ამავე დღეებში მისი აქციები ჯერ — 6,4 პროცენტით, შემდეგ ისევ 2,4 პროცენტით დაეცა. **საერთო ჯამში, ტვიტერის საბაზრო კაპიტალიზაცია 3,5 მილიარდი დოლარით შემცირდა!**

„ბიზნეს ინსაიდერის“ ინფორმაციით, აქციების ფასმა, სავარაუდოდ, ინვესტორების ფაქტორის გამო იკლო, რომლებიც ფიქრობენ, **რომ ტრამპის გვერდების დაბლოკვა პლატფორმის მიმართ ინტერესს შეამცირებს! მაგალითად,** იმავე „ტვიტერზე“ დონალდ ტრამპს **88 მილიონი გამომწერი** ჰყავდა!

ამასობაში, ბაიდენის 20 იანვრისათვის დაგეგმილი საპრეზიდენტო ინაუგურაციისათვის ამერიკა ადუღებულ ქვაბს ემსგავსება! **კონგრესის ქვედა პალატაში ტრამპის იმპიჩმენტს 232-მა კონგრესმენმა დაუჭირა მხარი და მათ შორის ათი ტრამპის თანაპარტიელი რესპუბლიკელიც იყო! ტრამპის საბოლოო იმპიჩმენტს კი სენატის წევრთა ორი მესამედის თანხმობაც სჭირდება, რაც არარეალურია!**

ამ იმპიჩმენტის ამბავში ყველაზე საინტერესო ის იყო, რომ კენჭისყრისას კონგრესის შენობაში ათასამდე გვარდიელი ჰყავდათ მობილიზებული — ტრამპის მომხრე ხალხის კაპიტოლიუმში შეჭრის შიშით!

თუმცა, ყველაფერი ჯერ კიდევ წინ არის: **აშშ-ის გამოძიების ფედერალური ბიუროს დოკუმენტებით, მომდევნო დღეებში ქვეყნის 50-ვე შტატში შეიარაღებული საპროტესტო აქციების გამართვა იგეგმება! ამის შესახებ ინფორმაციას ტელეკომპანია „ეი-ბი-სი“ ავრცელებს!**

გავრცელებული ცნობით, ყველა შტატში საკანონმდებლო ორგანოებთან აქციები 16-დან 20 იანვრამდე იგეგმება, ვაშინგტონში აშშ-ის კონგრესის შენობასთან კი — 17-დან 20 იანვრამდე!

ამერიკული ტელეკომპანია ფედერალური ბიუროს შიდა დოკუმენტზე დაყრდნობით აცხადებს, რომ, თუ კონგრესი შეეცდება პრეზიდენტის გადაყენებას 25-ე შესწორებით, შეიარაღებული ჯგუფები დიდ აჯანყებას დაიწყებენ!

ბაიდენის 20 იანვრის ინაუგურაციის წინ (რომელსაც მოქმედმა პრეზიდენტმა ტრამპმა ბოიკოტი გამოუცხადა და თქვა, არ დავესწრებიო), თუ რა უმძიმესი მორალურ-ფსიქოლოგიური მდგომარეობაა ამერიკაში, ამ გასაოცარი ამბიდანაც ჩანს: **18 წლის ლიბერასტმა სტუდენტმა ჰელენა დიუკმა საჯაროდ დაასმინა ტრამპის მომხრე საკუთარი მშობლები, ბიძა და ბიცოლა ფედერალურ ბიუროსთან „კაპიტოლიუმის შტურმში“ მონაწილეობისთვის!** შემდეგ კი ფინანსურ სერვის GofundME-ზე ითხოვა ფინანსური დახმარება, კოლეჯში ფული მაქვს გადასახდელიო!

პავლიკ მოროზოვი ამერიკაშიც პოპულარულია, ოღონდ უკვე 21-ე საუკუნეში!

ტრამპთან და ქრისტიანულ ამერიკასთან მებრძოლი ეს **სოროსელ-ბაიდენისტი „დემონკრატები“** იმას კი ვერ ხვდებიან, რომ საკუთარი ხელით საბოლოოდ დაასამარეს „დასავლური თავისუფლების“ მითი, ათწლეულები რომ რუდუნებით ქმნიდნენ!

ჰოდა, აწი, ბებიათქვენ სოროსს და პაპიდათქვენ ბაიდენს მოუყევით ზღაპრები გამოხატვის უზენაეს უფლებაზე!

უკვე მთელმა მსოფლიომ გაიგო: **სოროსიზმი და ბოლშევიზმი, ლიბერალიზმი და ფაშიზმი — ტყუპი ძმები არიან!**

ტრამპმა ის მაინც გააკეთა, რომ ამ სატანისტებს სამარადჟამოდ ჩამოჰგლიჯა ნიღაბი და ყველას დაანახა ამათი ამაზრზენი, მახინჯი, ლპობით აქოთებული სახე!

აშშ-ის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის დაბლოკვის შემდეგ სოციალური ქსელების გიგანტების – ფეისბუქისა და ტვიტერის აქციები ჯამურად 51,2 მილიარდი დოლარით შემცირდა!

ჰოდა, ამ აქოთებული ლიბერასტული გვამისაგან საქართველოს გათავისუფლებაც ყველა ნორმალური ქართველის უპირველესი სახელმწიფოებრივი ამოცანა უნდა იყოს!

თუ არადა, მთელი მსოფლიო იხილავს, 20 იანვარს, ბაიდენის ინაუგურაციაზე, როგორ იმღერებს ამერიკის ჰიმნს ამ ცერემონიალზე პირადად ბაიდენის მიერ ოფიციალურად მიწვეული სატანისტურ რიტუალებში გამობრძმედილი პოპვარსკვლავი ლედი გაგა! აი, დიადი ამერიკის ჰიმნს რომ ამას ამღერებს, მართლაც, **საჩერნენკოდ** გახაზირებული ჯო ბაიდენი უნდა იყო!

გიორგი გიგაური

პავლიკ მოროზოვი აშშ-ში დღესაც პოპულარულია!

რამდენიმე დღის წინათ სოცქსელები პირდაპირ წალეკა ვიდეომ, სადაც ჩანს, რომ ახალქალაქში, სადაც ჯერაც თოვლი დევს, მდინარეში მამაო ახალშობილსა და კიდევ ერთ ბავშვს ნათლავს. ამას საზოგადოებაში არაერთგვაროვანი შეფასება მოჰყვა: თუ უმრავლესობა ილოცებოდა და უხაროდა, რამხელა მადლია, ქრისტეშობას მონათვლაო, მეორე ლიბერასტულმა ნაწილმა ლამის ანათემაზე გადაცემა მოითხოვა, ეს ბავშვების წამებაა და მათზე ძალადობააო!

ლიბერასტებმა ბავშვების მონათვლა ბავშვებზე ძალადობად გამოაცხადეს!

დიახ, სოროსელი ტვინმოღრეცილები პირდაპირ წერდნენ სოცქსელებში — ეს უნდა კანონით ისჯებოდეს, როგორც ბავშვზე ძალადობა, რადგან ფიზიკურად თუ ფსიქიკურად სტრესს ახდენს ბავშვზეო!

საქმე იქამდეც მივიდა, რომ **ახალქალაქისა და კუმურდოს მიტროპოლიტს, მეუფე ნიკოლოზს** მოუწია განმარტების გაკეთება: **„ეს არის ნათლობა სრული წესით, მოციქულების ტრადიციის მიხედვით. პირადად მე, შეძლებისდაგვარად, იშვიათი გამონაკლისების გარდა, 30 წელია, ასე ვნათლავ — გამდინარე ცივ წყალში და ჯერ არცერთი შემთხვევა არ მქონია მოსანათლის — პატარასი თუ დიდის — ავად გახდომისა. ცხადია, დასაშვებია მდგარი წყალი, თბილი წყალი, თბილი შენობა და წყალში სრული დაფვლის გარეშე, მხოლოდ წყლის სამგზის მიშხეფებით — ხშირად ასეც ხდება ხოლმე; მაგრამ სრული წესით ნათლობისა და სხვა ღვთისმსახურების აღსრულება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია...“.**

დიახ, მაშინ, როცა ადამიანი ფიქრობს, 40 დღის მონათლოს საკუთარი შვილი თუ 2 წლისა, ჩვენში არსებობენ **„ძალიან ევროპულად განათლებული და ცივილიზებულები“**, ვისაც სრულიად სერიოზულად მიაჩნია, რომ არათუ ცივ წყალში, არამედ, საერთოდ, ნათლობა ბავშვის უფლებების აშკარა დარღვევააო!

თურმე, სახარებაში თქმული: **„აღვიარებ ერთსა ნათლისღებასა, მისატევებლად ცოდვათა“** — შეუძლებელია, პატარა ბავშვს გააზრებული ჰქონდესო!

გეცნობათ, ეს „ოპერა“?!

დიახ, ეს ხომ იმავე „ოპერიდანაა“, რომლითაც არაერთ ევროპულ ქვეყანაში კანონით აკრძალეს ბავშვისათვის სქესის ჩაწერა, მერე რა, რომ მამაკაცისა თუ ქალის გენიტალიები აქვს, გაიზრდება და თვითონ გადაწყვიტოს, რომელი სქესისა არისო!

დიახ, **ეს იმავე „ოპერიდანაა“,** რომლის მიხედვითაც ევროპაში აიკრძალა დაბადების მოწმობაში „დედისა“ და „მამის“ გრაფები — **„მშობელი ნომერი ერთი“** და **„მშობელი ნომერი ორი“** უფრო ტოლერანტულია, რადგან ხომ შეიძლება, ბავშვს ერთნაირსქესიანი მშობლებიც ჰყავდესო!

და მალე ეს უკვე **ბაიდენის ამერიკაშიც** დაკანონდება — **„ასავალ-დასავალის“ წინა ნომერში უკვე ვწერდით, როგორ შეიტანა ბაიდენის თანამებრძოლმა და კონგრესის ქვედა პალატის სპიკერმა ნენსი პელოსიმ შესაბამისი კანონპროექტი შეერთებული შტატების უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში!**

დიახ, ეს არის ლიბერასტ-სატანისტების ღია ომი ქრისტიანობასთან! თანაც, ბავშვების ცივ წყალში ნათლობას ძალადობად მიიჩნევენ ისინი, **ვინც ტაშს უკრავს იუვენალურ იუსტიციას და ღარიბი მშობლებისაგან ბავშვების „განრიდებას“,** ანუ, თურმე, ეს არ ყოფილა ბავშვებზე ძალადობა და უდედმამოდ ბავშვების აღზრდა და მომრავლება ამათთვის „ნორმაა“!

ბავშვების ცივ წყალში ნათლობას ძალადობად მიიჩნევენ ისინი, ვინც ბედნიერებას არ მალავდა წმინდა მეფეების ხატებით გამოშვებულ პრეზერვატივებზე, ანუ, თურმე, ეს არ ყოფილა ბავშვებზე ძალადობა და ამათთვის მკრეხელობა „ნორმაა“!

ბავშვების ცივ წყალში ნათლობას ძალადობად მიიჩნევენ ისინი, ვინც ხმალამოღებული იბრძვის გეი-წყვილებისათვის ბავშვის აყვანის უფლების დაკანონებისათვის, ანუ, თურმე, ეს არ ყოფილა ბავშვებზე ძალადობა და ამათთვის სოდომია „ნორმაა“!

ბავშვების ცივ წყალში ნათლობას ძალადობად მიიჩნევენ ისინი, ვინც კლიტორისა და ანუსის ჩვენებით ვიდეოგანათლებას ემხრობა, ანუ, თურმე, ეს არ ყოფილა ბავშვებზე ძალადობა და ამათთვის ბავშვთა სექსუალური გარყვნა „ნორმაა“!

ეს ხომ ის სოროსის ბუნაგში გამოზრდილი ხროვაა, რომელიც ამტკიცებს, რატომ დაგყავთ, საერთოდ, ბავშვები ეკლესიაში, მათ „გაბურძგნილი მღვდლების ყურებას“ ხომ თამაში ურჩევნიათო?!

და უბედურებაც ის არის, რომ, თუ ამ სატანისტების სექტას წავუყრუეთ და ამათ „ცივილიზებულობას“ მივყევით, ესენი მართლა აგვიკრძალავენ ბავშვების დედაეკლესიის წიაღში მოქცევას — **აგერ, ზარ-ზეიმით მიღებულ „ბავშვთა კოდექსში“ პირდაპირ წერია, დაუშვებელია „ბავშვებზე მავნე ზემოქმედება“!**

დიახ, მართლმადიდებლობასთან ბავშვის დაკავშირებას ესენი „ბავშვზე ძალადობად“ დააკანონებენ!

აკი, ამათ უკვე აგვიკრძალეს მამის სახელი და ეროვნების გრაფა პასპორტებში!

აკი, სკოლებში აგვიკრძალეს კიდეც ქრისტიანული სიმბოლიკა და „მამაო ჩვენოთი“ ლოცვა!

და ჩვენ ამას შევეგუეთ, ანუ არამხოლოდ წინაპრების სული და ხსოვნა, ქრისტეც გავყიდეთ!

გიორგი გიგაური

ეს არის ლიბერასტ-სატანისტების ღია ომი ქრისტიანობასთან!

ლეკვი ძაღლისა სწორია?

საქართველოში პირველი მწვანე ლეკვი გაჩნდა

ქართულმა ტელევიზიებმა ამ საახალწლოდ რუბრიკით „საოცრებათა სამყაროში“ საქართველოში პირველი მწვანე ლეკვის დაბადების სენსაციური ამბავი გვამცნეს! ძუ ლეკვი, რომელსაც მწვანე ფერის გამო ცნობილი ჰოლივუდური მულტფილმის გმირის პატივსაცემად „გრინჩი“ დაარქვეს, სამცხე-ჯავახეთში, ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ივლიტაში, მესარკიშვილების ოჯახის ნაგაზს — ბომბორას გაუჩნდა!

როგორც „ტელეიმედმა“ ივლიტადან გაკეთებულ სიუჟეტში მოგვითხრო, მესარკიშვილების ბომბორას შვიდი ლეკვი გაუჩნდა და ერთი მაშინვე გამორჩეული და განსაკუთრებული ხასხასა **მწვანე ფერისა** იყო!

მას შემდეგ მესარკიშვილების ოჯახი მთელი რაიონიდან მწვანე ლეკვის სანახავად მისულ მნახველებს ვერ აუდის! **ის კი არა, არაერთმა ძაღლსაშენმაც კი შესთავაზა იშვიათი ლეკვის მიყიდვა, მაგრამ „გრინჩის“ პატრონები უარზე არიან, ანუ ჩვენს მწვანე ლეკვს მწვანე დოლარებზეც არ გავყიდითო!**

მესარკიშვილებმა ასევე უარით გაისტუმრეს ზოოპარკიც, რომელსაც მწვანე ლეკვი თავისთვის ძვირფას ბინადრად სურდა!

სპეციალისტთა განმარტებით, მწვანე ბეწვით დაბადებული ძაღლი ძალიან იშვიათია. გავრცელებული მოსაზრების თანახმად, ეს იმის შედეგია, რომ ლეკვი დედის საშვილოსნოში ყოფნისას მწვანე პიგმენტ **ბილივერდინთან** შედის კონტაქტში. მსგავსი შეფერილობის ლეკვები დაბადებულია აშშ-ში, დიდ ბრიტანეთსა და იტალიაში.

„იმედის“ სიუჟეტში ნათქვამი კი იყო, რომ ეს მწვანე ლეკვი მესარკიშვილების ოჯახში გაჩნდა, მაგრამ იმავე სიუჟეტში ალაპარაკეს მშვენიერი გოგონა, როსელსაც ტიტრებში წააწერეს:

„ხატია საქაშვილი — ძაღლის პატრონი“!

ჰოდა, გაურკვეველი დარჩა, ბოლო-ბოლო, მწვანე ლეკვი მესარკიშვილებს გაუჩნდათ თუ საქაშვილს?!

შესაძლოა, აქ არც არანაირი შეცდომა არ არის და მწვანე ლეკვი მართლაც მესარკიშვილების ოჯახში გაჩნდა და ეს გოგონა ხატია საქაშვილი ამ ოჯახის რძალია, რომელიც თავის ასე ცნობილ გვარზე დარჩა... **მოკლედ, გინდა თუ არა, ძალაუნებურად, მწვანე ლეკვისა და მიხეილ სააკაშვილის დამაკავშირებელი ასოციაციები გიჩნდება კაცს!**

რა თქმა უნდა, სააკაშვილი შინაური ცხოველებისადმი სიყვარულში შემჩნეული არასოდეს ყოფილა — სამაგიეროდ, არაერთი ორფეხა ავი ნაგაზი ჰყოლია და ჰყავს კიდეც!

თუნდაც, იმავე სამცხე-ჯავახეთიდან! ანდა, რატომაც არ შეიძლება, სააკაშვილის ძაღლი ვუწოდოთ იმავე **გიგა ბოკერიას,** რომელიც პათოლოგიური სისასტიკითა და გაუგონარი სიავით ემსახურებოდა თავის პატრონს!

რა, სააკაშვილის „ბალონკა“ ძაღლი დღემდე არ არის თუნდაც **სალომე სამადაშვილი,** ანდა — **თინა ბოკუჩავა**?!

თუმცა, მთავარი ძაღლი მაინც თავად მიხეილ სააკაშვილია — იმ ცნობილი ამერიკული გამოთქმისა არ იყოს, კი, ძაღლიშვილია, მაგრამ ჩვენი ძაღლიშვილიო!

მწვანე დოლარების მოყვარული სააკაშვილის მოგვარე გოგონას მშვენიერი მწვანე ლეკვი შესაძლოა, ნამდვილად არც კი იმსახურებდეს ცოფიანი ძაღლის — მიხეილის გვერდით მოხსენიებას, მაგრამ რას იზამ: **„სააკაშვილი და ძაღლი“, „სააკაშვილის ძაღლი“** თუ **„ძაღლთაპირი სააკაშვილი“** ისეთი პოლიტიკურად აქტუალური ასოციაციებია, გვერდს რომ ვერანაირად ვერ აუვლი!

წარმოიდგინეთ, მართლაც, როგორი ძაღლიშვილი უნდა იყო, რომ ძაღლთან ასოცირდებოდე!

როგორი ძაღლური ცხოვრებით უნდა იცხოვრო, რომ შენს ქვეყანაში მაინცდამაინც ძაღლებთან ასოცირდებოდე და შენს გაძაღლება-აძაღლებას ნატრობდნენ.

გიორგი გიგაური

ათასის წლის წინათ თუ „ასის წლის წინათ“ საქართველოსთვის სიკვდილი ღირდა, რადგან ქვეყანას გმირები მართავდნენ!

წინამდებარე წერილის სათაური ილია ჭავჭავაძის იმ ცნობილი პუბლიცისტური თხზულების სახელწოდების პერიფრაზია, რომელიც 1899 წლის 26 ნოემბერს გაზეთ „ივერიაში“ გამოქვეყნდა და რომელსაც ასე ჰქვია — „ასის წლის წინათ“... სწორედ ილიას „ასის წლის წინათ“ გახდა ჩვენი შთაგონების წყარო, რათა დაგვეწერა წინამდებარე წერილი — „ათასის წლის წინათ“ და ათი საუკუნის წინანდელი საქართველოსა და მაშინდელი მსოფლიოს მთავარი პოლიტიკური აქცენტები საზოგადოების სამსჯავროზე გამოგვეტანა.

ათასის წლის წინათ, 1021 წელს, საქართველოსა და ბიზანტიას შორის საშინელი სისხლისღვრა ატყდა. კერძოდ, 1014-1018 წლებში, როცა ბიზანტიის იმპერატორი **ბასილი მეორე კეისარი** (976-1025 წ.წ.) ბულგარელებს ებრძოდა, საქართველოს **მეფე გიორგი პირველი** (1014-1027წ.წ.), რომლის მხატვრული სახეც ქართველმა კლასიკოსმა კონსტანტინე გამსახურდიამ „დიდოსტატის მარჯვენაში“ შექმნა, სამხრეთ ტაოში შეიჭრა და ბიზანტიელებს ქართველთა ციხე-ქალაქები წაართვა. შეგახსენებთ, ეს ის ქალაქებია, რომლებიც 979 წელს ბიზანტიის იმპერიამ **დავით მესამე კურაპალატს** (966-1001წ.წ.) აჯანყებული სარდლის ბარდა სკლიაროსის დამარცხების საფასურად აჩუქა — ციხე ხალტოარიჭი და მასთან მდებარე კლისურა დასავლეთ ევფრატის ხეობაში; ჩორმაირის თემი მდინარე ჭოროხის სათავეებთან; კარინი, ანუ თეოდოსიოპოლი თავისი თემით, სევუკის ციხე მდინარე არაქსის სათავეებთან და აპაჰუნიქის პროვინციები აღმოსავლეთ ევფრატის ხეობაში — დღევანდელ დამცრობილ და გაუბედურებულ ჩვენს სამშობლო-ქვეყანას რომ ვუყურებთ, წარმოდგენაც კი ძნელია, სადამდე სწვდებოდა მაშინდელი საქართველოს საზღვრები...

988 წელს, როცა ბიზანტიის იმპერატორს მეორე სარდალი ბარდა ფოკა აუჯანყდა, ქართველები უკვე ფოკას მიემხრნენ. ბასილი კეისარმა ამ ომში გაიმარჯვა და მერე დიდძალი ლაშქრით დავით მესამე კურაპალატის სამფლობელოს მოადგა. დავით მესამემ ბიზანტიელებს პირობა მისცა, რომ მისი სიკვდილის შემდეგ მთელი მისი სამეფო ბასილი კეისრის ხელში გადავიდოდა. თუმცა, ისტორიკოსებს შორის ამ საკითხზე აზრთა სხვადასხვაობაა და მეცნიერები ვერ შეთანხმებულან, გარდაცვალების შემდეგ რომელ მიწებს უთმობდა **დავით ტაოელი** ბასილი ბულგართმმუსვრელს — მთელ სამეფოს თუ მხოლოდ იმ ციხე-ქალაქებს, რომელიც მან 979 წელს ბარდა სკლიაროსის დამარცხების საფასურად მიიღო? ასე იყო თუ ისე, ტაოს საზღვართან მომდგარი ბერძნები უომრად გაბრუნდნენ და სიამოვნებით დაუცადეს 1001 წლის დადგომას, როცა **დავით მესამე კურაპალატი** ძალზე საეჭვო ვითარებაში აღესრულა. მეთორმეტე საუკუნის სომეხი ისტორიკოსის მათეოს ურჰაეცის ცნობით, დავით მესამე კურაპალატი ეპისკოპოსმა ილარიონმა საძინებელში ბალიშით მოახრჩო.

აი, სწორედ ამ დროიდან მოყოლებული, ბიზანტიასა და საქართველოს შორის დიდი ჯახი ატყდა — ქართველობა დავითის სამფლობელოს, სავარაუდოდ, იმ „ზემონი ქუეყანანის“ არ თმობდა, რომელიც ბასილი კეისარმა 979 წელს ქართველებს სამხედრო დახმარების სანაცვლოდ უბოძა. ერთი სიტყვით, ზუსტად ათასის წლის წინათ, 1021 წელს, დღევანდელი ჩილდირის, ანუ პალაკაციოს ტბის პირას, სოფელ შირიმნთან გიორგი პირველსა და ბიზანტიელებს შორის დიდი ბრძოლა მოხდა. ქართველებმა თავდაპირველად მტერი უკუაქციეს, მაგრამ ბერძნები რიცხობრივად ბევრად გვჭარბობდნენ და ჩვენებმა წარმატების შენარჩუნება ვერ შეძლეს. ამიტომ ქართველებმა უკან დაიხიეს და მტრის სწრაფი გადაადგილებისთვის რომ ხელი შეეშალათ, ქართული ქალაქი ოლთისი გადაწვეს...

მტერი გიორგი პირველს დაედევნა, კოლა-არტაანი და ჯავახეთი გაანადგურა და თრიალეთსაც შეესია. გიორგი პირველმა კახელები და ჰერელები მოიშველია და ბრძოლისთვის მოემზადა... ზამთარი ახლოვდებოდა, ბიზანტიელებმა უცხო ქვეყანაში ხანგრძლივად დარჩენა და თანაც გენერალური ბრძოლა ვერ გაბედეს და საქართველოდან გადაიხვეწნენ. 1021 წელს შირიმნის ბრძოლაში ქართველები მტრის წინააღმდეგ გაერთიანებული ძალით გამოვიდნენ. ბიზანტიელებთან ბრძოლაში დაიღუპა კლდეკარის ერისთავი რატი ლიპარიტის ძე და ხურსი...

მართლმადიდებლობის ბურჯი — ბიზანტიის იმპერია მართლმადიდებელი ხალხების — ქართველებისა და ბულგარელების ხოცვა-ჟლეტაში ისე გაერთო, ბოლოს ყველაფერი ოხრად დარჩა და დღეს მსოფლიო მართლმადიდებელი ქრისტიანობის უპირველეს ტაძარში აია-სოფიაში თურქი მოლები ყივიან!

რუსეთის იმპერიაც ბიზანტიის იმპერიის საბედისწერო შეცდომებს იმეორებს და მართლმადიდებელ საქართველოსა და უკრაინას თავისუფლების გამოსჯის, როცა ერთსაც და მეორესაც ტერიტორიებს გლეჯს!

რით დასრულდება ეს ყველაფერი რუსეთისთვის, ვნახავთ!

არადა, ათასის წლის წინათ, ანუ 1021 წელს, კიევის რუსეთი 42 წლის იაროსლავ ბრძენის (1019-1054წ.წ.) **მართლაცდა ბრძნული პოლიტიკის წყალობით შენდებოდა, მშვენდებოდა და ყვაოდა.** 1037 წელს პაჭანიკების დამარცხების ადგილას იაროსლავმა აღაშენა წმინდა სოფიას ტაძარი, შექმნა კიევის ოქროს ჭიშკარი, შექმნა პირველი რუსული სამართლის ძეგლი — „რუსსკაია პრავდა“, შემოიმტკიცა რუსული მიწები და თავისი მახვილი ხაზარებისა და წარმართი ვოლხვების წინააღმდეგაც შემართა.

ერთ-ერთი წყაროს ცნობით, იაროსლავის დროს კიევში ოთხასი ეკლესია და რვა ბაზარი იყო. მთელი რუსეთის ისტორიაში **იაროსლავ ბრძენის** მმართველობის წლები ერთ-ერთი საუკეთესო და წარმატებული ეპოქა გახლდათ, როცა კიევის რუსეთის სამეფო სახლი, ფაქტობრივად, მთელი მაშინდელი ევროპის სამეფო დინასტიებს დაუნათესავდა. **იაროსლავ ბრძენმა მიაღწია იმას, რომ კიევის რუსეთის მიტროპოლიტად რუსი ილარიონი დანიშნა, რაც ბიზანტიის გაღიზიანებას იწვევდა, მაგრამ კონსტანტინოპოლის საიმპერატორო კარი კიევის რუსეთის შიშით ხმას ვერ იღებდა.** იაროსლავ ბრძენის დროს ამაღლდა რუსეთის საერთაშორისო ავტორიტეტი. თავად იაროსლავს შვედეთის მეფის ასული ჰყავდა ცოლად, ხოლო მისი ქალიშვილები საფრანგეთის, უნგრეთისა და ნორვეგიის მეფეებზე იყვნენ გათხოვილი. პოლონეთის მეფეს იაროსლავის და ჰყავდა ცოლად, ხოლო იაროსლავის შვილიშვილი გერმანიის იმპერატორს მისთხოვდა. იაროსლავის ვაჟი ვსევოლოდი დაქორწინებული იყო ბიზანტიის იმპერატორის კონსტანტინე მონომახის ასულზე.

1021 წელს საფრანგეთში კაპეტინგების დინასტიის მეორე მეფე **რობერტ მეორე ღვთისმოსავი** (996-1031წ.წ.) მეფობდა, რომელიც საფრანგეთის უმდიდრესი მიწის — შამპანის საგრაფოზე კონტროლის დასამყარებლად კონკურენტებს ებრძოდა. რობერტ მეორე ვაჟიშვილებს შორის ატეხილმა ბრძოლამ გატეხა და გაანადგურა... **ღვთისმოსავი მამა, რომელიც მთელი დღე დავით წინასწარმეტყველის ფსალმუნებს კითხულობდა, ძალიან განიცდიდა, რომ სხვადასხვა ცოლის ხელში გაჩენილი მისი ვაჟები ერთმანეთს სამკვდრო-სასიცოცხლოდ გადაეკიდნენ და ტახტის ხელში ჩასაგდებად მზად იყვნენ, ერთურთი დაეხოცათ...**

1021 წელს ინგლისში დანიისა და ნორვეგიის მეფე **კნუტ დიდი** (995-1035 წ.წ.) მეფობდა, რომელიც ინგლისს 1016 წლიდან დაეპატრონა. მან თავის სატახტო ქალაქად ლონდონი აირჩია და ინგლისი დანიის მსგავსად ოთხ რეგიონად დაყო — უესექსად, მერსიად, აღმოსავლეთ ინგლისად და ნორთუმბრიად. ინგლისის ტერიტორიულ დაყოფას სწორედ კნუტ დიდმა ჩაუყარა საფუძველი. ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე შეიძლება ითქვას, რომ მაშინდელ მსოფლიოში ინგლისი ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დაჩაგრული და დაბეჩავებული მხარე იყო, რადგან ვიკინგების შიშით ანგლოსაქსები თავს მაღლა ვერ სწევდნენ. 793 წლის 8

დღევანდელი საქართველო არა გმირების, არამედ ვირების, ხაზარ-ფაშა მამუკას მსგავსი ჩარჩი-ვაჭრებისა და ათასი ჯურის სპეცსამსახურთან სწორი ნაწლავით მიერთებულ ალისტრახო-ელისტრაკოთა ასპარეზია!

ივნისიდან მოყოლებული, როცა ნორთუმბრიაში, შუა ინგლისში ვიკინგები ლინდისფარნის მონასტერს დაეცნენ, იქაურობა სისხლით მორწყეს და განძეული გაიტაცეს, მთელი ინგლისი ვიკინგების მონობაში იტანჯებოდა.

ამ ამბიდან 300 წლის შემდეგ ინგლისში კვლავ შიში გამეფებულიყო, 1021 წელს ინგლისი ერთ-ერთი ყველაზე უფრო წარმატებული ვიკინგი მეფის კნუტ დიდის უღელქვეშ გმინავდა.

ათასის წლის წინათ — **1021 წელს ესპანეთიც მუხლებზე იყო დაცემული. 711 წელს ჩრდილოეთ აფრიკიდან გადმოსულმა არაბებმა სულ მალე თითქმის მთელი პირენეის ნახევარკუნძული დაიმონეს და 756 წელს ესპანეთში კორდოვას საამირო დააარსეს, რომელიც 929 წელს სახალიფოდ გადაკეთდა.** კორდოვას სახალიფომ უდიდესი როლი ითამაშა ევროპაში კულტურისა და მეცნიერების განვითარებაში. ბრწყინვალე არაბული არქიტექტურა, რომელიც მთელ ესპანეთში გაბატონდა, მნახველს დღემდე ატყვევებს. მეთერთმეტე საუკუნე და მათ შორის 1021 წელი ესპანეთის ისტორიისთვის გადამწყვეტია. სწორედ მე-11 საუკუნეში ხდება კასტილია და მისი დედაქალაქი ტოლედო რეკონკისტას, ანუ მავრებისაგან მთელი ესპანეთის გათავისუფლების ბრძოლის ცენტრი... მოკლედ, 1021 წელს ინგლისის მსგავსად ესპანეთიც დამონებულია...

1021 წელს დღევანდელი გერმანიის უდიდესი ნაწილიც რომის საღვთო იმპერიის შემადგენლობაშია, რომელსაც 962 წელს ოტონ დიდმა ჩაუყარა საფუძველი. 1021 წელს რომის საღვთო იმპერიას **ფრიდრიხ მეორე წმინდანი** (1014-1024 წ.წ.) მართავდა, რომელმაც იტალიის დასამორჩილებლად სამჯერ ილაშქრა. ფრიდრიხი ფრანკთა იმპერიის აღსადგენად იბრძოდა, მაგრამ ამ საქმიდან არა გამოვიდა რა...

ათასის წლის წინათ, 1021 წელს იაპონიაში ხეიანის ეპოქა იდგა და ქვეყანაში სიმშვიდე სუფევდა, ვიდრე 1051 წელს ოცწლიანი სამოქალაქო ომი არ დაიწყო და ქვეყანა სისხლის მდინარეებმა არ წალეკა. ხეიანის ეპოქაში იაპონიაში განსაკუთრებით გაძლიერდა ჩინური კულტურა და რელიგია — კონფუციონიზმი...

საკუთრივ ჩინეთი 1021 წელს სუსტი სახელმწიფო იყო და მას სუნის დინასტია მართავდა, რომელიც ხან ჩრდილოეთიდან შემოსეულ კიდანებს ებრძოდა და ხანაც — თანგუთებს... რაც შეეხება ინდოეთს, 1021 წელს ინდოეთში ერთიანი სახელმწიფო არ არსებობდა და იგი შინააშლილობით იყო მოცული. მეთერთმეტე საუკუნის დასაწყისიდან ინდოეთს მუსლიმები უტევდნენ, რომლებიც ქვეყნის საზღვრებთან მეათე საუკუნეში გამოჩნდნენ.

1021 წელს ამერიკა, სულ რაღაც, 21 წლის აღმოჩენილი ჰქონდა ლეიფ ერიქსონს, ერიკ წითურის ვაჟს, რომელმაც დაახლოებით 1000 წელს 35 კაცთან ერთად გრენლანდიიდან ჩრდილოეთ ამერიკის სანაპიროს მიაღწია და კუნძულ ლაბრადორზე, ბაფინის მიწასა და ნიუფაუნდლენდის კუნძულებზე ვიკინგების — ნორვეგიელების კოლონიები დააარსა. ამ ამბიდან მხოლოდ 492 წლის შემდეგ, 1492 წელს ესტუმრა ქრისტეფორე კოლუმბი ამერიკას...

ერთი სიტყვით, ათასის წლის წინათ მსოფლიო ისევე როგორც დღეს, ჭრელი და არეული იყო და ის ქვეყნები, რომლებიც დღეს პლანეტის ბედს განაგებენ, ან საერთოდ არ არსებობდნენ, ანდა, თუ არსებობდნენ, მონობაში ღაფავდნენ სულს.

სამაგიეროდ,

ათასის წლის წინათ კავკასიაში, ევროპისა და აზიის გზაგასაყარზე არსებობდა ერთიანი საქართველო, რომელიც მაშინდელი მსოფლიოს ზესახელმწიფოს, უდიდეს და უძლიერეს ბიზანტიის იმპერიას ტოლს არაფერში უდებდა და არ ეპუებოდა!

ათასის წლის წინათ თუ „ასის წლის წინათ“ საქართველოსთვის სიკვდილი ღირდა, რადგან ქვეყანას გმირები მართავდნენ!..

დღევანდელ საქართველოზე ამას ვერ ვიტყვით...

რადგან დღევანდელი საქართველო არა გმირების, არამედ ვირების, ხაზარ-ფაშა მამუკას მსგავსი ჩარჩი-ვაჭრებისა და ათასი ჯურის სპეცსამსახურთან სწორი ნაწლავით მიერთებულ ალისტრახოელისტრაკოთა ასპარეზია!

ამიტომაც შენატრის ყველა პატიოსანი ქართველი **ათასის წლის წინანდელ საქართველოს** და სძაგს დღევანდელობა, როგორც ყოველგვარი ბიწიერებისა და უზნეობის სათავე!

დიტო ჩუბინიძე

ანდა მონობაში ღაფავდნენ სულს!

ლენინს სწორედ ის „დამპალი კაპიტალისტები“ ჩააცმევენ, ვისაც ბელადი მთელი ცხოვრება აქეთ ხდიდა!

ზუსტად 97 წლის წინათ გარდაცვლილ ლენინს „გუჩის“ მოდურ კოსტიუმში გამოაწყობენ!

ლამის საუკუნის განმავლობაში მავზოლეუმში მყოფ ლენინს, რომლის გარდაცვალებიდანაც 21 იანვარს ზუსტად 97 წელი სრულდება, ამიერიდან კოსტიუმებს 1921 წელს დაარსებული იტალიური მსოფლიო ბრენდი „გუჩი“ შეუკერავს! დიახ, ეს ხუმრობა არ გეგონოთ, რადგან ამ ფაქტით „გუჩის“ სამოდელო სახლი მთელი მსოფლიოს გასაგონად გაჰყვირის!

არადა, ეს ყველაფერი რუსეთის მთავრობის გადაწყვეტილებით მოხდა, როდესაც შარშან, აგვისტოში, რუსეთის კულტურის სამინისტრომ გამოაცხადა **საერთაშორისო ტენდერი ლენინის მუმიის მოდურად შესამოსად!**

ჰოდა, ტენდერის შედეგებიც ამ დღეებში გამოქვეყნდა, რომლის მიხედვითაც გაიმარჯვა **„გუჩიმ“**! ამასთან, ეს ბრენდი ლენინთან ერთად მავზოლეუმის თანამშრომლებსაც ჩააცმევს, ლენინის მუმიას ცივ ნიავსაც რომ არ აკარებენ!

აღსანიშნავია, რომ ამ ტენდერში **„გუჩისთან“** ერთად ისეთი ცნობილი ბრენდებიც იბრძოდნენ, როგორებიც არიან **„ივ სენ ლორანი“** და **„სუპრემი“**! მაგრამ რუსეთის კულტურის სამინისტროს მათი მოდელები არ მოეწონა და არჩევანი „გუჩიზე“ შეაჩერა!

„გუჩის“ წარმომადგენლების განცხადებით, ისინი ძალიან ამაყები არიან, რადგან სწორედ მათ მიეცათ ასეთი შესაძლებლობა. მეტიც, მათი თქმით, ისურვებდნენ, რომ კრემლის მავზოლეუმში კიდევ ბევრი ლენინისნაირი მუმია იყოს, ანუ, რაც შეიძლება მეტს გამოვაწყობდით მოდურადო!

ცნობილმა რუსმა დიზაინერმა **ვიაჩესლავ ზაიცევმა** ლენინის ჩასაცმელად „გუჩის“ მიწვევა „მიუღებლად“ შეაფასა! ანუ ზაიცევი, რომელიც ოდესღაც საბჭოთა კავშირის უპირველესი მოდელიორი იყო, წინააღმდეგია, რომ პროლეტარიატის ბელადს იმ **უცხოელმა კაპიტალისტებმა** ჩააცვან, რომელთაც ლენინი, როგორც იტყვიან, აქეთ ხდიდა!

თავად განსაჯეთ: **ვლადიმერ ლენინი მარქსიზმის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი თეორეტიკოსია. მის ნაშრომებში დიდი ადგილი ეთმობა კაპიტალისტური სისტემის შინაგანი წინააღმდეგობების ანალიზს იმ ისტორიულ პერიოდში, როცა ლენინი აქტიურად იყო ჩართული პოლიტიკურ საქმიანობაში. სწორედ ლენინმა განავითარა „იმპერიალიზმის, როგორც კაპიტალიზმის უმაღლესი და უკანასკნელი სტადიის“ თეორია, განსაკუთრებული სიმწვავით წარმოაჩინა კაპიტალისტების გლობალისტურ-მტაცებლური პოლიტიკა, რომელიც ძირითადად მოგებაზე იყო ორიენტირებული.** ჰოდა, ამ სისტემის რღვევისათვის ლენინმა მართებულად მიიჩნია რუსეთში მეფის ხელისუფლების რევოლუციით დამხობა და რუსეთის პირველი მსოფლიო ომიდან გამოყვანა, რათა ქვეყანა საბოლოოდ გათავისუფლებულიყო „დასავლური კაპიტალის მონობისგან“! მისი აზრით, „ბოლშევიკური მსოფლიო რევოლუცია“ და რადიკალური ცვლილებები სხვა ქვეყნებსაც უნდა შეხებოდა, რასაც, საბოლოო ჯამში, მთელ დედამიწაზე კაპიტალიზმის კრახი უნდა მოჰყოლოდა!

ჰოდა, აი, 1924 წლის 21 იანვარს გარდაცვლილი ლენინის სიკვდილიდან ზუსტად 97-ე წლისთავზე მას ამ „დამპალი კაპიტალისტების“ ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო წარმომადგენელი — „გუჩი“ გამოაწყობს მოდურად!

უფრო სწორად, გუჩი გამოაწყობს იმას, **რაც ისედაც დაბალი და ტანმორჩილი, 165-სანტიმეტრიანი ლენინისაგან დარჩა** — მის კიდევ უფრო დაპატარავებულ მუმიას!

არ არის ეს ბედის ირონია?!

მართლმადიდებელი რუსეთის ხელისუფლება იმას ვერ ბედავს, რომ მავზოლეუმიდან გამოიტანოს და მიწას მიაბაროს კერპად ქცეული ლენინის მუმია, სამაგიეროდ, საერთაშორისო ტენდერებს აწყობს იმავე კერპის მოდური ჩაცმულობისათვის!

არანაკლები მკრეხელობაა ისიც, რაც ლენინის მავზოლეუმისაგან არცთუ ისე შორს, მოსკოვის ცენტრში ხდება: რუსეთის დედაქალაქში, პირდაპირი მნიშვნელობით, მათი გადამრჩენელი სტალინით ვაჭრობენ! **მოსკოვის ცენტრში გახსნეს „სტალინის საშაურმე“, სადაც „ენკავედეს“ ოფიცრების ფორმაში გამოწყობილი გამყიდველები ყიდიან „სტალინის შაურმას“!**

აი, ასე დასცინიან რუსეთში დღისით-მზისით კაცს, რომლის გარეშეც, თავად რუსი გენერლების აღიარებით, გერმანელების თავდასხმისაგან ვლადივოსტოკამდე უკან მოუხედავად ირბენდნენ და აღარც ლენინის მუმია იარსებებდა „გუჩისათვის“ დამატებითი კაპიტალის შესაძენად.

გიორგი გიგაური



მოსკოვის ცენტრში გახსნეს „სტალინის საშაურმე“, სადაც „ენკავედეს“ ოფიცრების ფორმაში გამოწყობილი გამყიდველები ყიდიან „სტალინის შაურმას“!



ვიხსენებთ ბესტსელერს!

დასაწყისი იხ. „ა-დ“. 2020 წლის №34-52, 2021 წლის №1-3

მაგიური ფორმულა, რომელიც შფოთვისაგან გათავისუფლებაში დაგეხმარებათ!

როგორ შევწყვიტოთ შფოთვა და დავიწყოთ ცხოვრება

დეილ კარნეგი

თქვენ, ალბათ, სწრაფმოქმედი რეცეპტი გჭირდებათ, რომელიც **შფოთვასთან** დაკავშირებული სიტუაციიდან გამოსავალს მოგაძებნინებთ; მეთოდი, რომელიც ახლავე, ამ წუთში შეგიძლიათ გამოიყენოთ.

ნება მომეცით, **უილის კერიერის** მეთოდზე გიამბოთ. ეს ნიჭიერი ინჟინერი ამჟამად კონდიციონერების მსოფლიოში ცნობილ კორპორაციას „კერიერს“ ხელმძღვანელობს. შფოთვის გამომწვევი პრობლემების გადასაწყვეტად მან საუკეთესო მეთოდი შემოგვთავაზა იმათ შორის, რომლებიც ოდესმე მსმენია.

„ახალგაზრდობაში ბუფალოში სამჭედლო კომპანიაში ვმუშაობდი, — მიამბო მისტერ კერიერმა, — **ერთხელ პიტსბურგის მინის ქარხანაში აირის გამწმენდი მოწყობილობის დამონტაჟება დამავალეს. იგი აირიდან მინარევებს აქრობდა და მისი წყალობით მანქანები აღარ ზიანდებოდა. მოწყობილობა მხოლოდ ერთხელ იყო გამოცდილი. ისიც — განსხვავებულ პირობებში.** ქარხანაში ჩემი მუშაობისას გაუთვალისწინებელი სიძნელეები შემექმნა. მოწყობილობა მუშაობდა, მაგრამ ჩვენს მიერ მიცემულ გარანტიებს არ უზრუნველყოფდა.

ამ ჩავარდნამ თავგზა ამიბნია. თითქოს თავში რაღაც ჩამარტყეს. მთელი სხეული მტკიოდა. ძილი გამიფრთხა.

ბოლოს და ბოლოს, საღმა აზრმა მიკარნახა, რომ მღელვარება არაფერს მიშველის. მაშინ ჩემი პრობლემის შფოთვის გარეშე გადაჭრის საშუალება გამოვიმუშავე, რომელმაც მშვენივრად გაამართლა. უკვე ოცდაათი წელია, ამ მეთოდს მივმართავ. ის უაღრესად მარტივია და მისი გამოყენება ნებისმიერს შეუძლია. პროცედურა სამი ეტაპისაგან შედგება.

პირველი ეტაპი. სიტუაცია ყოველგვარი შიშის გარეშე გავაანალიზე და წარმოვიდგინე ყველაზე უარესი, რაც შეიძლება, მომხდარიყო მოცემულ პირობებში. ცხადი იყო, რომ ციხეში ჩასმას და დახვრეტას არავინ მიპირებდა. **არსებობდა გარკვეული ალბათობა, რომ სამუშაოს დავკარგავდი.** ისიც შესაძლებელი იყო, რომ ჩემი სამუშაოს მომცემები ახალი მოწყობილობის გამოყენებაზე უარს იტყოდნენ და დაკარგავდნენ ოცი ათას დოლარს, რომლებიც ამ საქმეში ჩადეს.

მეორე ეტაპი. წარმოვიდგინე რა ყველაზე უარესი, რაც შეიძლება, მომხდარიყო, გადავწყვიტე, აუცილებლობის შემთხვევაში შევგუებოდი ამას. საკუთარ თავს ვუთხარი: ეს წარუმატებლობა ჩემს რეპუტაციას ავნებს და შედეგად შესაძლოა, სამუშაო დავკარგო. მაგრამ ასეც რომ მოხდეს, **ყოველთვის ვიპოვი სხვა სამსახურს.** თანაც ქარხნის მესვეურებს, ალბათ, ესმით, რომ ჩვენ აირის გაწმენდის ახალი მეთოდის გამოცდას ვაწარმოებთ და რადგან ოცი ათასი გადაიხადეს, მაშასადამე, ამის საშუალებაც ჰქონდათ.

როდესაც გავაცნობიერე უარესი, რაც მოცემულ პირობებში შეიძლება, დამმართნოდა და შევეგუე ამას, მივხვდი, რომ უმნიშვნელოვანესი რამ მოხდა: დაუყოვნებლივ მოვდუნდი და ისეთი სიმშვიდე ვიგრძენი, როგორიც რამდენიმე დღეა, აღარ განმიცდია.

მესამე ეტაპი. ამ მომენტიდან მთელი დრო და ენერგია იმ უარესის გამოსწორებას დავუთმე, რომელიც წარმოვიდგინე და რომელსაც შევეგუე.

ვცადე, მომენახა საშუალება, რომელიც ოცი ათასი დოლარის მოსალოდნელ ზარალს აგვაცილებდა თავიდან. გაანგარიშებებმა მაჩვენა, რომ, თუ კიდევ ხუთი ათასს გავიმეტებდით დამატებითი მოწყობილობისათვის, პრობლემა გადაიჭრებოდა. ჩვენ ეს გეგმა განვახორციელეთ და ოცი ათასის დაკარგვის ნაცვლად 15 ათასი მოვიგეთ.

ვფიქრობ, ვერასოდეს შევძლებდი ამის გაკეთებას, ისევ პანიკაში რომ ვყოფილიყავი ჩავარდნილი, რადგან ეს მდგომარეობა გულისყურის მოკრების უნარს სპობს. არადა, **როდესაც გონებაში ყველაზე უარესს წარმოიდგენ და შეეგუები, ამით ბუნდოვან შიშს ამარცხებ და ყურადღება პრობლემების გადაჭრაზე გადაგაქვს.**

განსვენებული პროფესორი **უილიამ ჯეიმსი,** გამოყენებითი ფსიქოლოგიის დამფუძნებელი, ცოცხალი რომ ყოფილიყო და **ექსტრემალურ სიტუაციებში მოქცევის ფორმულის** შესახებ შეეტყო, მას მთელი გულით მოიწონებდა. საიდან ვიცი? იქიდან, რომ ის თავის სტუდენტებს ეუბნებოდა: **„შეეგუეთ არსებულ გარემოებებს, რადგან ... მომხდარის გარდაუვალობად მიღება მისი ყველაზე მძიმე შედეგების დაძლევის პირველი ეტაპია.“**

იგივე აზრი გამოთქვა ჩინელმა ფილოსოფოსმა **ლინ იუ ტანმა** ცნობილ წიგნში „სიცოცხლის მნიშვნელობა“: **„ჭეშმარიტი სულიერი სიმშვიდე ყველაზე უარესთან შეგუების შედეგად მიიღწევა. ფსიქოლოგიურად, ვფიქრობ, ეს ენერგიის გამოთავისუფლებას ნიშნავს.“**

საქმე მართლაც ახალი ენერგიის გამოთავისუფლებას ეხება. **როდესაც ყველაზე უარესს შევეგუებით, დასაკარგი აღარაფერი გვაქვს. ამდენად, ეს ავტომატურად ნიშნავს, რომ ყველაფრის შეძენა შეგვიძლია.** გაიხსენეთ **უილის კერიერი: „ყველაზე უარესს როგორც კი შევეგუე, დაუყოვნებლივ მოვდუნდი და ისეთი სიმშვიდე ვიგრძენი, როგორიც კარგა ხანია, არ განმიცდია. ამ მომენტიდან ფიქრის უნარი დამიბრუნდა.“**

გონივრულია, არა? მიუხედავად ამისა, **მილიონობით ადამიანმა დაინგრია ცხოვრება მძვინვარე მრისხანებით, რადგან ყველაზე უარესს ვერ შეეგუენ; არ იმოქმედეს, რათა რაიმე შეეცვალათ; უარი თქვეს იმის გადარჩენაზე, რისი შველაც შეეძლოთ.** ცხოვრების შეცვლის მცდელობის ნაცვლად ისინი **„ბედის უკუღმართობაზე“** ჩივილს მოჰყვნენ. წუწუნს კი მხოლოდ მელანქოლიის გამოწვევა შეუძლია.

გინდათ, კერიერის მაგიური ფორმულის პრაქტიკულად განხორციელების მაგალითი მოგიყვანოთ?

ახალგაზრდა კაცს, ვინმე **ერლ ჰენის** თორმეტგოჯას წყლული ჰქონდა. ექიმებმა აუწყეს, რომ მისი დაავადება უკურნებელია. მისტერ ჰენიმ კარგი სამსახური მიატოვა, ანდერძი შეადგინა და სიკვდილის მოლოდინის გარდა, აღარაფერი დარჩენოდა.

მაშინ მან ორიგინალური და საუცხოო გადაწყვეტილება მიიღო. **„რაკი ცოტა ხნის სიცოცხლე დამრჩა,** — იფიქრა მან, — **მისგან რაც შეიძლება მეტი უნდა მივიღო. ყოველთვის ვოცნებობდი დედამიწის ირგვლივ მოგზაურობაზე. ჰოდა, ამას ახლა გავაკეთებ.“**

ჰენიმ გემის ბილეთი იყიდა, თან კუბო წაიღო, რათა ნათესავებს, ანდერძის თანახმად, მშობლიურ მიწაზე დაეკრძალათ და გაემგზავრა. მოგზაურობისას არაფერი დაუკლია. სვამდა ვისკის, ეწეოდა სიგარებს, თამაშობდა, მღეროდა, ახალი მეგობრები შეიძინა. მოკლედ, სრული პროგრამით ერთობოდა. **სიკვდილის ზღურბლთან იგი მიხვდა, რომ საქმიანი პრობლემები, საზრუნავი, რომლითაც აქამდე ცხოვრობდა, ამაოებაა. „უაზრო განცდებით ტანჯვას მოვეშვი და თავი მშვენივრად ვიგრძენი. ამერიკაში დაბრუნებამდე ოთხმოცდაათი გირვანქა მოვიმატე. ჩემი წყლული დამავიწყდა კიდეც. ასე კარგად არასოდეს ვყოფილვარ. კუბო მეკუბოვეს დავუბრუნე და საქმეებს შევუდექი. მას შემდეგ არასოდეს მიავადმყოფია.“**

იმ დროს **ერლ ჰენის** არაფერი სმენოდა უილის კერიერის და შფოთვასთან ბრძოლის მისეული მეთოდის შესახებ. „მერეღა მივხვდი, რომ, ჩემდა უნებურად, იგივე პრინციპი გამოვიყენე. შევეგუე ყველაზე უარესს, რაც მელოდა — სიკვდილს. მერე კი ჩემი მდგომარეობის გაუმჯობესებას სიცოცხლით ტკბობით შევეცადე. **მოგზაურობის დროს შფოთვა რომ არ დამეძლია, უკან ჩემივე ნაყიდი კუბოთი დამაბრუნებდნენ. სულიერმა სიმშვიდემ, რომელსაც მივაღწიე, ფაქტობრივად, სიცოცხლე შემინარჩუნა.“**

როგორც ხედავთ, ზემოთ ხსენებული მაგიური ფორმულის წყალობით უილის კერიერმა ოციათასიანი კონტრაქტი გადაარჩინა, ერლ ჰენიმ კი საკუთარი სიცოცხლე იხსნა. **იქნებ ის თქვენც დაგეხმაროთ პრობლემების გადაჭრაში?**

მაშ ასე, წესი მეორე: თუკი შფოთვასთან დაკავშირებული რთული სიტუაცია შეგექმნებათ, უილის კერიერის მაგიური ფორმულაც გამოიყენეთ:

1. ჰკითხეთ საკუთარ თავს: „რა შეიძლება, მოხდეს ყველაზე უარესი?“
2. მოემზადეთ აუცილებლობის შემთხვევაში ყველაზე უარესთან შესაგუებლად;
3. მშვიდად მოიფიქრეთ, როგორ შეცვალოთ სიტუაცია.

•

რამდენიმე წლის წინათ საღამოს მეზობელმა მოგვიკაკუნა კარზე და დარწმუნება დაგვიწყო, **ყვავილზე ავცრილიყა-**

კვირგვინოსნები

ლევან ჩხარტიშვილი
ლეიბორისტული პარტიის წევრი

ამ ხელისუფლების ოთხწლიან მმართველობასთან შეგუება ნიშნავს, რომ ვეგუებით შიმშილს, ვირუსს, სიკვდილს, უმუშევრობას, სიღატაკეს და იმ უბედურებას, რომელიც დღეს ქვეყანაში ხდება.
„ახალი თაობა“

მამუკა ტუსკაძე
„სოლიდარობა სამართლიანობისთვის“ ფონდი

საქართველოში 9400 პატიმარია და ამნისტია ყველას უნდა შეეხოს. ბოლო ამნისტიიდან 8 წელი გავიდა. ნორმალური მთავრობა ყოველ 4 წელიწადში მცირემასშტაბიან ამნისტიას მაინც უნდა იღებდეს.
„ახალი თაობა“

მიხეილ სარჯველაძე
ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე

დაახლოებით, 1500-ია რიცხვი იმ პატიმრებისა, რომლებსაც უშუალოდ შეეხებათ ამნისტია, დაახლოებით, 6000 პრობაციონერის სტატუსს შეცვლის ეს, ასევე 4000 ადამიანისას, რომელთაც დაკისრებული აქვთ 2012 წლის 1 ოქტომბრამდე სასამართლოს განაჩენებით შესაბამისი ჯარიმები.
„რეზონანსი“

ნიკა ჩიტაძე
პოლიტოლოგი

შესაძლოა, მეექვსე რაუნდიც გაიმართოს, მეშვიდეც და მერვეც, მაგრამ ოპოზიცია პარალელურად სხვა მიმართულებით გააქტიურდება... იგი ადგილობრივ თვითმმართველობის არჩევნებშიც მიიღებს მონაწილეობას იმიტომ, რომ ეს არჩევნებიც, ვფიქრობ, ერთ-ერთი რეფერენდუმი გახდება, თუ ქართველ საზოგადოებაში რა განწყობა იქნება თუნდაც იმავე პოსტპანდემიურ პერიოდში.
„რეზონანსი“

მეუფე იობი
სრულიად საქართველოს პატრიარქის იოანე მეუფის მოსაყდრე

ეკლესიას სულ უპირისპირდებოდნენ ადამიანური ძალები, რომელთა უკანაც დემონური ძალები იდგნენ. მიუხედავად იმისა, ვერცერთმა იმპერიამ და იდეოლოგიამ ამას ვერ მიაღწია.
„საქართველოს რესპუბლიკა“

ვიხსენებთ ბესტსელერს!

რა შედეგების გამოწვევა შეუძლია შფოთვას?



განა წარმატებულად ჩაითვლება ადამიანი, რომელიც სამსახურში დაწინაურებას კუჭის წყლულით ან ავადმყოფი გულით ზღავს? განა ღირს ჯანმრთელობის ფასად თუნდაც მთელი სამყაროს დაუფლება?

ვით. ასეთი მოხალისე მაშინ ათასობით იყო. შეშინებული ხალხი საათობით იდგა რიგში აცრის მოლოდინში. ორი ათასი ექიმი და მედდა დღედაღამ მუხლჩაუხრელად შრომობდა. რამ გამოიწვია ასეთი მღელვარება? **ნიუ-იორკში რვა ადამიანი დაავადდა ყვავილით. ორი მათგანი გარდაიცვალა. ორი სიკვდილი რვამილიონიან ქალაქში.**

სხვათაშორის, ორმოცი წელი ხდება, ნიუ-იორკში ვცხოვრობ და ჩემს კარზე არასოდეს არავის დაურეკავს, რათა ემოციური სტრესისგან, ანუ იმ დაავადებისაგან ვეხსენი, რომელმაც ადამიანებს ყვავილზე ბევრად მეტი ზიანი მიაყენა. არცერთ მოხალისეს არ გავუფრთხილებივარ, რომ ათიდან ერთი ამერიკელი შფოთვით და ემოციური კონფლიქტით გამოწვეული ნერვული დაავადების კანდიდატია. წიგნის ამ თავის წერისას მე თქვენს კარზე დაკაკუნებას და გაფრთხილებას ვცდილობ.

ცნობილმა მეცნიერმა, ნობელის პრემიის ლაურეატმა, ექიმმა **ალექსის კარელმა** თქვა: **„საქმიანი ადამიანები, რომლებსაც შფოთვასთან შებრძოლება არ შეუძლიათ, ახალგაზრდები კვდებიან.“** მაგრამ ეს თანაბრად ეხება დიასახლისებს, ვეტერინარებს ან ქვის მთლელებს.

რამდენიმე წლის წინათ **ექიმ გობერთან** საუბარში შფოთვის თემას შევეხეთ და მან თქვა: **„სამოცდაათი პროცენტი იმ ავადმყოფებისა, რომლებიც ექიმებს მიმართავენ, თვითონაც განიკურნებოდნენ, შიშისა და შფოთვისაგან რომ გათავისუფლებულიყვნენ. ეს არ ნიშნავს, რომ მათი სნეულებები წარმოსახვითია. ისინი რეალური და ზოგჯერ ძალზე სერიოზულია.“**

დოქტორი **ჯოზეფ მონტეგიუ** წერს: **„კუჭის წყლული იმისაგან კი არ ჩნდება, რასაც ჭამთ, არამედ იმისაგან, რაც გჭამთ.“** მეიოს კლინიკის ექიმმა, დოქტორმა **ალვარესმა** თქვა: **„წყლული ხშირად იხსნება და ხორცდება ემოციური სტრესის მრუდის აღმასვლა-დაღმასვლის კვალად.“**

გამოკვლევებით დადასტურდა, რომ ადმინისტრაციულ მუშაკთა **(საშუალო ასაკი 44,3 წელი)** მესამედზე მეტს დაძაბული ცხოვრებისთვის დამახასიათებელი დაავადებები აწუხებს. დაფიქრდით, საქმიან ადამიანთა მესამედი ორგანიზმს გულის დაავადებებით, წყლულებითა და მაღალი წნევით ისპობს. მათ ძალიან ძვირად უჯდებათ წარმატება.

თანაც, ისინი ამ წარმატებას ვერც აღწევენ. **განა წარმატებულად ჩაითვლება ადამიანი, რომელიც სამსახურში დაწინაურებას კუჭის წყლულით ან ავადმყოფი გულით ზღავს? განა ღირს ჯანმრთელობის ფასად თუნდაც მთელი სამყაროს დაუფლება?**

მედიცინამ დაამარცხა ყვავილი, ციება და მრავალი სხვა დაავადება, რომლებმაც მილიონობით ადამიანი იმსხვერპლა. მაგრამ **მედიცინა დღემდე ვერ ერევა ფსიქიკურ და ფიზიკურ დარღვევებს, რომლებიც მიკრობებით კი არა, ემოციებით — შფოთვით, შიშით, სიძულვილით, სასოწარკვეთით არის გამოწვეული.**

რა იწვევს ფსიქიკურ დაავადებას? სავსებით შესაძლებელია, რომ ამას შიში და შფოთვა უწყობს ხელს.

მშფოთვარე და გატანჯული ინდივიდი, რომელიც ვერ ეგუება გარემომცველ ულმობელ სამყაროს, ყოველგვარ კონტაქტს წყვეტს მასთან და საკუთარ გამოგონილ სამყაროში იკეტება. ასე ცდილობს იგი შფოთვისაგან გათავისუფლებას.

ამ სტრიქონების წერისას მაგიდაზე დოქტორ **ედვარდ პოდოლსკის** წიგნი მიდევს, რომელსაც **„შეწყვიტეთ შფოთვა და დაიწყეთ ნორმალური ცხოვრება“** ჰქვია. ამ წიგნის რამდენიმე თავს დაგისახელებთ:

„როგორ მოქმედებს შფოთვა გულზე“.

„მაღალი წნევა და მისი კავშირი შფოთვასთან.“

„რევმატიზმი შეიძლება, შფოთვამ გამოიწვიოს“.

„თქვენი კუჭის ხათრით შეწყვიტეთ შფოთვა.“

„როგორ შეუძლია შფოთვას რესპირატორული დაავადების გამოწვევა.“

„შფოთვა და ფარისებრი ჯირკვალი.“

„შფოთვით გამოწვეული დიაბეტი.“

შფოთვასთან ბრძოლას მიეძღვნა ცნობილი ფსიქიატრის **კარლ მენინჯერის** წიგნიც **„ადამიანი საკუთარი თავის წინააღმდეგ.“** იგი საოცარი სიცხადით გვიჩვენებს, როგორ ზიანს ვაყენებთ საკუთარ თავს, როდესაც უარყოფით ემოციებს ჩვენს ცხოვრებაში დომინირების უფლებას ვაძლევთ.

შფოთვამ შეიძლება, ყველაზე ფლეგმატური ადამიანიც კი დააავადოს. გენერალმა გრანტმა ეს სამოქალაქო ომის დასასრულს აღმოაჩინა.

გრანტის ჯარებს რიჩმონდი ცხრა თვის განმავლობაში ალყაშემორტყმული ჰქონდათ. გენერალი ლის დამშეული და დაძონძილი რაზმები განადგურებული იყო. დასასრული ახლოვდებოდა. ლის ჯარისკაცებმა ბამბისა და თამბაქოს საწყობებს ცეცხლი წაუკიდეს და ალმოდებული ქალაქიდან გაიქცნენ. გრანტის არმია კვალდაკვალ მისდევდა მტერს.

საშინელი თავის ტკივილისაგან ნახევრად დაბრმავებული გრანტი ჯარს ჩამორჩა და ერთი ფერმერის სახლში გაათია მტანჯველი ღამე.

მეორე დილით ის მყისიერად გამოჯანმრთელდა სასიხარულო ცნობისაგან — გენერალ ლის დანებება სურდა.

„როდესაც დეპეშის მომტანი ოფიცერი მომიახლოვდა, თავის ტკივილი ჯერ კიდევ მტანჯავდა. მაგრამ, როგორც კი დეპეშა წავიკითხე, იგი უკვალოდ გაქრა,“ — წერს გრანტი.

ცხადია, რომ გენერლის ავადმყოფობა შფოთვამ, ნერვულმა დაძაბულობამ და ემოციებმა გამოიწვია. ამიტომაც გამოჯანმრთელდა იგი გამარჯვების სიხარულისგან.

შფოთვამ შეიძლება, რევმატიზმი ან ართრიტი დაგვმართოს და საწოლს მიგვაჯაჭვოს. მან შეიძლება, კბილის კარიესიც კი გამოიწვიოს. მაგალითად, **დოქტორმა მაკმონიგლმა** ერთ თავის პაციენტზე მიამბო, რომელსაც საუცხოო კბილები ჰქონდა, ვიდრე ცოლის მოულოდნელი ავადმყოფობის გამო ნერვიულობას დაიწყებდა. სამი კვირის განმავლობაში მას ცხრა კარიესული ღრუ გაუჩნდა. ეს შფოთვამ გამოიწვია.

ცოტა ხნის წინათ ჩემს მეგობარს ფილადელფიაში გავყევი. მას ფარისებრი ჯირკვლის დაავადება აწუხებს და იქ კარგ სპეციალისტს უნდა გაესინჯა. **პირველი შეკითხვა, რომელიც ექიმმა ჩემს მეგობარს დაუსვა, ასეთი იყო: „რა ემოციურმა შერყევამ გამოიწვია თქვენი დაავადება?“** მან გააფრთხილა პაციენტი, რომ, თუ შფოთვას არ შეწყვეტს, ისეთ გართულებებს მიიღებს, როგორიც გულის დაავადება, კუჭის წყლული ან დიაბეტია.

ცოტა რამ თუ დააბერებს, გააბოროტებს და დააუშნოვებს ქალს ისე სწრაფად, როგორც შფოთვა. ის სახეს საზიზღარ შესახედაობას ანიჭებს, ნაოჭებით ფარავს მას. შფოთვისაგან შეიძლება, თმა გაგიჭაღარავდეთ ან დაგცვივდეთ. შფოთვა სახის კანს აფუჭებს — მასზე გამონაყარი, დერმატიტი და მუწუკები ჩნდება.

მეორე მსოფლიო ომში ბრძოლის ველზე 300 ათასი ამერიკელი დაიღუპა. იმავე პერიოდში გულის დაავადებებმა ორი მილიონი სამოქალაქო პირი მოკლა და ამ შემთხვევათა ნახევარი შფოთვასთან და დაძაბულ ცხოვრებასთან იყო დაკავშირებული.

„უფალი მოგვიტევებს ჩვენს ცოდვებს, — თქვა **უილიამ ჯეიმსმა,** — **ნერვული სისტემა კი — არასოდეს.“**

გიყვართ სიცოცხლე? გინდათ, დიდხანს იცოცხლოთ და ჯანმრთელობა შეინარჩუნოთ? აი, როგორ შეძლებთ ამის გაკეთებას. კვლავ დოქტორი **ალექსის კარელის** ციტირებას ვახდენ: **„ის, ვინც თანამედროვე ქალაქის ფაციფუცში სულიერი სიმშვიდის შენარჩუნებას შეძლებს, ნერვული დაავადებისადმი შეუვალია.“**

ადამიანთა უმრავლესობა ბევრად უფრო ძლიერია, ვიდრე თვითონ წარმოუდგენია. ჩვენში შინაგანი ძალები იფარება, რომლებსაც არასოდეს მივმართავთ.

მუჰამედის ფანატიკოსი მიმდევრები ხშირად ისვირინგებდნენ მკერდზე ყურანის სურებს. **მე კი თითოეულ მკითხველს ალექსის კარელის ფრაზას ამოვუსვირინგებდი: „საქმიანი ადამიანები, რომლებსაც შფოთვასთან შებრძოლება არ შეუძლიათ, ახალგაზრდები კვდებიან.“**

დოქტორი კარელი ამას თქვენზე ხომ არ ამბობდა?

დაფიქრდით!!!

გაგრძელება იქნება

კვირგვინოსნები

თინა ხიდაშელი
თავდაცვის ყოფილი მინისტრი

შემიძლია, გითხრათ, რომ ძალიან მალე, ამ უმწვავესი კრიზისის დასრულებისთანავე, ჩვენ სამთავრობო ცვლილება გვექნება. ეს ცვლილება არ იქნება ისეთი, როგორიც კითხვაში ჩანდა — ვის დანიშნავს გახარია? **ეს იქნება სრულფასოვანი ცვლილება გახარიას ჩათვლით.**

„პალიტრანიუსი“

დავით ზურაბიშვილი
პოლიტიკოსი

მიშას მეორედ მოსვლის ნაცვლად ბიძინას მეორედ წასვლა შეგვრჩა ხელში და პოლიტიკურ თანამოსაუდრედ ერთი ირაკლის ნაცვლად მეორე ირაკლის დასმა.

„აიპრესი“

ფრიდონ ინჯია
პარლამენტარი

მოსწონს ეს გიგა ბოკერიას თუ არა, პარლამენტში უკვე პირველი ოპოზიციური პარტია **„ევროპელი სოციალისტები“** ვართ!

„ინტერპრესნიუსი“

გიორგი ცუცქირიძე
ექსპერტი

ბიძინა ივანიშვილის გადაწყვეტილება, რომ ქონების არანაკლებ 95 პროცენტს ქველმოქმედებას და საზოგადო საქმეს მოახმარს, არამხოლოდ მასშტაბური, არამედ უპრეცედენტოა. **შედარებისთვის:** თუნდაც ცნობილი მილიარდერისა და ფილანთროპის **უორენ ბაფეტის** მიერ ბოლო 5 წელიწადში ქველმოქმედებაზე გაცემული სახსრები მისი ქონების — **16 პროცენტს,** ხოლო **ბეიტსების წყვილის 9 პროცენტს** შეადგენს.

„მარშალპრესი“

დავით ქიქინაძე
მოძრაობა „ტრიბუნის“ ლიდერი

გუნდს, რომელიც რჩება, წარმოდგენა არ აქვს, ქვეყანაში რა პროცესები მიმდინარეობს — ივანიშვილი მესაფლავეებს ტოვებს.

„პალიტრანიუსი“

საქართველოს გენერალიტეტის მემატიანე, მწერალი და პუბლიცისტი ლევან დოლიძე სტალინის უახლოესი გარემოცვის უცვლელი წევრის და მერე ხრუშჩოვის ბანაკში სამარცხვინოდ გადაბარგებული ანასტას მიქოიანის შესახებ საინტერესო ცნობებს გვაწვდის. მკვლევარი ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ მიქოიანი საბჭოთა პოლიტიკურ ელიტაში ბნელი და საეჭვო წარსულის, მაგრამ, ამავდროულად, საოცრად განათლებული ფიგურა იყო, რომელსაც ბელადი ხშირად აჯავრებდა:

დასაწყისი იხ. „ა-დ“. 2020 წლის №6-52, 2021 წლის №1-2,3

ლევან დოლიძე:
ქართველები მიქოიანს სტალინის ღალატს არ პატიობენ, სომხები კი – სამშობლოს ღალატს!

— საბჭოთა კავშირის პოლიტიკურ ელიტას ბევრი ძმა ახსოვს, მაგრამ **ანასტას და არტიომ მიქოიანები** მათ შორის გამორჩეულები არიან. **არტიომ მიქოიანი** იყო ავიაკონსტრუქტორი, საკავშირო აკადემიის აკადემიკოსი, საინჟინრო-ტექნიკური სამსახურის გენერალ-პოლკოვნიკი, ორგზის სოციალისტური შრომის გმირი, სტალინის პრემიის ექვსგზის ლაურეატი და 1940 წლიდან მთავარი საკონსტრუქტორო ბიუროს მთავარი კონსტრუქტორი. ბევრმა შესაძლოა, არ იცის, რომ მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო სამხედრო თვითმფრინავი **„მიგ“**-ი ანასტას მიქოიანის ძმამ **არტიომ მიქოიანმა მიხეილ ივანეს ძე გურევიჩთან ერთად შექმნა.** სწორედ **„მიქოიანისა“ და „გურევიჩის“** შეერთების შედეგად მიიღეს სახელწოდება **„მიგ“.**

ომის პერიოდში „მიგ-1“ და „მიგ-3“ მტერს შიშის ზარს სცემდა. ომის შემდეგ გაჩნდა „მიგ“-ის სხვა მოდიფიკაციებიც — **„მიგ-9“, მიგ-15“, მიგ-17“, „მიგ-19“, „მიგ-21“** და ა.შ. კორეის ომში **სერგო ბერიას რაკეტებმა და არტიომ მიქოიანის „მიგ“-ებმა** გარდატეხა შეიტანეს და ამერიკული ავიაცია დააჩოქეს. მოკლედ, ანასტას მიქოიანს ასეთი სახელოვანი ძმა ჰყავდა, რომელიც ძმაზე ათი წლით უმცროსი იყო, მაგრამ 1970 წელს 65 წლის ასაკში, უფროს ძმაზე 8 წლით ადრე გარდაიცვალა.

— ბატონო ლევან, თავად ანასტას მიქოიანი რამდენად სახელოვანი კაცი იყო?

— სამწუხაროდ, **ანასტას მიქოიანზე** ამას ვერ ვიტყვით, რადგან მის ბიოგრაფიაში რამდენიმე ძალიან ბნელი, საეჭვო და სამარცხვინო მომენტია. დავიწყოთ იმით, რომ **კომუნისტური პარტიის მიერ გაფეტიშებული 26 კომისარი, რომლებიც 1918 წლის 20 სექტემბერს ინგლისელმა ინტერვენტებმა და ესერებმა ბაქოში სახალხოდ დახვრიტეს, სინამდვილეში რიცხვით 27 გახლდათ.** ბაქოს ოცდამეშვიდე კომისარი სწორედ **ანასტას მიქოიანი** იყო, მაგრამ დღემდე გაურკვეველია, თუ როგორ გადაურჩა დახვრეტას! არსებობს მოსაზრება, რომ **ანასტას მიქოიანმა** მაშინ საკუთარი თავის გადასარჩენად დანარჩენი 26 კომისარი „ჩაუშვა“ და ინგლისელ ინტერვენტებსა და ესერებს ჩაუგდო ხელში. სხვათაშორის, სტალინი ამის გამო მიქოიანს მთელი ცხოვრება დასცინოდა და სულ ეკითხებოდა — **როგორ გადარჩი, ასეთი რა ქენი?!**

სანაინში დაბადებულმა ანასტას მიქოიანმა, რომელმაც ქართული ბევრად უფრო უკეთ იცოდა, ვიდრე რუსული, 1916 წელს თბილისის სომხური სასულიერო სემინარია დაამთავრა და შემდეგ სწავლა ეჩმიაძინის სასულიერო აკადემიაში გააგრძელა. ამასობაში რევოლუციამ მოუსწრო და ჯერ — თბილისში და შემდეგ ბაქოში პარტიულ საქმიანობაში ჩაება. ანასტას მიქოიანი განათლებული კაცი იყო, რამდენჯერმე გაზეთის რედაქტორიც გახლდათ... 1926 წლის აგვისტოდან **ანასტას მიქოიანი** სათავეში ჩაუდგა საბჭოთა კავშირის საგარეო და საშინაო ვაჭრობის სახალხო კომისარიატს, სადაც თითქმის ოცდაათი წელი იმუშავა. მიქოიანი სადაც კი გამოვიდოდა, სულ სტალინის სახელი ეკერა პირზე. **დათვალეს და აღმოჩნდა, რომ პარტიის მე-17 ყრილობაზე თავის გამოსვლაში მიქოიანმა სტალინის სახელი ორმოცდაერთჯერ ახსენა.** მიქოიანი 1937 წელს ნიკოლაი ეჟოვსაც აქებდა და ადიდებდა და მას „ლიცო ლიუბიმცა სოვეტსკოგო ნაროდას“ ეძახდა... ნუ დაგვავიწყდება, რომ ომის პერიოდში მიქოიანი შედიოდა სტალინის უახლოესი გარემოცვის ხუთეულში. ამ ხუთეულს წარმოადგენდნენ: **ლავრენტი ბერია, ვიაჩესლავ მოლოტოვი, გიორგი მალენკოვი, ანდრეი ჟდანოვი და ანასტას მიქოიანი.**

— კი მაგრამ, სტალინმა ხომ იცოდა, რომ მიქოიანი მედროვე იყო და ასე რატომ დაიახლოვა?

— ნუ განსჯით, ცუდი დრო იყო... თანაც, სტალინს არ უყვარდა ჩასაფრება და შანსს ყველას აძლევდა. გეთანხმებით, რომ ანასტას მიქოიანი ბელადს მუხანათურად მოექცა და მე-20 ყრილობაზე ყველაზე სამარცხვინო და ბინძური მისია შეასრულა. მოგეხსენებათ, სტალინის მკვლელობის შემდეგ, კომპარტიის მე-20 ყრილობაზე, რომელიც 1956 წლის 14 თებერვალს გაიხსნა, ხრუშჩოვის დავალებით, **„პიროვნების კულტის შესახებ“** მთავარი მოხსენება სწორედ ანასტას მიქოიანმა წაიკითხა. მოხსენებაში ერთი სიტყვაც არ ყოფილა სტალინზე, მაგრამ ყველა მიხვდა, რომ **„პიროვნების კულტში“** იგულისხმებოდა სწორედ დიდი სტალინი. ეს მოხსენება ყველა წამყვან გაზეთში დაიბეჭდა, მასალა 4-5 გვერდზე იყო გადაჭიმული. ამის შემდეგ ხრუშჩოვმა მიქოიანი ძალიან დაიახლოვა და ბიჭვინთაში სულ ერთად დადიოდნენ დასასვენებლად. **კარგად მახსოვს, 1957 წელს ბზიფში კომკავშირელები აგარაკებს ვაშენებდით, როცა ხრუშჩოვი, მიქოიანი და ვოროშილოვი პირველად ვნახე.** მაშინ მიქოიანმა ბაღდადური იცეკვა... აი, ამ თავისი ლავირებით, ეშმაკობით მიქოიანმა რამდენიმე თვის განმავლობაში მიხეილ კალინინის ადგილიც კი დაიკავა და საბჭოთა კავშირის პრეზიდენტი გახდა.

— მიქოიანს რაიმე პიროვნული საფუძველი ჰქონდა, რომ სტალინი ელანძღა?

— დიახ, ჰქონდა... 1952 წლის ოქტომბერში პარტიის მე-19 ყრილობის დახურულ პლენუმზე სტალინი სიტყვით გამოვიდა და **მიქოიანი და მოლოტოვი** წყალს გაატანა. მოლოტოვისადმი ბელადის აგრესიას განაპირობებდა ის, რომ მოლოტოვის მეუღლე, რომელიც ებრაელი გახლდათ, ძალიან მეგობრობდა და ეკურკურებოდა ისრაელის პირველ ელჩს საბჭოთა კავშირში **გოლდა მაიერს,** რომელიც უჭკვიანესი ქალბატონი იყო და მოგვიანებით ისრაელის პრემიერ-მინისტრიც გახდა. ერთი სიტყვით, მოლოტოვის ცოლმა ძალიან ბევრი იტლიკინა... **ბელადმა მიქოიანის გასაკრიტიკებლადაც გამონახა მიზეზები და მიქოიანიც და მოლოტოვიც პოლიტბიუროს წევრობის კანდიდატებიდან გამოიყვანა.**

ანასტას მიქოიანი

ანასტას მიქოიანს საბჭოთა კავშირის ხელმძღვანელებისგან სულ სამი პერსონალური დავალება ჰქონდა. პირველი დავალება მან 1936 წლის ზაფხულში სტალინისგან მიიღო. ერთ მშვენიერ დღეს სტალინმა მიქოიანს დაურეკა და უთხრა — ჩემთან შემოდი! მიქოიანი მივიდა... ბელადი ეკითხება — რას აპირებ, რა გეგმები გაქვს? — შვებულებაში მივდივარ ცოლთან ერთად, ბილეთები უკვე ნაყიდი მაქვს! — მე შენ უკეთეს ადგილზე გაგგზავნი, ამერიკაში უნდა წახვიდე არაოფიციალური ვიზიტით, გემით, დაისვენე, დრო გაატარე, მაგრამ იცოდე, ყველაფერი დაათვალიერე და შენი შთაბეჭდილებები მომახსენეო! მიქოიანი ბელადის წინადადებას უხალი-

ეს იყო!

უცნობი მოგონება 1937 წელს მოსკოვში გამართული ქართული კულტურის დეკადის შესახებ

საქვეყნოდ ცნობილია, რომ 1936-1937 წლების დეკემბერ-იანვარში მოსკოვში გაიმართა ქართული კულტურისა და ხელოვნების დეკადა, რომელსაც არნახული წარმატება ხვდა წილად. დეკადის მსვლელობა ფართოდ გაშუქდა როგორც საბჭოთა, ისე უცხოეთის რადიოთი და პრესით! დეკადა იყო სტალინის პასუხი იმ აღვირახსნილ და ბინძურ კამპანიაზე, რომელიც ბელადის წინააღმდეგ ჯერ გებელსის საინფორმაციო მანქანამ წამოიწყო, ხოლო შემდეგ მას დასავლეთის ბევრი ქვეყანა აჰყვა. ფაშისტები და მათი დამქაშები მსოფლიოს უმტკიცებდნენ, თითქოს სტალინი იყო ველური და უკულტურო ხალხის შვილი შორეული კავკასიიდან!



კომპოზიტორი გრ. კოკელაძის ნაამბობი.

სტალინი ორ სამჯერ მყავს ნანახი. 1937 წელს მოსკოვში გაიმართა ქართული ხელოვნების დეკადა. ზამთარში, დეკემბერში დაიწყო და იანვარში გადავიდა. დეკადას ბრწყინვალე წარმატება ხვდა წილად. ბოლოს მთავრობამ მონაწილეთა საპატივსაცემოდ კრემლში, გეორგიევსკის დარბაზში („Георгиевский зал“) დიდი ბანკეტი მოაწყო. [illegible]

გრიგოლ კოკელაძე:

სტალინმა, რომელიც ბერიას სულ მუდამ გვარით მიმართავდა, ლავრენტის დაუძახა – „ბერია, ტი პოჩემუ ნე ტანცუეშ?“ – „ნე უმეიუ, ტოვარიშჩ სტალინ!“ – „ნუ დავაი, დავაი!“

ქართული კულტურისა და ხელოვნების დეკადით სტალინმა მსოფლიოს უჩვენა სინამდვილეში, თუ რა დიადი და აღმატებული კულტურის პატრონი იყო მისი ხალხი და სამშობლო — ქართველი ერი და საქართველო!

*დეკადის მსვლელობაში დაახლოებით 1500 ქართველი ხელოვანი მონაწილეობდა... მათ შორის გახლდათ კომპოზიტორი, ფოლკლორისტი და პედაგოგი **გრიგოლ კოკელაძე** (1904-1988 წ.წ.), რომელიც მაშინ სულ რაღაც 33 წლის ახალგაზრდა იყო. გრიგოლ კოკელაძემ 1931 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი, ხოლო 1937 წელს — თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია კომპოზიციის სპეციალობით. ძირითადად მუშაობდა საგუნდო და ვოკალური მუსიკის ჟანრში; შეკრიბა, ჩაწერა და ნოტებზე გადაიტანა ქართული ხალხური სიმღერები. გრიგოლ კოკელაძე გახლდათ ასევე საქართველოს სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლის ხელმძღვანელი, კომპოზიტორთა კავშირის თავმჯდომარე, საქართველოს ფილარმონიის დირექტორი და სამხატვრო ხელმძღვანელი.*

გრიგოლ კოკელაძის წინამდებარე მოგონება 1981 წელს კონცერტმაისტერმა, ქალბატონმა ნელი ბარვენაშვილმა ჩაიწერა... ქალბატონ ნელის, რომელიც ჩვენი ერთგული მკითხველია, ამ ძვირფასი მასალის მოწოდებისთვის უღრმეს მადლობას მოვახსენებთ.

გრიგოლ კოკელაძე:

— სტალინი ორ-სამჯერ მყავს ნანახი... 1936 წლის დეკემბერში მოსკოვში დაიწყო და 1937 წლის იანვარში დასრულდა ქართული კულტურისა და ხელოვნების დეკადა, რომელსაც ბრწყინვალე წარმატება ხვდა

სოდ დასთანხმდა, რადგან თბილისელი მეუღლე **აშხენ თუმანიანი,** რომელმაც ხუთი ბიჭი გაუჩინა და რომელიც მწერალ **ოვანეს თუმანიანის** ნათესავი იყო, მას ძალიან უყვარდა და სურდა, შვებულება მეუღლესთან ერთად გაეტარებინა, მაგრამ ბელადის სიტყვას წინ ვინ გადაუდგებოდა...

მიქოიანი გემით ჩავიდა ამერიკაში, სადაც მის პატივსაცემად თვითმფრინავებმა აეროშოუ მოაწყვეს. მან თავისი თვალით ნახა აყვავებული და უმდიდრესი ამერიკა, პროდუქტებით სავსე მაღაზიები, სუპერთანამედროვე მანქანა-იარაღებით აღჭურვილი ფაბრიკა-ქარხნები და მიხვდა, რომ საბჭოური პროპაგანდა „კაპიტალიზმის ლპობისა და კვდომის“ შესახებ აშკარად გადაჭარბებული და მცდარი იყო. მიქოიანი გააოცა მუშათა ბინებმა, სადაც ყველაფერს კრიალი გასდიოდა და თავად მიქოიანსაც კი არ ჰქონდა ეგეთი ბინა მოსკოვში. ერთ-ერთ ფერმაში მას უჩვენეს უნიკალური თვისებების მქონე მცენარე — ყაბაყი და ესაუბრნენ მის სიკეთესა და მაღალ რენტაბელობაზე. მიქოიანმა ფერმერს ყაბაყის თესლი სთხოვა, მაგრამ ცივი უარი მიიღო — დიდი სიამოვნებით, მაგრამ ამერიკიდან ყაბაყის გატანა კანონით აკრძალულიაო! მაშინ ის თავის თანაშემწესთან ერთად იმავე დღესვე ესტუმრა მეზობელ ფერმას, ფერმის მეპატრონე ლაპარაკში გაართეს და ხან მიქოიანი იპარავდა ყაბაყის თესლს და ხან — მისი თანაშემწე. ასე გამოვიდნენ ისინი ფერმიდან ჯიბეებდატენილი და ყაბაყის თესლი საბჭოთა კავშირში ჩამოიტანეს. საბჭოთა კავშირში ყაბაყი ძალიან სწრაფად მოაშენეს და შიმშილობის დროს მასზე ძალიან დიდი მოთხოვნილება იყო.

— რა იყო მიქოიანისთვის განკუთვნილი მეორე დავალება?

— 1950 წლის აგვისტოში სტალინმა მიქოიანი **მაო ძედუნთან** გაგზავნა, მიქოიანი აქედან თვითმფრინავით გაეშურა და ჩინეთიდან არა პირდაპირ მოსკოვში, არამედ ნოვოსიბირსკში ჩამოფრინდა, სადაც ომის დროს ძალიან ბევრ რამეს აგზავნიდა. ცნობისათვის, ომის დაწყების წინ ნოვოსიბირსკში თეატრის მშენებლობა დაიწყო, მაგრამ მერე გაჩერდა. როცა სტალინმა ამის შესახებ შეიტყო, განაცხადა — თეატრი ხალხისთვის აუცილებელია, ამიტომ მშენებლობა არ შეწყვიტოთ! თუ ნოვოსიბირსკს არა აქვს ფული, მაშინ ცენტრალური ბიუჯეტიდან დააფინანსეთ მშენებლობა! 1945 წლის 9 მაისს ნოვოსიბირსკის თეატრი საზეიმო ვითარებაში გაიხსნა... ნოვოსიბირსკში მიქოიანს დახვდა **ვარლამ კაკუჩაია,** რომელიც მაშინ იქ „კაგებეს“ ხაზით იყო მივლინებული... მიქოიანმა ვაგონ-სალონში მოისვენა, მერე გაპარსვაც მოინდომა... „კაგებემ“ ულამაზესი ქალი მოუყვანა, რომელმაც სტალინის საგანგებო დესპანი გაპარსა. მიქოიანმა იმ ქალბატონს ამერიკული პარფიუმერიის ნაკრები აჩუქა. თეატრში მიქოიანის ყოფნა რომ გაიგეს, ატყდა ერთი ამბავი... სანამ მიქოიანი პარტერში არ ჩავიდა, მანამდე ხალხი ფეხს არ იცვლიდა. მიქოიანს, როგორც მთავრობის წევრსა და სტალინის თანაგუნდელს, ოვაციები გაუმართეს. ისმოდა შეძახილები — **„დიდება დიდ სტალინს!“**

— რისთვის ჩავიდა მიქოიანი მაო ძედუნთან?

— ამის შესახებ მას კაკუჩაიამ ჰკითხა, როცა ნოვოსიბირსკში ქართული პურმარილი გაუშალა და ქართული ღვინოც მიართვა. სუფრას უსხდნენ: **მარშალი ერემენკო, კაკუჩაია,** ადგილობრივი „ობკომის“ თავმჯდომარე და მიქოიანი, რომელმაც თამადად დაინიშნა თავი... სუფრას ემსახურებოდა კაკუჩაიას ქართველი მეუღლე. — **ჩინეთში სტალინმა გამგზავნა და პირადად სტალინს უნდა მოვახსენო ყველაფერი!** — უპასუხა კაკუჩაიას შეკითხვას ანასტას მიქოიანმა, რომელიც ბელადს სუფრასთან აქებდა და ადიდებდა. მოგეხსენებათ, ამ ამბიდან ექვს წელიწადში მიქოიანმა ბელადი უკანასკნელი სიტყვებით გალანძღა და გარდაცვლილ სტალინს არაფერი დაუტოვა. როგორც მოგვიანებით გაირკვა, მიქოიანის ჩინეთში ვიზიტი ეხებოდა უშუალოდ მის სფეროს — ვაჭრობას. კერძოდ, რისი საშუალება ჰქონდა ჩინეთს, რას მიაწვდიდა საბჭოთა კავშირს და რას წაიღებდა საბჭოთა კავშირიდან... აი, ამისთვის გაგზავნა ბელადმა მიქოიანი მაო ძედუნთან. აქვე აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, რომ ნოვოსიბირსკის უნივერსიტეტი დააარსა ქართველმა აკადემიკოსმა **ილია ვეკუამ,** რომლის სახელსაც უნივერსიტეტი ატარებს. ნოვოსიბირსკში დღემდე არსებობს ილია ვეკუას სახელობის ქუჩა. იქვე დახურულ ინსტიტუტში კოსმოსზე მუშაობდა აკადემიკოსი **სამსონ ქუთათელაძე...**

— რაც შეეხება მიქოიანის მესამე მისიას...

— მესამე განსაკუთრებული დავალება ანასტას მიქოიანმა 1962 წლის ოქტომბერში ხრუშჩოვისგან მიიღო ე.წ. კარიბის კრიზისის დროს. მოგეხსენებათ, მაშინ პრეზიდენტმა კენედიმ 183 სამხედრო გემი გაგზავნა კუბის მიმართულებით და ევროპაში გადასროლილი მეექვსე და მეშვიდე ამერიკული ფლოტები საბრძოლო მზადყოფნაში მოიყვანა. ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული ავიაციის 20 პროცენტი უკვე ჰაერში იყო და დავალებას ელოდა... პარალელურად, ამერიკამ აღიარა კუბის ემიგრანტული მთავრობა, რომელიც ამერიკაში იყო, ხოლო ხალხი ყოველ წუთს ელოდა მესამე მსოფლიო ომის დაწყებას. ასეთ დაძაბულ სიტუაციაში დეგენერატმა ხრუშჩოვმა კუბაში ბირთვული რაკეტები გაგზავნა. ჯერ კიდევ სტალინის ხელში გამოზრდილმა გენერლებმა და მარშლებმა რაკეტები კუბაში ისე ჩაიტანეს, ამერიკა აზრზე არ იყო. აი, ამ ვითარებაში მიქოიანი ხრუშჩოვმა — ჯერ კუბაში, ხოლო შემდეგ ამერიკაში გაგზავნა. სწორედ ამ დროს ანასტას მიქოიანის მეუღლე **აშხენ თუმანიანი** მოსკოვში გარდაიცვალა. მიქოიანი ამერიკიდან რომ ჩამოვიდა, ცოლი უკვე ნოვოდევიჩის სასაფლაოზე იყო დაკრძალული... 1964 წლის 14 ოქტომბრამდე, ვიდრე ხრუშჩოვს მოისროდნენ, მიქოიანი უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის თავმჯდომარედ დაინიშნა, მაგრამ 1965 წლის დასაწყისში ის მოხსნეს და პენსიაზე გაუშვეს...

— სომეხ ხალხს ანასტას მიქოიანი უყვარს?

— სომხეთში მიქოიანის ოთხი ძეგლი დღესაც არსებობს, მაგრამ პირდაპირ შეიძლება, ითქვას, რომ სომხებს მიქოიანი არ უყვართ! ქართველები მიქოიანს სტალინის ღალატს არ პატიობენ, ხოლო სომხები — სამშობლოს ღალატს!

— სომხებს ანასტას მიქოიანმა როდის და რა ვითარებაში უღალატა?

— არსებობს 1921 წლის დეპეშა, რომელსაც მიქოიანი აწერს ხელს და კრემლში აგზავნის. დეპეშაში გარკვევით წერია, რომ **ზანგეზური, ყარაბაღი და ნახიჭევანი** აზერბაიჯანის შემადგენლობაში უნდა შევიდეს! ეს დაახლოებით იმ ტიპის დეპეშაა, სერგო ორჯონიკიძემ რომ გააგზავნა კრემლში — თბილისის თავზე წითელი დროშა ფრიალებსო! სომხების დიდი ნაწილი ამის გამო მიქოიანს მოღალატეს უწოდებს.

მიქოიანის პირველი შვილი ვლადიმირი 19 წლისაც არ იყო, როცა 1942 წელს ფრონტზე დაიღუპა. მეორე შვილი ალექსეიც ავიაციის გენერალ-ლეიტენანტი იყო, რომელსაც დარჩა შვილი **ანასტას მიქოიანი,** ანუ იგივე **სტას ნამინი,** რომელიც რუსეთში ერთ-ერთი ყველაზე უფრო წარმატებული როკ-მუსიკოსია. მიქოიანის მესამე შვილი იყო **ვანო,** რომელმაც 93 წლამდე იცხოვრა და 4-5 წლის წინათ გარდაიცვალა. მეოთხე შვილი — **სტეფანე,** რომელიც 1922 წელს თბილისში დაიბადა, გენერალ-ლეიტენანტი, მფრინავ-გამომცდელი იყო და 95 წლისა გარდაიცვალა, ხოლო მიქოიანის ნაბოლარა ვაჟი — **სერგო** 1929 წელს დაიბადა და 2010 წელს გარდაიცვალა. სერგო მიქოიანი მწერალი გახლდათ. ბერიამ და მიქოიანმა ეს სახელი მას სერგო ორჯონიკიძის თუ სერგეი კიროვის პატივსაცემად დაარქვეს... თავად მიქოიანი 1978 წელს გარდაიცვალა, ის ნოვოდევიჩის სასაფლაოზე მეუღლის გვერდით დაკრძალეს!

ესაუბრა

დიტო ჩუბინიძე

გაგრძელება იქნება



„კომპარტიის მეოცე ყრილობაზე, ხრუშჩოვის დავალებით, „პიროვნების კულტის შესახებ“ მთავარი მოხსენება სწორედ ანასტას მიქოიანმა წაიკითხა!“

სტალინი:

ალმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველო ძლივს შეერთდა და თქვენ რატომ ყოფთ?

წილად. ბოლოს მთავრობამ მონაწილეთა პატივსაცემად კრემლში, გეორგიევსკის უზარმაზარ დარბაზში, დიდი ბანკეტი გამართა. დეკადაზე ჩასული ათას ხუთასი მონაწილიდან ბანკეტზე უკლებლივ ყველა მიგვიწვიეს. დამხვდურებიც ბევრნი იყვნენ... მაგიდები ცალ-ცალკე გაეწყოთ, ადგილები დანომრილი იყო. თითოეულ მაგიდას სტუმრების გარდა შავ კოსტიუმებში გამოწყობილი ორი მამაკაცი და ორი ქალი უჯდა, გასაგებია, ვინც იყვნენ... ისე მოხდა, რომ ავანსცენასთან ახლოს აღმოვჩნდი, იქვე უნდა დამსხდარიყვნენ მთავრობის წარმომადგენლებიც... ჩემს მაგიდასთან მოუწია დაჯდომა კომპოზიტორ **დიმიტრი არაყიშვილს, მელიტონ ბალანჩივაძე** კი გვერდით მაგიდაზე ბრძანდებოდა. მელიტონმა დიმიტრის გადმოსძახა — **დიმიტრი, გადმოდი კაცო, ჩემთან, ხომ ხედავ, მარტო ვარ!** დიმიტრი არაყიშვილმა ერთი კი წამოიწია, მაგრამ შავკოსტიუმიანი კაცი მაშინვე წამოდგა, დიმიტრი არაყიშვილს გვერდით დაუდგა და მშვიდად უთხრა — **„პროსტიტე, ვაშე მესტო ზდეს!“**

ზუსტად 19:00 საათზე გაკაშკაშებულ, აჟრიამულებულ დარბაზში სხვა კარიდან შემობრძანდა მთავრობა. პირველი შემოვიდა **კალინინი,** რომელსაც სტალინი მოჰყვებოდა, შემდეგ სხვები მოდიოდნენ. ავანსცენაზე გამოვიდნენ საუკეთესო ქართველი მომღერლები და მოცეკვავეები. **მერი ნაკაშიძემ,** რომელიც სახელგანთქმული ბარსოვას შემდეგ გამოვიდა, ისე იმღერა ჯილდას არია, სტალინი ფეხზე წამომდგარი დიდხანს უკრავდა ტაშს. მოცეკვავეებმა სცენაზე ისეთი ცეცხლი დაანთეს, მთელი საბჭოთა კავშირის მთავრობა აღტაცებული და აღფრთოვანებული იყო. ჰო, დამავიწყდა, ამით უნდა დამეწყო! **კრემლში რომ მივედით, მოცეკვავეთა ანსამბლი კინაღამ უკან გამოაბრუნეს, რადგან ცივი იარაღით კრემლში შესვლა წარმოუდგენელი იყო და ჩოხებში გამოწყობილ ამდენ ქამარხანჯლიანს იქ ვინ შეუშვებდა?! დავიბენით, აღარ ვიცოდით, რა გვექნა. დაურეკეს მოლოტოვს, მაგრამ მან თავად ვერ გადაწყვიტა ეს საკითხი და სტალინს დაუკავშირდა.** სტალინს ქართველი მოცეკვავეების გასაჭირის ამბავი რომ გაუგია, უთქვამს — **ქართველი კაცისთვის იმაზე მეტი შეურაცხყოფა არაფერია, იარაღს რომ აჰყრიო!** ასე დაგვრთეს კრემლში შესვლის ნება. სტალინის სიტყვას ვინ გადავიდოდა?!

ხანჯლებს სულ ნაპერწკლები სცვიოდა... **კლიმენტი ვოროშილოვი** სწორედ ამ დროს მოვიდა და სტალინს გვერდით დაუდგა. დარწმუნებული ვარ, ვოროშილოვმა გაიფიქრა — ვაითუ, მოცეკვავეებს ხანჯალი გადაუტყდეთ და სტალინს ნამსხვრევი მოხვდესო! სტალინს გაეღიმა, ვოროშილოვი ხელით გვერდზე გასწია და კარგად გავიგონე, რომ უთხრა — **„კლიმ, ოტოიდი!“** ვოროშილოვი სტალინს ერთი წამით მოშორდა და ახლა უკვე მეორე მხრიდან ამოუდგა გვერდით... — **„კლიმ, ოტოიდი!“** — ისევ გაუმეორა სტალინმა.

უკვე კარგა გვიანი იყო. გვეგონა, დამთავრდა დიდებული საღამო, რომ, ჩვენდა მოულოდნელად, საღამოს კონფერანსიემ გამოაცხადა — **ცეკვები იწყებაო!** ყველანი გვერდით დარბაზში მიგვიწვიეს. ჯერ, რა თქმა უნდა, მთავრობის ხალხი გავიდა, შემდეგ ჩვენ მივყევით. დაიწყო ვალსი. ცეკვავდნენ **ვოროშილოვი, მოლოტოვი...** სტალინმა, რომელიც ბერიას სულ მუდამ გვარით მიმართავდა, ლავრენტის დაუძახა — **„ბერია, ტი პოჩემუ ნე ტანცუეშ?“ — „ნე უმეიუ, ტოვარიშჩ სტალინ!“ — „ნუ დავაი, დავაი!“** — დააძალა ბელადმა ბერიას, რადგან უნდოდა, რომ ცეკვაში ყველა ჩაბმულიყო. სტალინს თავად არ უცეკვია... ბერია ცოტა შეწუხდა, მერე ვიღაც ქალს სთხოვა, ერთი-ორი წრე შემოგატარეო. სტალინი ყველას თავისი ხელით აწვდიდა შამპანურს მაღალი, ფეხიანი ჭიქებით (ბოკლებით).

მაშინ ახალგაზრდა ვიყავი და ერთი კი გავიფიქრე — მოდი, ამ ჭიქას უბეში ჩავიდებ, სტალინის მოწვდილი ჭიქაა-მეთქი, მაგრამ შემეშინდა. სტალინის გარშემო ბუნებრივად შეიკრა წრე. სტალინმა თქვა — კახელებს დამიძახეთო! მაშინ აღმოსავლეთ საქართველოს გუნდი ცალკე მუშაობდა **სანდრო კავსაძის** მეთაურობით, ხოლო დასავლეთისა — ცალკე **კირილე პაჭკორიას** ხელმძღვანელობით. მოგვიანებით ეს გუნდები ისევ სტალინის სიტყვით გაერთიანდნენ, რადგან ბელადმა, თურმე, ერთხელ იკითხა — **ალმოსავლეთ და დასავლეთ**

ეს იყო!

საქართველო ძლივს შეერთდა და თქვენ რატომ ყოფთ?

მოვიდნენ კახელი მომღერლები. სტალინმა დაბალი ხმით მიუმღერა — **„ნეტავი, გოგო...“** იქვე აჰყვნენ მომღერლებიც და დააგუგუნეს სიმღერა. ბელადმა **სანდრო კავსაძეს** ზუსტად ასე მიმართა — **დაბერებულხარ, სანდრო!** — ეჰ, დავბერდი, სოსო, დავბერდი! სანდრო კავსაძეს მაშინ უკვე ყელი სტკიოდა და ხმა თითქმის დაკარგული ჰქონდა. სტალინი სემინარიაში სწავლის დროს სწორედ სანდრო კავსაძის გუნდში მღეროდა და სიმღერებიც იმისგან ჰქონდა ნასწავლი. კავსაძემაც იმიტომ მიმართა ძველი სახელით — **„სოსო“.** შემდეგ სტალინმა ითხოვა — გურულებს მიხედეთო და **„ალი-ფაშა“** წამოიწყო თვითონვე... მერე სვანებს სთხოვა — **„ლილეო“** ემღერათ...

მე მაშინ მომღერალთა კვარტეტი მქონდა ჩამოყალიბებული. გავარღვიე წრე და ჩემს მომღერლებთან ერთად ხელჩაკიდებული შევედი და შევუერთდი მომღერლებს. გაბმულ სიმღერაში ვიყავით, რომ უცებ გამაცია — ზურგიდან მომადგა ერთი კაცი და ჯიბეებზე მომისვა ხელი; შემეშინდა, მაგრამ არ შევიმჩნიე... მაშინ დიდად ფრთხილობდნენ. ღამის 3 საათი იყო, როცა სტალინთან მოლოტოვი მოვიდა და სთხოვა — უკვე გვიანია, დაღლილი ბრძანდებით და დროა, დაისვენოთო! სტალინმა არ მოინდომა — ჯერ არაო! დაახლოებით 15 წუთის შემდეგ ვოროშილოვი მოვიდა იმავე თხოვნით, მაგრამ სტალინი არც მას გაჰყვა. ცოტა ხნის შემდეგ კალინინმა მოაკითხა და ეს ბუმბერაზი პიროვნება ლამის ოთხად მოიკეცა, ხმაამოუღებლად გაჰყვა კალინინს.

ასე დასრულდა ეს დიდებული და დაუვიწყარი საღამო...

მოამზადა

დიტო ჩუბინიძემ

სააკაშვილს რუსეთთან ომის გაჩაღების შემდეგ საქართველოში რელიგიური ომის ატეხა სურს!

ვერაგ შაჰ-აბასს, რომელმაც საქართველო ამოაგდო და დაახლოებით 300 ათასი ჩვენი თანამემამულე ფერეიდანსა და მაზანდარანში გადაასახლა, ასეთ ფრაზას მიაწერენ — ქართველი კაცი ვაზს ჰგავს, თუ უცხო ნიადაგზე გადარგავ და მშობელ მიწას მოწყვეტ, ველურდება და საკუთარ ხელმოცარულობასა და არაკაცობას თავის სამშობლოსა და მშობელ ხალხს აბრალებს!

სოფელ ბუკნარში, ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაპირისპირება მოხდა

ნამეტანი ჭკუით იყავით, ემანდ, შუბლში როდინი არ მოგხვდეთ, ანდა ლევან მეორე დადიანის ზარბაზნის ლულაში არ ამოყოთ თავი!

სულძაღლი და სამშობლოს მოღალატე **ოთარ შალიკაშვილის ქალიშვილის შვილიშვილი შაჰ-აბასი,** რომელიც ქართულს მშვენივრად ფლობდა, მართლაც ბოროტი გენია იყო. მან ზუსტად გამოიცნო ქართველი კაცის გადაგვარების ფორმულა და ამიტომაც იყო, რომ ქართლსა და კახეთში შექმნა **სააკაშვილის „კმარასა“ და „სირცხვილიას“ მსგავსი ორგანიზაცია „შაჰისევანი“,** რომელიც შაჰის მეგობარსა და ერთგულ მონას ნიშნავდა. თუმცა, არსებობს „შაჰისევანის“ სხვა განმარტებაც! კერძოდ, 1707-1709 წლებში მეფე ვახტანგ მეექვსის მიერ შედგენილი „დასტურლამალის“ ლექსიკონის თანახმად, **„შაჰისევანი“** ნიშნავს **„შაჰის ყვარებულს“** — 13-15 წლის გასათხოვარ ქალწულს, რომლებსაც მოაგროვებდნენ და მერე ირანის შაჰს სპარსეთში უგზავნიდნენ.

შაჰ-აბასის „კმარელები“, ანუ „შაჰისევანის“ წევრები გათავისუფლებული იყვნენ ყოველგვარი გადასახადისგან, სარგებლობდნენ უამრავი პრივილეგიით და მათი ხელყოფა ირანის საოკუპაციო რეჟიმის მიერ უმკაცრესად ისჯებოდა. ამ პრივილეგიებისა და ფულადი საჩუქრების სანაცვლოდ **„შაჰისევანში“ გაწევრიანებული ქართველი ვალდებული იყო, ხალხში ირანის საოკუპაციო რეჟიმის პროპაგანდა გაეწია და შაჰის მიმართ ხოტბა-დიდება აღევლინა. შაჰისევანებს უნდა დაერწმუნებინათ თითოეული ქართველი, რომ ირანის შაჰი დღედაღამ საქართველოსა და ქართველი ერის ბედნიერებაზე ფიქრობდა.** ამ პოლიტიკამ ის საშინელი შედეგი გამოიღო, რომ ირანში შაჰის ერთგული გვარდია პირწმინდად ქართველებისგან იყო დაკომპლექტებული, ხოლო მარაბდის ბრძოლაში **როსტომ-ხანი, ანუ იგივე ქაიხოსრო ბაგრატიონი,** რომელიც მოგვიანებით მეფედ დაგვისვეს, ქართველების წინააღმდეგ იქნევდა ხმალს.

მოკლედ, კაცს ღმერთმა გონება თუ აურია და სააკოვის „შაჰისევანში“ ამოაყოფინა თავი, ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ მიშას „ყვარებულია“...

როგორც კი ბუკნარში გაწევ-გამოწევა ატყდა, მაშინვე გულმა რეჩხი მიყო და მივხვდი, რომ ამ საქმეში სააკოვის „შაჰისევანი“ იყო გარეული. ისე აგიხდეთ ყოველივე კარგი, როგორც ჩემი წინათგრძნობა ახდა — **ტელევიზიით მაშინვე გამოხტა საქართველოს კბილებდაკრეჭილი სახალხო დამჯ...ელი** *(ცენზურა ჩვენია. რედ.)* **ნინო ლომჯარია,** რომელმაც საქართველოს ხელისუფლება რელიგიური შუღლის გაღვივებაში დაადანაშაულა, ხოლო **სააკაშვილის დირიჟორობით გამართული ბათუმური აქციების ზონდერუსტაბაში, ყოფილი მოჭიდავე ფირუზ წულუკიძე** მაშინვე ბუკნარში გაჩნდა და საქართველოს მუსლიმი თემის მუფტს **ბეგლარ ქამაშიძეს** სახალხოდ საქმის გარჩევა დაუწყო — **შენგან მუსლიმანურად გვერდში დადგომა არ გვიგრძნიაო!**

პარალელურად სოციალურ ქსელებში დაიწყო აშკარად პროვოკაციული კამპანია. მაგალითად, ვინმე **კახაბერ როდინაძემ** დაწერა — **„აჭარლებო, დააკვირდით ფეისბუქს! რამდენი გიკიჟინებს და აჭარიდან გაგდებას გპირდება? შენი სისხლი სწყურიათ, შენი მოკვლა უნდათ, შენი ადამიანური უფლებების დარღვევა. საქართველოს მოქმედი კანონის დარღვევა უნდათ. უარყოფენ რელიგიურ თავისუფლებას. უარყოფენ შენი სიცოცხლის უფლებას. შეადარე, არც ერთი თურქი არ ითხოვს აჭარელის აჭარიდან გაგდებას. არც ერთი... ელემენტარულად შეადარე...“**

ღმერთმა უწყის, ვინ არის **კახაბერ როდინაძე,** მაგრამ მისი ეს მოწოდება ტყუპისცალივით წააგავს იმ მოწოდებებს, რომელსაც 1918 წლის გაზაფხულზე თურქეთის აგენტურა ბათუმსა და აჭარაში ავრცელებდა. უფრო მეტსაც გეტყვით, **თურქეთის აგენტები მაშინ საქართველოში უფრო დახვეწილად მოქმედებდნენ, ვიდრე ვინმე კახაბერ როდინაძე, რადგან მან, როგორც ვხედავთ, წინამდებარე ფეისბუქ-მიმართვაში თავი გაყიდა და პირდაპირ ოსმალეთის ქება-დიდებაზე გადავიდა — თურქები აჭარლების გასახლებას არ აპირებენო!**

როგორც მოსალოდნელი იყო, ბუკნარში ყველაფერი დამშვიდდა და მუსლიმი და ქრისტიანი ძმები — ქართველები საქართველოს გადასარჩენად ილოცებენ! რაც შეეხება **სააკაშვილის „შაჰისევანის“ აქტივისტებს,** რომლებმაც ბუკნარიდან კუდი ამოიძუეს და დროებით ეშმაკთან გაუჩინარდნენ, მათ გასაგონად ვიტყვი!

უშუბლისძარღვო როდინაძევ, ბარემ შენ და ფირუზ წულუკიძემ მიტინგები გამართეთ თემაზე — „თურქეთის კეთილშობილური და უმწიკვლო როლი საქართველოს გადარჩენის საქმეში!“

სამუსლიმანო საქართველოს სიმბოლო ჩემთვის სააკაშვილის „შაჰისევანის“ ძაღლთაპირი აქტივისტები კი არა, დიდი მემედ აბაშიძეა!

სამუსლიმანო საქართველოს სიმბოლო ჩემთვის **სააკაშვილის „შაჰისევანის“ ძაღლთაპირი აქტივისტები** კი არა, დიდი **მემედ აბაშიძეა,** რომელიც 1918 წლის აპრილში თურქების მიერ ოკუპირებულ ბათუმში სტამბოლიდან ჩამოთრეული თურქი ფაშას წინაშე უშიშრად წარდგა და მოახსენა — **„ჩვენ, ქართველები, სტუმართმოყვარენი ვართ და კარგად ვიცით სტუმარმასპინძლობის წესჩვეულება. მსურს, რათა თქვენ კარგად უწყოდეთ, რომ სტუმრებს არ მივცემთ ჩვენს საშინაო საქმეებში ჩარევის უფლებას და ტყუილად ნუ იგრძნობთ თავს ჩვენი მიწის ბატონ-პატრონად. აჭარა და ბათუმი ოდითგანვე საქართველო იყო და მომავალშიც ასე იქნება!“**

მემედ-ბეგი ამ სიტყვების გამო თურქებმა დააპატიმრეს და ტრაპიზონის ციხეში გამოამწყვდიეს, მაგრამ ადგილობრივი ლაზების დახმარებით დიდი მამულიშვილი ტრაპიზონის ციხიდან გამოიპარა და აჭარაში დიდი საქართველოს დროშა ააფრიალა.

მემედ-ბეგის მუხლჩაუხრელმა ბრძოლამ ის შედეგი გამოიღო, რომ 1919 წლის 31 აგვისტოს ბათუმში მუსლიმ ქართველთა წარმომადგენლობა შეიკრიბა, რომელმაც შეიმუშავა მიმართვა საქართველოს დამფუძნებელი კრებისა და პარიზის საზავო კონფერენციისადმი, რათა როგორც ქალაქი ბათუმი, ისე მთელი აჭარა, აღიარებულიყო საქართველოს განუყოფელ ნაწილად. საქართველოს დამფუძნებელმა კრებამ 1919 წლის 25 დეკემბერს ეს თხოვნა დააკმაყოფილა და აჭარის ოლქი ბათუმითურთ საქართველოს სისხლად და ხორცად გამოაცხადა, როგორც უხსოვარი დროიდან იყო.

სააკაშვილმა რუსეთთან ომით საქართველო ხერხემალში გადაამტვრია, მაგრამ, როგორც ჩანს, ახლა ჩაფიქრებული აქვს ქვეყანას გულიც ამოაცალოს და თავისი „შაჰისევანის“ მეშვეობით რელიგიური ომი გააჩაღოს!

არ გამოგივათ, ძაღლთაპირებო!

საქართველოს ისტორიას ახსოვს **პაატა წულუკიძე,** რომელიც **ლევან მეორე დადიანმა** 1656 წელს ზარბაზანში ჩატენა და იმერეთისკენ გაისროლა...

სააკოვის „შაჰისევანის“ აქტივისტებო, ნამეტანი ჭკუით იყავით, ემანდ, შუბლში როდინი არ მოგხვდეთ, ანდა ლევან მეორე დადიანის ზარბაზნის ლულაში არ ამოყოთ თავი, თორემ პირველები, ვინც თქვენი მძორით გატენილ ქვემეხს პატრუქს „მისცემს“, სწორედ ჩვენი განუყრელი ძმები — მუსლიმი ქართველები იქნებიან!

დიტო ჩუბინიძე

კვირგვინოსნები

მიხეილ სააკაშვილი
ყოფილი პრეზიდენტი

ივანიშვილს მართლაც მოუწევს წასვლა და ხელისუფლების გადაცემა ოპოზიციური კოალიციისთვის. ასევე მას მოუხდება ქართველი ხალხის ქონების მართლაც დაბრუნება. საქართველოს ეკონომიკა არის განადგურებული, ქართული ოჯახები კი — ფეხქვეშ გათელილი. ეს სამართლიანობა უნდა აღდგეს.

„რეზონანსი“

გურამ ნიკოლაიშვილი
ტელეკომპანია „იმედის“ წამყვანი



მთელი ამ წლების განმავლობაში მე მქონდა განცდა და ეს პრაქტიკულად დადასტურდა, რომ ოპოზიცია ბიძინა ივანიშვილის სახით მიხეილ სააკაშვილის ფანტომს ებრძოდა. ბიძინა ივანიშვილს მათ დიდი დიქტატორი, უზურპატორი უწოდეს, თუმცა, მოდელი, თუ როგორია დიქტატორი და უზურპატორი, მათ ჰქონდათ ნანახი მხოლოდ მიხეილ სააკაშვილის დროს.

„POST.TV“

ეკა ბესელია
პარტია „სამართლიანობისთვის“ ლიდერი



ბიძინა ივანიშვილის გარეშე დარჩენილი „ქართული ოცნება“ აღარაფერია. ამ პარტიაზე შეგვიძლია, უკვე წარსულში ვისაუბროთ.

„პალიტრანიუსი“

დემურ გიორხელიძე
ანალიტიკოსი



თუ ძალა არ გაქვს პოლიტიკაში — შენ არავინ ხარ. თუ ხელისუფლება გრძნობს, რომ არავის აქვს ძალა, მას ურჩევნია ასეთი ძალების მომრავლება, რადგან რეალური ოპოზიცია ასეთ შემთხვევაში არ იარსებებს.

„თბილისელები“

შალვა ნათელაშვილი
ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი

ქველმოქმედებაა ყველა მთავრობის მიერ გამოკვებილი, გამოზრდილი და გამაძღარი ე.წ. მსახიობების, ჩემპიონების, მლიქვნელების დახმარება?

„ტვ პირველი“

რა უნდა ვიცოდეთ, რომ სწორი ნაწლავის კიბო ბუასილი არ გვეგონოს?

კახა საბახტარიშვილი: ყველა ადამიანმა ორმოცდაათი წლის შემდეგ ერთხელ მაინც უნდა ჩაიტაროს კოლონოსკოპია!

ცნობილი პრეპარატების „გულის ელექსირისა“ და „იმუნო-ჰერბის“ ავტორი, ექიმი კახა საბახტარიშვილი იმ მიზეზების შესახებ საუბრობს, რის გამოც სწორი ნაწლავის კიბომ გავრცელების მასშტაბით თვით მკერდის სიმსივნესაც კი გადაუსწრო. ქართველი მეცნიერი იმ ოთხ პროდუქტს ასახელებს, რომლებიც კიბოს განსაკუთრებული ეფექტურობით ებრძვის:

— სწორი ნაწლავის კიბო კაცობრიობის ერთ-ერთი გამოწვევაა, რომელმაც გავრცელების მასშტაბით მკერდის სიმსივნესაც კი გადაუსწრო. **2019 წელს სწორი ნაწლავის კიბოთი მთელ მსოფლიოში დაახლოებით 15 მილიონი ადამიანი გარდაიცვალა!**

— ბატონო კახა, რა არის იმის მიზეზი, რომ სწორი ნაწლავის სიმსივნეს ამდენი ადამიანის სიცოცხლე ეწირება? რატომ იზრდება ყოველ წელს ამ საშიში დაავადებით გარდაცვლილთა რიცხვი?

— საქმე ისაა, რომ სწორი ნაწლავის კიბო შესაძლოა, ვითარდებოდეს **10-12 წლის განმავლობაში** და ადამიანს არავითარი ჩივილი არ ჰქონდეს. ნორმალურ პირობებში ადამიანის სწორი ნაწლავის შიდა ლორწოვანი გარსი თანაბარი და გლუვია, მაგრამ 50 წლის შემდეგ ლამის 93 პროცენტ შემთხვევაში სწორი ნაწლავის ლორწოვან გარსზე ჩნდება პათოლოგიური წანაზარდები — პოლიპები, რომლებიც უმრავლეს შემთხვევაში კეთილთვისებიანია და მეტასტაზირების პოტენციალი არ გააჩნია. თუ ამ პოლიპებს დროულად არ მოვიშორებთ, ისინი გაიზრდება, ზოგიერთი გახდება ავთვისებიანი და შეიჭრება სწორი ნაწლავის კედლებში, რაც უკვე კიბოს **პირველი სტადიაა.** რაც შეეხება **მეორე სტადიას** — ამ დროს მთელი კედელი უკვე დაზიანებულია სიმსივნით, მაგრამ ლიმფური კვანძები სუფთაა. ავთვისებიან სიმსივნედ გადაგვარებული პოლიპი აგრძელებს ზრდას, იჭრება ნაწლავის კედლებში არსებულ ლიმფურ და სისხლძარღვთა სისტემაში და ამ გზით ნაწლავების გარშემო არსებულ რეგიონალურ ლიმფურ კვანძებში ვრცელდება. ეს უკვე **მესამე სტადიაა,** როცა სიმსივნურმა მასამ შესაძლოა, სწორი ნაწლავის სანათური სრულად ან ნაწილობრივ გადაკეტოს. ამის შედეგად, როგორც წესი, ვითარდება შეკრულობა ან გაუვალობა, იწყება მეტასტაზირების პროცესი და ნომერ პირველ სამიზნეს წარმოადგენს ღვიძლი!

— რამდენ ხანში შეიძლება, რომ პოლიპი ავთვისებიან სიმსივნედ გადაგვარდეს?

— ამას 3-5 წელი სჭირდება, ხოლო თავად სიმსივნის საბოლოოდ ფორმირების პროცესი შესაძლოა, 5-7 წელი გაგრძელდეს, ანუ, როგორც დასაწყისში ვახსენეთ, ეს პროცესი საერთო ჯამში 10-12 წელიწადი და ზოგჯერ უფრო მეტხანსაც მიმდინარეობს!

— მაინც რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რომ სწორი ნაწლავის სიმსივნე არ გამოგვეპაროს?

— მტკიცედ გვახსოვდეს — **როდესაც კუჭის მოქმედების შემდეგ განავალი სისხლს შეიცავს და სხვა არანაირი ჩივილები არ გვაქვს, პირველ რიგში, უნდა გამოვრიცხოთ სწორი ნაწლავის კიბო და შემდეგ ვიფიქროთ ბუასილზე, სწორი ნაწლავის ნახეთქებსა და სხვა დაავადებებზე.** სისხლი განავალში, ნებისმიერ შემთხვევაში, საგანგაშო ნიშანია, არადა, ამ დროს ადამიანების აბსოლუტური უმრავლესობა ფიქრობს, რომ მას ბუასილი აწუხებს და მეტი არაფერი. სწორედ ეს თვითიმედოვნება არის იმის მიზეზი, რომ სწორი ნაწლავის კიბო ორგანიზმში ფორმირებას განაგრძობს და საბოლოოდ ადამიანს ღუპავს.

არსებობს ერთადერთი მეთოდი სწორი ნაწლავის სიმსივნის ადრეულ ეტაპზე გამოსავლენად. ყველა ადამიანმა ორმოცდაათი წლის შემდეგ, მიუხედავად იმისა, აღენიშნება თუ არა სისხლდენა, ერთხელ მაინც უნდა ჩაიტაროს კოლონოსკოპია, რომელიც სწორ ნაწლავში არსებულ პოლიპებს ნაადრევ ეტაპზე გამოავლენს. **როგორც კი სწორ ნაწლავში პოლიპი დაფიქსირდება, ის დაუყოვნებლივ უნდა მოშორდეს.** სწორედ ეს არის ასპროცენტიანი გარანტია იმისათვის, რომ სწორი ნაწლავის კიბო არ განვითარდეს.

სწორი ნაწლავისა და, საერთოდ, მსხვილი ნაწლავის სიმსივნეებს ყველაზე მეტად ახასიათებთ მემკვიდრეობით გადაცემის უნარი. ამიტომ,

ვისაც ერთ-ერთი მშობელი მაინც სწორი ან მსხვილი ნაწლავის სიმსივნით ჰყავს გარდაცვლილი, მან კოლონოსკოპიური გამოკვლევა აუცილებლად უნდა ჩაიტაროს იმ ასაკიდან ათი წლით ადრე, როცა მის მშობელს ეს დაავადება დაუდგინდა!

ანუ, თუ მშობელს სწორი ნაწლავის სიმსივნე **55 წლის ასაკში** დაუდასტურდა, მაშინ შვილმა შესაბამისი გამოკვლევა **45 წლის ასაკში** უნდა ჩაიტაროს! **უნდა ვიცოდეთ ისიც, რომ სწორი ნაწლავის სიმსივნის შემთხვევაშიც კი შესაძლოა, განავალს სისხლი არ ერეოდეს.** საქმე ის არის, რომ, თუ სიმსივნე სწორი ნაწლავის ზედა ნაწილშია განლაგებული, მაშინ სისხლდენა მინიმალურია და გამორიცხული არ არის, ვერც დავინახოთ. ამიტომ პროფილაქტიკისთვის აუცილებელია, 50 წლის შემდეგ განავალი აუცილებლად შევამოწმოთ ფარულ სისხლდენაზე!

— არსებობს თუ არა საშუალება, სწორი ნაწლავის კიბოს თავიდან ასაცილებლად?

— მარადმწვანე მცენარე **ტუიას** შესახებ ყველამ კარგად იცის, მაგრამ ბევრისთვის უცნობია, რომ ლამის 300 წელიწადია, მისი ნაყოფისაგან დამზადებული ჰომეოპათიური პრეპარატი **„ტუია“** არამარტო პოლიპებისა და მეჭეჭების საწინააღმდეგო საშუალებაა, არამედ მათ წარმოშობასაც უშლის ხელს. ჩემს საექიმო პრაქტიკაში არაერთგზის მქონია შემთხვევა, როდესაც პაციენტმა ერთხელ უკვე ჩაიტარა სწორი ნაწლავის პოლიპის მოსაშორებელი ოპერაცია, მაგრამ რამდენიმე წლის შემდეგ ახალი პოლიპები გაუჩნდა. ასეთი პაციენტები ჰომეოპათიური „ტუიას“ საშუალებით პოლიპებისგან გამითავისუფლებია, რითიც სწორი ნაწლავის კიბოს რისკი გამინეიტრალებია. **„ტუია“ საუკეთესოა ნებისმიერი ვაქცინაციის დროს გვერდითი მოვლენების თავიდან ასაცილებლად. წესად მაქვს, რომ ნებისმიერი ვაქცინაციის შემდეგ და მანამდეც პაციენტებს ორი-სამი დღით ადრე აუცილებლად ვუნიშნავ ჰომეოპათიურ „ტუიას“.** იაპონელი მეცნიერების გამოკვლევებით, ვინც პრეპარატ **კარდიომაგნილს** სისტემატურად ღებულობს, მას პოლიპის სწორი ნაწლავის სიმსივნეში გადაზრდის რისკი 60 პროცენტით უმცირდება!

— რა მეცნიერული ახსნა აქვს იაპონელ მეცნიერთა ამ კვლევას?

— არსებობს ფერმენტი **ციკლოოქსიგენაზა,** რომელიც კიბოს განვითარებას უწყობს ხელს. ასპირინი, ანუ იგივე კარდიომაგნილი სწორედ ამ ფერმენტს ანეიტრალებს და ბლოკავს!

— არსებობს თუ არა ისეთი პროდუქტები, რომელთა სისტემატური მიღება სწორი ნაწლავის კიბოსგან დაგვიცავს?

— დავასახელებ ოთხ ძირითად პროდუქტს, რომლებსაც სუპერპროდუქტებს ვუწოდებ! ესენია: **ბროკოლი, გოგრა, ქატო და ყავა...** ბროკოლი შეიცავს **სულფორაფანს,** რომელიც კიბოს უჯრედებს კლავს. უფრო მეტიც, ბროკოლზე მეცნიერები დიდი ხანია, მუშაობენ და ცდილობენ, მისგან კიბოს წამალი მიიღონ. **სწორი ნაწლავის კიბოს საპროფილაქტიკოდ დღეში 100 გრამი უმი ბროკოლის მიღებაც საკმარისია!**

გოგრა შეიცავს „ბეტა“ კაროტინსა და ანტიოქსიდანტებს, რომლებიც უჯრედს მუტაციებისგან, ანუ გადაგვარებისგან იცავენ. მოკლედ, **დღეში 60 გრამი გოგრის მიღებაც საკმარისია...** ხორბლის ქატო უხეშ ბოჭკოებს შეიცავს, რომელსაც კიბოს გამომწვევი კანცეროგენები ორგანიზმიდან გამოჰყავს. **ყოველდღიურად 25 გრამი ქატოს მიღება ბევრ ხიფათს აგვაცილებს.** რაც შეეხება ყავას, ის ძლიერი ანტიოქსიდანტია, აძლიერებს ნაწლავების პერისტალტიკას, რის გამოც ნაწლავების კედლებთან მავნე ნივთიერებების კონტაქტი მცირდება. **დღეში სამი ფინჯანი უხსნადი, ანუ თურქული ყავა ამისთვის სავსებით საკმარისია!**

ესაუბრა
დიტო ჩუბინიძე



„2019 წელს სწორი ნაწლავის კიბოთი მთელ მსოფლიოში დაახლოებით 15 მილიონი ადამიანი გარდაიცვალა!“

„ვინც პრეპარატ კარდიომაგნილს სისტემატურად ღებულობს, მას პოლიპის სწორი ნაწლავის სიმსივნეში გადაზრდის რისკი 60 პროცენტით უმცირდება!“

„დავასახელებ ოთხ ძირითად პროდუქტს, რომლებსაც სუპერპროდუქტებს ვუწოდებ! ესენია: ბროკოლი, გოგრა, ქატო და ყავა!“

მიხეილ ცაგარელი:

2021 წელს პლანეტა იუპიტერის ზემოქმედება, ასტროლოგიური სახლები და ზოდიაქოს ნიშნები

— წელს პლანეტა იუპიტერის ზემოქმედების შედეგად ვერძის ნიშნით დაბადებულისთვის სასიკეთო ცვლილებები რისი მეშვეობით განხორციელდება, რის მიმართ მოემატება ინტერესი და რას უნდა შეეცადოს? კუროს პლანეტა იუპიტერი რაში დაეხმარება, რისი მაღალი ალბათობა ექნება და ყოველივე ამის მისაღწევად რა მოეთხოვება? წელს ტყუპს რისი შესაძლებლობა მიეცემა, რის დანახვასა და გათვლას შეძლებს და უფრო წარმატებული რა აღმოჩნდება? კირჩხიბი პლანეტა იუპიტერის ენერგიების დახმარებით მოგებას ვისი მეშვეობით მიიღებს, რისი უნარი გაუძლიერდება და რაში შეეწყობა ხელი? ლომს რა და რა სასიკეთო ცვლილებები ელის და უკეთესი შედეგის მისაღწევად რისი კონტროლი მართებს? — ამ და სხვა საკითხებზე ასტროლოგი მიხეილ ცაგარელი გვესაუბრება.

— განვაგრძოთ საუბარი გამარჯვების, წარმატებისა და იღბლიანობის მმართველი პლანეტის იუპიტერის ზემოქმედების შესახებ, რომელიც წელს მერწყულის ზოდიაქოში იმოძრავებს...

— მოგეხსენებათ, რომ ციური სხეულები, მათ შორის, პლანეტები ზეგავლენას ახდენენ არამარტო საერთო ვითარებაზე — პოლიტიკაზე, ეკონომიკასა თუ საზოგადოებაზე, არამედ თითოეული ადამიანის ცხოვრებაზეც. არაერთხელ მითქვამს, რომ ამ შემთხვევაში ზუსტი პროგნოზირებისათვის აუცილებელია ადამიანის ნატალური რუკის (პირადი ჰოროსკოპის) შესწავლა, მაგრამ ამჯერად შევეცადოთ და განვიხილოთ, თუ როგორი იქნება ზოგადად გარკვეული ზოდიაქოს ნიშნის წარმომადგენლებზე პლანეტა **იუპიტერის** ზემოქმედება. როგორც ყოველთვის, ზოდიაქოს პირველი ნიშნით დავიწყოთ:

1. ვერძის ნიშნით დაბადებულთათვის პლანეტა იუპიტერი 2021 წლის მანძილზე იმოძრავებს მეთერთმეტე ასტროლოგიურ სახლში, რომელიც მეგობრობასა და სოციალურ კავშირებს განაგებს, ამიტომ 2021 წლის განმავლობაში სასიკეთო ცვლილებები მოსალოდნელია მეგობრებთან და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის მეშვეობით. ამ პერიოდში შესაძლებელია საზოგადოებაში მეტი პოპულარობისა და სიმპათიის მოპოვება. საურთიერთო წრეში კი მოიმატებს გავლენიან და ავტორიტეტულ მეგობართა რიცხვი. შეეცადეთ, თქვენი იდეების შესახებ საზოგადოებამ შეიტყოს, რათა სწრაფად გამოჩნდნენ თანამოაზრენი, რომლებიც მხარს დაგიჭერენ და დახმარებას გაგიწევენ წამოწყებებში. ზოგიერთ ვერძს, შესაძლოა, წელს მეტი ინტერესი გაუჩნდეს პოლიტიკური საქმიანობის მიმართ, საქველმოქმედო ორგანიზაციების მუშაობაში მონაწილეობის მიღება მოისურვოს. ასევე შესაძლებელი იქნება დიდი რაოდენობით ხალხის მობილიზება, შეხვედრების დაგეგმვა და დიდი ჯგუფური ღონისძიებების ჩატარება. **გარდა ამისა, კარგი წელიწადია ძველი ნამოღვაწარიდან შედეგის მისაღებად.**

2. **კუროს** ნიშნით დაბადებულებს პლანეტა **იუპიტერის** განლაგება **მეათე ასტროლოგიურ სახლში დაეხმარება ყველაზე მთავარი ცხოვრებისეული მიზნის მიღწევაში.** მოგეხსენებათ, **მეათე სახლი განაგებს კარიერასა და სოციალურ სტატუსს, ამიტომ კუროს ნიშნით დაბადებულნი წელს დიდ და მნიშვნელოვან ამოცანებს დაისახავენ.** არ იქნება გამორიცხული საზოგადოებრივი აღიარება, პოპულარობის მატება ან რაიმე ჯილდოს მიღებაც. ასევე მაღალია თანამდებობრივი ზრდის, სოციალური სტატუსისა და ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესების ალბათობა. თუმცა, აქვე ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ **კურო** ზარმაცი ნიშანია, ამიტომ, თუ იგი არ გამოიყენებს პლანეტა **იუპიტერის** მიერ ნაბოძებ სასიკეთო შესაძლებლობებს, არაფერს მოიმოქმედებს და უსაქმოდ იჯდება, მაშინ არც ოცნება აუხდება, არც მიზნები შეუსრულდება და არც სასიკეთო ცვლილებები იქნება შესაძლებელი.

3. ტყუპის ნიშნით დაბადებულთათვის წელს პლანეტა იუპიტერი მეცხრე ასტროლოგიურ სახლში აღმოჩნდება, რის შედეგადაც ისინი უფრო ოპტიმისტური, მასშტაბურად მოაზროვნენი გახდებიან. ინტუიცია გაუძლიერდებათ და შეძლებენ ზოგიერთი მოვლენის წინასწარ დანახვასა და გათვლას. მათი მჭევრმეტყველება აც მოიმატებს, რისი დახმარებითაც სხვების შთაგონებასა და საერთო საქმისათვის დარაზმვას შეძლებენ. არაერთ **ტყუპის** ნიშნით დაბადებულს ინტერესი გაუჩნდება რელიგიის, რწმენის, ფილოსოფიის მიმართ. გარდა ამისა, **2021 წელი** მშვენიერი იქნება მოგზაურობისთვის, განათლების მისაღებად, სწავლის გასაგრძელებლად, იურიდიული საკითხების გადასაწყვეტად. მოგების მიღება კი უცხოელთა დახმარებით იქნება შესაძლებელი. წარმატებული გამოდგება უცხოელებთან და უცხოურ კომპანიებთან თანამშრომლობა და ერთობლივი ბიზნესი.

4. კირჩხიბის ზოდიაქოს წარმომადგენლებს პლანეტა იუპიტერი დახმარებას გაუწევს მერვე ასტროლოგიური სახლის მეშვეობით. შესაბამისად, გარკვეული მოგების მიღება შესაძლებელი იქნება მემკვიდრეობით ან პარტნიორული კავშირების და მეუღლის დახმარებით. ფინანსური კეთილდღეობის მოპოვება და ცხოვრებისეული პირობების გაუმჯობესება ასევე, შესაძლებელი იქნება სხვა ადამიანთა ფინანსების გამოყენებით. წელს არ არის გამორიცხული ექსტრასენსორული მონაცემის გაძლიერებაც, რაც ასევე **კირჩხიბებს** ხელს შეუწყობს ცხოვრების გაუმჯობესებაში.

5. ლომის ზოდიაქოს ნიშნის წარმომადგენლებისათვის პლანეტა იუპიტერი განლაგებული იქნება მეშვიდე ასტროლოგიურ სახლში, რის შედეგადაც მათთვის სასიკეთო ცვლილებები, ფინანსური კეთილდღეობა და ბედნიერების მიღწევა შესაძლებელი იქნება ქორწინების ან საქორწინო პარტნიორის დახმარებით. თუ ლომის ნიშნით დაბადებულნი ჯერ არ არიან დაქორწინებული, მათ წელს შანსი აქვთ, გაიცნონ ადამიანი, რომელიც თვალსაწიერს გაუფართოებს, განვითარებისთვის ახალი შესაძლებლობების მოძიებაში, კარიერულ წინსვლაში დაეხმარება. ნებისმიერი სახის ურთიერთობა, იქნება ეს ცოლქმრული, საოჯახო, საქმიანი თუ მეგობრული, წელს აუცილებლად გაუმჯობესდება. თუმცა, პარტნიორულ ურთიერთობებში საუკეთესო შედეგის მისაღებად აუცილებელია ემოციების კონტროლი და ზედმეტი ქედმაღლობისაგან თავის შეკავება.

რუბრიკას უძღვება

მარინა მერკვილაძე

18 – 24 იანვრის ასტროლოგიური პროგნოზი

ვერძი (21.03-20.04)

მაღალია უეცარი საეჭვო შეხვედრების, ძველი ნაცნობების გამოჩენის ალბათობა. ემოციებს ნუ აჰყვებით, ჭორებს ყურადღებას ნუ მიაქცევთ, აგრესიას ნუ გამოავლენთ. ეცადეთ, სხვათა სურვილები გაითვალისწინოთ, პირად თუ საქმიან საიდუმლოს ნურავის გაანდობთ. საკვების ვარგისიანობა გააკონტროლეთ და ალკოჰოლსაც ნუ მიიღებთ. მოგზაურობა გადადეთ, რადგან მაღალია მოულოდნელი, გაუთვალისწინებელი პრობლემების ალბათობა.

კურო (21.04-20.05)

თქვენი მგრძნობელობა და ინტერესი მიმდინარე პროცესების მიმართ გაიზრდება. სიფრთხილე გმართებთ საბანკო და კომერციულ საქმიანობაში. შესაძლოა, ადრე შეჩერებული პროექტის გაგრძელება და დასრულება აუცილებელი გახდეს. აკეთეთ მხოლოდ ის, რაც თქვენთვის მარტივია. ძალისმიერად ნუ იმოქმედებთ და ნურავის შეეწინააღმდეგებით, ინტუიციას დაეყრდენით, მოგზაურობისას მაქსიმალური სიფრთხილე და დაკვირვება გამოიჩინეთ.

ტყუპი (21.05-22.06)

ახალს ნურაფერს დაიწყებთ და შეძლებისდაგვარად ადრე აღებული ვალდებულებები შეასრულეთ. ორაზროვანი სიტუაცია თქვენში წინააღმდეგობრივ გრძნობებს გამოიწვევს. მოგზაურობა შესაძლოა, გადაიდოს. ჯანმრთელობის მდგრადობის შენარჩუნების მიზნით აქტიურობა შეამცირეთ, გადაღლას მოერიდეთ, საზოგადოებრივ ღონისძიებებსაც იშვიათად დაესწარით.

კირჩხიბი (23.06-22.07)

შინ თუ გარეთ ურთიერთობის გარკვევას მოერიდეთ, პრობლემების სწრაფად მოგვარების უნარი და სტაბილური ურთიერთობა კოლეგებთან მომავალი წარმატების საწინდარი გახდება. მძიმე სამუშაოს მოერიდეთ და ხშირად დაისვენეთ, რათა ჯანმრთელობას არ ავნოთ. მოგზაურობისას სიფრთხილე გმართებთ, რამეთუ გაუთვალისწინებელი სიტუაციების ალბათობა იმატებს. სასიყვარულო თავგადასავლებისგან კი თავს ნუ შეიკავებთ, რადგან, შესაძლოა, მშვენიერ ურთიერთობას ჩაეყაროს საფუძველი.

ლომი (23.07-23.08)

რთული შინაგანი მდგომარეობის მიუხედავად, გადაწყვეტილებების მიღებისას არ აჩქარდეთ. საქმიან კონტრაქტებსა და საბუთებს განსაკუთრებული ყურადღებით მიუდექით. ზედმეტ ენერგიას ნუ დახარჯავთ და ჯანმრთელობას გაუფრთხილდით. ცხოვრებისეული ცვლილება გაიძულებთ, მომავალი საქმიანობის ახალი გზები და ინტერესები ეძიოთ. ოჯახში გულახდილი საუბრებით სასიყვარულო ურთიერთობას ადვილად დაასტაბილურებთ, მოგზაურობა კი ჯობს, გადადოთ.

ქალწული (24.08-23.09)

ენერგიული იქნებით. შესაძლოა, არამარტო შეხედულებები და აზრი, არამედ მიზნებიც შეგეცვალოთ. ახალი იდეების განხორციელებისას დიდი წინააღმდეგობა იქნება, ამიტომ წარმატებისათვის აუცილებლად სასიკეთო მომენტები უნდა გამოიყენოთ. პირადი ურთიერთობისთვის რთული დროა, ამიტომ განმარტოების ნაცვლად, შეყვარებულთან მეტი დრო გაატარეთ და თქვენი გრძნობა გაუზიარეთ. გადაადგილებებისას კი სიფრთხილე გამოიჩინეთ.

18 – 24 იანვრის ასტროლოგიური პროგნოზი

სასწორი (24.09-22.10)

უამრავი წვრილმანების მიუხედავად, საქმეში მიზნის მიღწევა გაგიადვილდებათ, ამიტომ ახალი პროექტის დასაწყებად მოემზადეთ. ცვლილებები პირად ცხოვრებაში, შესაძლოა, თქვენს საქმიანობასა და კარიერაზეც აისახოს. საფინანსო ან საშუამავლო გარიგებისას სიფრთხილე გმართებთ. კარგი პერიოდია ჯანმრთელობის გასაძლიერებლად და იმიჯის შესაცვლელად, ძველ მეგობრებთან შეხვედრა და ახლო მანძილზე გამგზავრება სიამოვნებას მოგგვრით.

მორიელი (23.10-22.11)

ოპტიმიზმი შემოქმედებისაკენ გიბიძგებთ. გეგმები წინასწარ დაალაგეთ და მოძრაობისას სიფრთხილე გამოიჩინეთ, რათა უსიამოვნება აირიდოთ. უძრავ ქონებასთან დაკავშირებით ასევე, სიფრთხილე გამოავლინეთ. ოჯახის წევრები თქვენს ცხოვრებაში დიდ როლს შეასრულებენ. მოგზაურობის, კონტაქტებისა და ახალი ინფორმაციების მიმართ მეტი დაკვირვება გმართებთ. კარგი განწყობა კი სასიამოვნო პირადი ურთიერთობების საწინდარი იქნება.

მშვილდოსანი (23.11-21.12)

ახალი ცხოვრებისეული მიზნების არჩევისას სხვათა ინტერესსა და სურვილსაც ნუ დაივიწყებთ. გარშემო მყოფებს ნუ გააკრიტიკებთ და საკუთარ გეგმებს ნურავის გაუმხელთ. უცნაურ სიტუაციაში ყოფნისას ემოციები გააკონტროლეთ და ყაირათიანობა გამოავლინეთ. ცოლ-შვილთან ან შეყვარებულთან ურთიერთობები ეცადეთ, უფრო მეგობრული გახადოთ, ენერგიის უკმარისობის მიუხედავად, მოგზაურობა დადებითად აისახება თქვენს განწყობაზე.

თხის რქა (22.12-19.01)

დამატებითი სამუშაო და ზრუნვა შემოსავალზე წარმატებას მოგიტანთ. კარგია სამეცნიერო და კვლევითი საქმიანობა. გამოცდილი მეთოდებით იმოქმედეთ და ფარულ საქმეებს მოერიდეთ. ინტუიციაზე დაყრდნობა ბევრ კრიზისულ სიტუაციას აგარიდებთ. ეცადეთ, ჯანმრთელობას მეტი დრო დაუთმოთ და ოჯახის წევრებიც არ დატოვოთ უყურადღებოდ, რათა თავი უფრო მშვიდად და უსაფრთხოდ იგრძნოთ.

მერწყული (20.01-18.02)

თქვენი აქტივობა და თავდაჯერება მოიმატებს. ახალი ჩანაფიქრი იმდენად გაგიტაცებთ, რომ ყველაფერს დანარჩენს ყურადღებას აღარ მიაქცევთ. საქმეში მხოლოდ საკუთარი თავის იმედი გექნებათ, თუმცა, ეს საკმარისი აღმოჩნდება ახალი ჰორიზონტების დასაპყრობად. გაზრდილი ინტელექტი კარიერაში წარმატებას გიქადით. მოგზაურობა კი ჯობს, გადადოთ და ხშირად დაისვენოთ.

თევზები (19.02-20.03)

ენერგია მატერიალური პრობლემების გადაჭრისკენ მიმართეთ. იურიდიულმა ან უცხოეთთან დაკავშირებულმა საქმემ შესაძლოა, პრობლემა შექმნას, რისი გადაწყვეტაც უმჯობესია, დინჯად, ეტაპობრივად მოახდინოთ. ნათესავთან მოსალოდნელია ურთიერთობის გამწვავება. ჭორებს ყურადღებას ნუ მიაქცევთ და მიღებული ინფორმაციაც შეამოწმეთ. მგზავრობა არ არის რეკომენდებული, საყვარელი ადამიანი კი დაგეხმარებათ სულიერი წონასწორობის მიღწევასა და სამომავლო პერსპექტივების დასახვაში.

მიმდინარე კვირის გეომაგნიტური დღეებია 20,21 და 22 იანვარი

13 იანვარი – ახალმთვარეობა;
28 იანვარი – სავსემთვარეობა

მაღაზია «ბუკვიცა»

ყიდულობს და ყიდის რუსულ და ქართულ ანტიკვარულ წიგნებს, დაბეჭდილს 1945 წლამდე.

მისამართი: დ.უზნაძის №15, ქურდიანის №2.
574-73-46-96, 243-01-17
555-68-82-90

რას ურჩევს ასტროლოგი მიხეილ ცაგარელი ზოდიაქოს თორმეტივე ნიშნით დაბადებულებს?

18 იანვარი, ორშაბათი

მზე იმყოფება თხის რქის ზოდიაქოში. ამოდის 07.24 საათზე, ჩადის 16.49 საათზე **მთვარე** გადაინაცვლებს (11.08) ვერძის ზოდიაქოში. ამოდის 10.35 საათზე, ჩადის 22.31 საათზე (მთვარის მე-7 დღე იწყება 12.21 საათზე. I ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 07.46 საათიდან 11.02 საათამდე. **ტენდენციები:** ძალაუფლების მქონე პირებისთვის რთული დღეა. ჯანმრთელობას მეტი დრო დაუთმეთ. ტყუილ დაპირებებს ნუ გასცემთ. თვალებს ნუ გადაღლით. არ არის სასურველი თმის შეჭრა, სტომატოლოგიური პროცედურები, პლასტიკური ოპერაცია, ქორწინება, კაპიტალდაბანდება, ფინანსური ოპერაციები, ხელშეკრულების დადება, მოძრაობის წესების დარღვევა. კარგი დღეა მგზავრობისთვის, სპორტული და საყოფაცხოვრებო ნივთების, ცეცხლსასროლი იარაღისა და მჭრელი საგნების შესაძენად. მოერიდეთ სულსწრაფობას, უყაირათობას, კამათსა და აგრესიის გამოვლენას. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია თავი, სისხლძარღვები, გრძნობათა ორგანოები. **ქვები:** ლალი, იაგუნდი, ძოწი, წითელი იასპი, ფირუზი. **პოზიტიური დღეა** ვერძისთვის, მერწყულისთვის. **ნეგატიურია** კირჩხიბისთვის, ქალწულისთვის.

19 იანვარი, სამშაბათი

მზე იმყოფება თხის რქის ზოდიაქოში. ამოდის 07.24 საათზე, ჩადის 17.00 საათზე. **მთვარე** ვერძის ზოდიაქოშია. ამოდის 10.58 საათზე, ჩადის 23.31 საათზე (მთვარის მე-8 დღე იწყება 12.31 საათზე. I ფაზა). **ტენდენციები:** სულსწრაფ გადაწყვეტილებებს მოერიდეთ, არტერიული წნევა აკონტროლეთ. არ არის სასურველი აგრესიის, ეგოიზმის, უყაირათობის გამოვლენა. მაღალია თავის ტრავმის ალბათობა. მოერიდეთ სტომატოლოგთან ვიზიტს, წესების დარღვევას, საფინანსო ოპერაციებს, ქორწინებას, ხელშეკრულების დადებას. კარგი დღეა ხელმძღვანელთან ურთიერთობისთვის, მგზავრობისთვის, ტანსაცმელ-ფეხსაცმლის, საყოფაცხოვრებო ნივთების, სპორტული ნაწარმის შესაძენად. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია თავი, სისხლძარღვები, გრძნობათა ორგანოები. **ქვები:** ლალი, იაგუნდი, წითელი იასპი, სარდიონი, ძოწი. **პოზიტიური დღეა** ტყუპისთვის, ლომისთვის. **ნეგატიურია** ღრიანკალისთვის, თხის რქისთვის.

20 იანვარი, ოთხშაბათი

მზე გადაინაცვლებს (00.41) მერწყულის ზოდიაქოში. ამოდის 07.23 საათზე, ჩადის 17.01 საათზე. **მთვარე** გადაინაცვლებს (22.57) კუროს ზოდიაქოში. ამოდის 11.20 საათზე, ჩადის 23.58 საათზე (მთვარის მე-9 დღე იწყება 12.41 საათზე. I ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 12.30 საათიდან 22.57 საათამდე. **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები: მზის** გადანაცვლება **მერწყულის** ზოდიაქოში გაამახვილებს ცნობისმოყვარეობას, ინტუიციას, სწრაფ არასტანდარტულ აზროვნებას, დიპლომატიურობას, რეფორმატორულ სულისკვეთებას, სიახლეებისაკენ მიდრეკილებას და ასევე სიჯიუტეს, სიზარმაცესა და სულსწრაფობასაც. გაძლიერდება დაინტერესება თანამედროვე ტექნოლოგიებით. კარგი დღეა ხელმძღვანელთან ურთიერთობისთვის, მგზავრობისთვის, საყოფაცხოვრებო ნივთების, ტანსაცმელ-ფეხსაცმლის, სპორტული ნაწარმის შესაძენად. არ არის სასურველი ფინანსური ოპერაციები, ხელშეკრულების დადება, ქორწინება, სტომატოლოგიური პროცედურები, თმის შეჭრა-შეღებვა, წესების დარღვევა. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია თავი, სისხლძარღვები, გრძნობათა ორგანოები. **ქვები:** ლალი, საფირონი, წითელი იასპი, ძოწი. **პოზიტიური დღეა** სასწორისთვის, მშვილდოსნისთვის. **ნეგატიურია** კუროსთვის, თევზებისთვის.

21 იანვარი, ხუთშაბათი

მზე იმყოფება მერწყულის ზოდიაქოში. ამოდის 07.22 საათზე, ჩადის 17.03 საათზე. **მთვარე** კუროს ზოდიაქოშია. ამოდის 11.43 საათზე, ჩადის 22 იანვარს 00.31 საათზე (მთვარის მე-10 დღე იწყება 12.52 საათზე, მე-2 ფაზა იწყება 01.02 საათზე). **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** დღეს შესაძლოა, საორგანიზაციო სირთულეებმა იჩინოს თავი, სიფრთხილე გამოიჩინეთ ელექტრომოწყობილობებსა და ასაფეთქებელ ნივთიერებებთან მიმართებით. კარგი დღეა ქორწინებისთვის, სასიყვარულო კონტაქტებისთვის, ახალი ნაცნობობისთვის, შემოქმედებისთვის, საუნისა და კოსმეტიკური პროცედურებისთვის, უძრავი ქონების, სამშენებლო მასალების, ცხოველების, ტანსაცმელ-ფეხსაცმლის, პარფიუმერია-კოსმეტიკის შესაძენად, მგზავრობისთვის, მცენარეების დარგვა-გადარგვისთვის. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია ყელი, ენდოკრინული სისტემა, სწორი ნაწლავი. **ქვები:** აქატი, მალაქიტი, ონიქსი, ზურმუხტი, მარგალიტი. **პოზიტიური დღეა** ქალწულისთვის, ღრიანკალისთვის, თხის რქისთვის. **ნეგატიურია** ვერძისთვის, ტყუპისთვის, მერწყულისთვის.

22 იანვარი, პარასკევი

მზე იმყოფება მერწყულის ზოდიაქოში. ამოდის 07.22 საათზე, ჩადის 17.04 საათზე. **მთვარე** კუროს ზოდიაქოშია. ამოდის 12.08 საათზე, ჩადის 23 იანვარს 01.31 საათზე (მთვარის მე-11 დღე იწყება 13.05 საათზე, მე-2 ფაზა). **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** რთული დღეა. ორპირ ქარს მოერიდეთ, არტერიული წნევა აკონტროლეთ. სიფრთხილე გამოიჩინეთ ელექტრომოწყობილობებთან და ასაფეთქებელ ნივთიერებასთან მიმართებით. ნუ გარისკავთ. სულსწრაფობა დაიოკეთ, გადაწყვეტილებებს ემოციებზე დაყრდნობით ნუ მიიღებთ. საფულე აკონტროლეთ. კარგი დღეა ქორწინებისთვის, სასიყვარულო კონტაქტებისთვის, მგზავრობისთვის, შემოქმედებისთვის, უძრავი ქონების, სამშენებლო მასალების, ტანსაცმელ-ფეხსაცმლის, პარფიუმერია-კოსმეტიკის შესაძენად, კულტურულ-გასართობი ღონისძიებისთვის, მცენარეების დარგვა-გადარგვისთვის. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია ყელი, ენდოკრინული სისტემა, სწორი ნაწლავი. **ქვები:** აქატი, მალაქიტი, ქრიზოპრაზი, გიშერი, ზურმუხტი. **პოზიტიური დღეა** კუროსთვის, კირჩხიბისთვის, თევზებისთვის. **ნეგატიურია** ლომისთვის, სასწორისთვის, მშვილდოსნისთვის.

23 იანვარი, შაბათი

მზე იმყოფება მერწყულის ზოდიაქოში. ამოდის 07.20 საათზე, ჩადის 17.05 საათზე. **მთვარე** გადაინაცვლებს (11.44) ტყუპის ზოდიაქოში. ამოდის 12.36 საათზე, ჩადის 24 იანვარს 02.31 საათზე (მთვარის მე-12 დღე იწყება 13.22 საათზე. მე-2 ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 01.29 საათიდან 11.44 საათამდე. **ტენდენციები:** რთული დღეა. განსაკუთრებული ყურადღება გმართებთ ნებისმიერი საქმის შესრულებისას. ავიამოგზაურობას მოერიდეთ, მეტი დრო დაუთმეთ საყვარელ ადამიანებთან ურთიერთობას. კარგი დღეა კოსმეტიკური პროცედურებისთვის, კონტაქტებისა და მოლაპარაკებებისთვის, ახალი კავშირების დასამყარებლად, ინფორმაციის მიღება-გადაცემისთვის, რეკლამისთვის, საკანცელარიო ნივთების, საკომუნიკაციო აპარატების შესაძენად, საქმიანი მიმოწერისთვის, სავაჭრო გარიგებებისთვის. არ არის სასურველი ქორწინება, უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვა. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია ფილტვები, მხრები, ხელები. **ქვები:** ტოპაზი, აკვამარინი, ნეფრიტი, იაგუნდი, ჰიაცინტი. **პოზიტიური დღეა** ვერძისთვის, ტყუპისთვის. **ნეგატიურია** ღრიანკალისთვის, თხის რქისთვის.

24 იანვარი, კვირა

მზე იმყოფება მერწყულის ზოდიაქოში. ამოდის 07.20 საათზე, ჩადის 17.06 საათზე. **მთვარე** ტყუპის ზოდიაქოშია. ამოდის 13.10 საათზე, ჩადის 25 იანვარს 03.33 საათზე (მთვარის მე-13 დღე იწყება 13.45 საათზე, მე-2 ფაზა). **ტენდენციები:** დღეს რთულ სიტუაციაში პარტნიორები დაიხმარეთ. ავიამოგზაურობას მოერიდეთ. არ არის სასურველი ქორწინება, უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვა, მთების დალაშქვრა, ახალი საქმის დაწყება, ჭორების გავრცელება. საიდუმლოს ნუ გაამხელთ, იმოქმედეთ პრინციპით „შვიდჯერ გაზომე, ერთხელ გაჭერი". კარგი დღეა კონტაქტებისთვის, მოლაპარაკებებისთვის, საქმიანი მიმოწერისთვის, რეკლამისთვის, სავაჭრო გარიგებებისთვის, მშენებლობისთვის, საკომუნიკაციო ნივთების შესაძენად. მაღალია გაციების ალბათობა. უჰაერო სივრცეებსაც ერიდეთ. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია ფილტვები, მხრები, ხელები. **ქვები:** ტოპაზი, ჟადეიტი, ჰელიოტროპი, ამაზონიტი, აკვამარინი. **პოზიტიური დღეა** ლომისთვის, სასწორისთვის. **ნეგატიურია** კუროსთვის, თევზებისთვის.

საეკლესიო კალენდარი

✝ **18 იანვარი. ორშაბათი.** მღვდელმოწამეთა თეოპემპტისა, ნიკომიდიელი ეპისკოპოსისა და მოწამისა თეონასი; ღირსისა სვინკლიტიკია ალექსანდრიელისა; წინასწარმეტყველისა მიქეასი; ღირსისა ფოსტირი მეუდაბნოისა; ღირსისა გრიგოლ აკრიტელისა; მოწამისა რომანოზისა.

✝ **19 იანვარი. სამშაბათი. ნათლისღება უფლისა ღმრთისა და მაცხოვრისა ჩვენისა იესუ ქრისტესი.**

✝ **20 იანვარი. ოთხშაბათი. კრება წმიდისა დიდებულისა წინასწარმეტყველისა, წინამორბედისა და ნათლისმცემელისა იოანესი და მისთა წმიდათა ნაწილთა ანტიოქიიდან კონსტანტინოპოლს გადმობრძანება;** მოწამისა ათანასე ატალიელისა; სედისა, შოტლანდიის ეპისკოპოსისა.

✝ **21 იანვარი. ხუთშაბათი. დიდმოწამისა აბო ტფილელისა;** ღირსისა გიორგი ქოზიბელისა; ღირსისა დომნიკა კონსტანტინოპოლელი იღუმენიასი; წინასწარმეტყველისა სამესი, ელამელისა; მღვდელმოწამისა კარტერისა, კესარია-კაბადოკიელი ხუცისა; მოწამეთა: თეოფილე დიაკონისა და ელადი ერისკაცისა; მოწამეთა: იულიანესი, კელსისა, ანტონისა, ანასტასისა, ბასილისასი და მარიონილასი, 7-თა ყრმათა და 20-თა მხედართა; ღირსისა გრიგოლი კიევ-პეჩორელისა, სასწაულმოქმედისა; მღვდელმოწამისა ისიდორე ხუცისა და მისთანა 72-თა მოწამეთა; ღირსისა აგათონისა; ატიკე კონსტანტინოპოლელი პატრიარქისა; კვიროს კონსტანტინოპოლელი პატრიარქისა; გრიგოლ მიზიის ეპისკოპოსისა; წმიდისა სევერინოს ასტურელისა; ღირსისა თეოდორესი, ხორას მონასტრის ქტიტორისა; ღირსისა მაკარი მაკრიელისა; პართენა მოწამისა, ედესელისა.



19 იანვარი –
ნათლისღება უფლისა ღმრთისა და მაცხოვრისა ჩვენისა იესუ ქრისტესი

✝ **22 იანვარი. პარასკევი.** მოწამისა პოლიევქტე მხედრისა, მელიტინელისა; პეტრე სებასტიელი ეპისკოპოსისა; ღირსისა ევსტრატი სასწაულმოქმედისა; ფილიპე მოსკოველი მიტროპოლიტისა; ღირსთა ბასილი სასწაულმოქმედისა და გრიგოლისა; წმიდისა ადრიანესი ინგლისიდან, კენტერბერის წინამძღვარისა; ბრიგუოლდისა, კენტერბერის მთავარეპისკოპოსისა.

20 იანვარი –
კრება წმიდისა დიდებულისა წინასწარმეტყველისა, წინამორბედისა და ნათლისმცემელისა იოანესი და მისთა წმიდათა ნაწილთა ანტიოქიიდან კონსტანტინოპოლს გადმობრძანება

23 იანვარი. შაბათი. გრიგოლ ნოსელი ეპისკოპოსისა, ბასილი დიდის ძმისა; ღირსისა დომენტიანესი, მელიტინელი ეპისკოპოსისა; ღირსისა მარკიანე ხუცისა და იკონომოსისა; ნეტარისა თეოსებია დედათდიაკონისა, ბასილი დიდის დისა; თეოფანე დაყუდებულისა, ვიშენსკელისა; ღირსისა ამონისა; ღირსისა ანტიპა ათონელისა.

✝ **24 იანვარი. კვირა.** ღირსისა თეოდოსი დიდისა, ზოგადცხოვრებულთა თავისა; ღირსისა ვიტალისა; წმიდისა მაირისა; ღირსისა თეოდოსისა, ტრაპეზუნდის მიტროპოლიტისა; ჰიგინოს რომის ეპისკოპოსისა; კრება წმიდათა ანგელოზთა დომნინოვში; მოწამისა ნიკიფორე კრეტელისა.

32-ე გვერდზე გამოქვეყნებული კროსვორდის პასუხები:

თარაზულად: **1. მონტანა; 7. მოდა; 9. როინიში; 10. კოსმოსი; 11. ტურა; 12. ფრიკასე; 13. ოკარინა; 14. რაბი; 15. ნიაგარა; 16. იკებანა; 20. ნუნა; 21. მინუტი; 24. კობერიძე; 25. ფია; 27. ქამანდი; 28. პითაგორა; 32. სნო; 33. კატერი; 36. აკორდეონი; 37. პი; 38. სპირიტი; 39. ოტომანი; 41. კაფეტერია; 46. ალიტალია; 49. სურდო; 50. კალატოზი; 51. ლეილი; 52. კორდე; 53. ჰარაკირი; 54. ირიბი.**

შვეულად: **1. მაკრონი; 2. ნესკაფე; 3. აგოგიკა; 4. არიფანა; 5. სილიკატი; 6. ტიკამაცუ; 7. მიტერანი; 8. დარუბანდი; 17. კროლი; 18. ბნედა; 19. ნეირო; 21. მექა; 22. ნიმფა; 23. ტენგე; 25. ფისი; 26. ანოდი; 28. პიანოლა; 29. თეოლოგი; 30. გადია; 31. რიონი; 33. კისტა; 34. ტეიდე; 35. რაიმე; 37. პიკი; 40. ნელსონი; 41. კასიკი; 42. ფერარი; 43. ტროლეი; 44. რეპინი; 45. ასპიტი; 47. ლიანა; 48. ტრასა.**

32-ე გვერდზე გამოქვეყნებული ლენტვორდების პასუხები:

ვაზირიალიკაპიკითარაშიგანედილისტიმულინეონი
კულაკისტადიალოგიკამერანიანგიომალოკალიაურა

თარაზულად: 1. აშშ-ის შტატი; 7. სეზონის გაბატონებული გემოვნება; 9. გერმანული როიალი; 10. სამყარო, როგორც მთლიანობა; 11. ჭადრაკის ფიგურა; 12. ხორცის ერთგვარი კერძი; 13. თიხის ჩასაბერი საკრავი; 14. უნგრელი პოეტი; 15. ჩანჩქერი ჩრდილოეთ ამერიკაში; 16. იაპონური დეკორატიული ხელოვნება; 20. კანი ფრჩხილის ირგვლივ; 21. კუთხისა და რკალის საზომი ერთეული; 24. ქართველი მსახიობი, ბაში-აჩუკის როლის შემსრულებელი; 25. საერთაშორისო საავტომობილო ფედერაცია; 27. ლასო; 28. ძვ. ბერძენი მათემატიკოსი და ფილოსოფოსი; 32. სოფელი ყაზბეგის რაიონში; 33. კატარღა; 36. გარმონის ტიპის საკრავი; 37. მათემატიკური მუდმივა; 38. სპირიტიზმის მიმდევარი; 39. მუთაქებიანი რბილი დივანი; 41. ერთგვარი კაფე; 46. იტალიის ავიაკომპანია; 49. რინიტი; 50. ქვის სახლის მშენებელი ხელოსანი; 51. მაჯნუნის სატრფო (ლიტ.); 52. მარატის მკვლელი; 53. მუცლის გამოფატვრის წესი იაპონიაში; 54. დამრეცი, ალმაცერი.

შვეულად: 1. საფრანგეთის პრეზიდენტი; 2. ერთგვარი კაფე; 3. ტემპის მცირე შეცვლა მუსიკალური ნაწარმოების შესრულების დროს; 4. ერთმანეთში შეგროვილი ფულით ქეიფი; 5. კაჟმიწის შემცველი მინერალი; 6. იაპონელი მწერალი; 7. საფრანგეთის ყოფილი პრეზიდენტი; 8. დერბენდის ძველი სახელი; 17. ცურვის სახეობა; 18. ავი ზნე, ეპილეფსია; 19. სიტყვის ნაწილი, ნიშნავს ნერვულს; 21. მუსლიმანთა წმინდა ქალაქი; 22. მეორეხარისხოვანი ქალღმერთი ბერძნულ მითოსში; 23. ყაზახეთის ფულის ერთეული; 25. წიწვოვანი მცენარეების წებოვანი წვენი; 26. დადებითად დამუხტული ელექტროდი; 28. ავტომატური პიანინო; 29. ღვთისმეტყველი; 30. სხვისი შვილის გამზრდელი ქალი; 31. მდინარე დასავლეთ საქართველოში; 33. ერთგვარი კეთილთვისებიანი სიმსივნე; 34. ვულკანი კანარის კუნძულებზე; 35. იგივეა, რაც რამე; 37. მთის წაწვეტებული მწვერვალი; 40. ინგლისელი ადმირალი; 41. ინდიელთა ბელადი მექსიკაში და ცენტრალურ ამერიკაში; 42. იტალიური ავტომობილი; 43. ტროლეიბუსის გორგოლაჭებიანი დენმიმღები; 44. რუსი მხატვარი; 45. შხამიანი გველი; 47. ხვიარა მცენარე; 48. ხაზი — აღნიშნავს რისამე მიმართულებას, გეზნიშანი.

კროსვორდისა და ლენტვორდების პასუხები იხ. 31-ე გვერდზე.



მეფის მრჩეველი (ძვ.)	ხის ალვირი	ძვ. ბერძნ. სიმებიანი საკრავი	თანდებული – იგივეა, რაც „ში“	ტრიბუნის თანაშემწე ძვ. რომში	ხალისის აღმძვრელი მიზეზი მოქმედებისათვის	„გასანათებელი“ გაზი
ყურძნის მცენარე	ირანის ფულის ერთეული	მანეთის მეასედი	„მთვარის მოტაცება“ – მთავარი პერსონაჟი მამაკაცი	მანძილი ეკვატორიდან პოლუსებისაკენ	უნგრელი კომპოზიტორი	საქარგავი ძაფი	რაიონული ცენტრი რაჭაში

ვარსკვლავები (არ) ხუმრობენ...

სასიამოვნო, სასიკეთო დღე.

პლანეტების ზეგავლენა არაკეთილსასურველია. მნიშვნელოვანს ნურაფერს მოიმოქმედებთ და ნურც ახალ საქმეს წამოიწყებთ.

მოთმინება, თავშეკავება და განსჯის უნარი გამოიჩინეთ.

ნურავის ენდობით, შეიძლება მოგატყუონ. სიფრთხილე გამოიჩინეთ მეგობრებთან და ბავშვებთან ურთიერთობაში.

მოიწყვეთ პირადი ცხოვრება, დახვეწეთ ინტიმური ურთიერთობები, ყველაფერს შემოქმედებითად მიუდექით.

მოვლენათა უეცარი შემობრუნება, ფრიად პერსპექტიული წინადადებები გელით.

მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, პროფესიული წარმატებები.

მოერიდეთ ურთიერთობას უფროსობასთან და იმ ადამიანებთან, რომელთაც დიდი ზეგავლენა აქვთ თქვენზე. ნუ შეეცდებით, უფრო სოლიდურად გამოიყურებოდეთ.

რთულ მომენტში დახმარებისათვის მეგობრებს, თანატოლებსა და ახლობლებს მიმართეთ.

ნუ გარისკავთ. გაუფრთხილდით ჯანმრთელობას.

შესაძლოა, გქონდეთ სასიამოვნო და საჭირო შენაძენი.



რეკომენდებულია ინიციატივისა და აგრესიულობის გამოვლენა.

შრომისუნარიანობის ამაღლება. შედეგი დიდად არის დამოკიდებული თქვენს შრომისმოყვარეობაზე.

კარგი სიახლენი, საუკეთესო პერსპექტივა და სასიხარულო მოვლენები გელით.

მოერიდეთ კამათსა და კონფლიქტებს. უარი თქვით ალკოჰოლურ სასმელებზე.

წარმატებას გიქადით ნებისმიერი სახის მგზავრობა. ენდეთ საკუთარ ინტუიციას.

სოლიდურ, ცნობილ ხალხთან და უფროსობასთან კონტაქტი სარგებელს მოგიტანთ.

ნუ გაგიტაცებთ პირადი ცხოვრება და შემოქმედება. უფრთხილდით იმედგაცრუებას.

შეძლებისდაგვარად გადადეთ მგზავრობა. მოერიდეთ ჰიპნოზიორებთან და ექსტრასენსებთან ურთიერთობას.

შეგიძლიათ ცოტა გადაჰკრათ კიდეც. სასიამოვნოა პრეზენტაციებსა და პრემიერებზე დასწრება.

გაფრთხილდით კოლეგებთან, ნათესავებთან და მეზობლებთან ურთიერთობისას.

იქონიეთ კონტაქტი ბუნებასთან, მოუარეთ შინაურ ცხოველებს. იყავით კეთილნი და გულმოწყალენი.

ბობოლა	რისამე განვითარების საფეხური	მსჯელობის თანმიმდევრობა	ტატოს ლექსი	კეთილთვისებიანი სიმსივნე	რესტორანი, კაფე გერმანიაში	ბიოველი
გორის საკონსერვო ქარხანა	ერთგვარი სიმსივნე	საუბარი ორ პირს შორის	პატიმრის საკანი	დიდი ქვეწარმავალი	სოფელი თუშეთში	ნათესების მავნე მწერი	მამალი ცხენი

დაარსებულია 1992 წლის 3 მარტს

დამოუკიდებელი და ზღაარბიული

ასავალ დასავალი

2021 წლის 18 — 24 იანვარი №4 (1364)

გამოდის ორშაბათობით

ISSN 2233-3800

მედიაჰოლდინგი "ასავალ-დასავალი". საგამომცემლო სახლი "ასავალ-დასავალი"

გამომცემელი და მთავარი რედაქტორი ლაშა ნადარეიშვილი

აზრი დაცულია აბსოლუტური პრივილეგიით. ფაქტების სიზუსტეზე პასუხისმგებელ ავტორთა განწყობა გადამოწმებას არ ექვემდებარება. მასალის დაუბეჭდაობა არ მოტივირდება.

წერილები გამოგზავნეთ მისამართზე: **თბილისი, 0160, „ასავალ-დასავალი“.**
ტელეფონები: **215-25-25; 215-35-35; (+995) 570-50-50-50; (+995) 570-50-50-70**
„ასავალ-დასავალის“ ვებ-გვერდი ინტერნეტში: **www. asavali.ge** ან **www. asdas.ge**
ელ-ფოსტა: **mail@asavali.ge** ოფიციალური გვერდი ფეისბუქზე:
www.facebook.com/Asavali.ge გაზეთი დაბეჭდილია **„ასავალ-დასავალის“ სტამბაში.**



გაზეთი გამოდის COVID-19-ის ბიოტექნიკურ-დივერსიული პანდემიის ხანაში